

K 34/83.  
Book 1  
P. 1 - 38 - 250\*

S 652<sub>(4)</sub>

TEACHER. EZEKIEL RAMPOLA.

Bolomon Masaba

TRIBAL School

Private Bag.

PIETERSBURG.

5652<sub>(4)</sub>

K34/83 E RAMPOA  
P1-38

pp. 1-250\*

Folklore from  
Maraba's ~~rebeke~~  
ind.

P.R. 1-250 typed. L.S.O.O.

1-38 Book I

1. Koba ya mma le ya papa diya letaina.

652<sub>(4)</sub>

Aug/83 Rampola, E.

FEB 15 1944

K34/83

2. Ke byetše mapotsi hšenigka moka xo-bladi  
tsé le-photsé le tee.

3. Ngwana wa mma o na le koxwana e nthwa  
nyana, a ka fisa le fase ka moka.

4. Ke nile ke ſika le noka ka bona pediya  
mpepetla.

5. Ke nile ke gepla ka nakan le klimpas a swere  
barotha fka le ngwathela a xana.

6. Kxata e thela makeng.

7. Seketelwana sa xa tilose.

8. Ke nile ke ya hladi ya pitša kakwetsa e xladiyi

9. Seklašana ~~ka fas~~ ka fas ke le kxwana.

10. Makekolwana o dutše tseleng o lesa phuti di feta.

11. Minulta sekakomala le tsela.

12. Papa o na le mabatha.

13. Mofetana ntsodiyana.

P1-38  
pp. 1-250\*

K34/83.

652

2

14. Basiddib<sup>b</sup>oleše ba zile ſihlankxā ka matswele.
15. Kena le basimanyana ba ba bedi xē nka ba rona Taropang ba ka boyo le xana byale.
16. SebareHane jak.
17. Matsobane a xana ka dithſila.
18. Basimanyana ba xeso bana le maraxwana a mahwibitswanyana.
19. Kromo ya xeso kai re ke ya e tipa ya xana xo tipexa masela.
20. Ka sexata sa nkata.
21. Ramasela o dutse tſeleng o mongwe le omangul e fe feta a moswara le tswale xe a i ya le benteleng.
22. Ty madikelele ka dithaba.
23. Ntsiutsi pampire modimo a tseba xo ngwala byang.
24. Ka betha koko a ba a hlohlala bana.
25. Ka betha mpedi mpedi a wela Pretoria.
26. Mafasetere a kowa Polokwane a dula a ibutſwe.

P1-38  
op. 1-250\*

K34/83

652

3

27. Dimpya tse lesome di yo tsama ts'e pedi ts'a  
bolayu m'mutta.
28. Ka pola ka mo ka pola kama m'mutta  
Wa\* re xo xahla.
29. Ka re ke yo fa kalobyan a yeso ya  
re nthša nthla.
30. Ka lema ka kxomo e tee ka ba kafelsa  
3
31. Mofudu muropudung.
32. Ngubu se ma vuthuvuthu mahlakareng.
33. Sere xampa Xampa se yo tswelela kae.
34. Koko o, hwets'e ta mafuri o ya nkxa
35. Ka xet'sa mollä ka taloing le xo swa  
xa e swe.
36. La phuphusela le iba le kxahla monyalong
37. Dikxomo tsaxa ra ukxeth'se di nkxahla  
xe diyo nwaa meetse.
38. Sepaka paka thabeng.
38. Hšune kota ma bana ba sexe.

P1-38  
op. 1-250\*

K34/83

652

4

41 Matsobane o ya e tšeyo tšeyo.

42 Pota kama ke pote kama te bolayé tsuso.

43 Lesape la papa ra thotha ra le tlöxela.

44 Ka di thšela makxwarapeng tsä boyadim  
pharaphara.

45 Setutupetka, Setutupetka ma fellefefle ingwana  
a kxangwa ke ~~ma~~, le unipi.

46 ka ya xa matla ke e ja le kokoxó ka  
ba ka boyadim le ja

47 Makxalabyana wa masšwana o ka ma furi.

48 Koko a ptsinya bana ba thšaba.

49 Motxqbye <sup>la</sup> ra dikalana xwas a rwale-la.

50 Mma xe xa isa o dohla a kxatille se menya.

51 Bana ba nkiti ba wa ba siyelana.

52 Mis o ya rasa bas xa a rase.

53 Baloi ba bina mmetlweng.

P1-38

op. 1-250\*

652

K34/83

5

40. Motekolwana<sup>1</sup> ka fase xa sehlaze.
41. bosepa bri papa xa bo Kotangwe ke nthši.
42. hlware ka labola bodiba mohlala xa re o bōne
43. Diamoša mabuku-buku ke a moša le bomma tšana.
44. Mopudung xo le fswifswi. Kahloza xwats'wa tang tang xots'wa muktha xa Šiyang.
45. Thšene e bina rotlateng menang ra iša menwana.
46. Se ilp se e kafanyana sa swara kxasi ka ditheli.
47. Mošimanyana möng ō ſe ſaſa.
48. Ngwana? a taadi a tsbya ka meréts.
49. Kahloxa thšweu le rutwa ke la-hlôxø-nthso maanø.
50. thšweng xa e ipone lekôpø.
51. Naka di lekane baletsi.
52. Ngwana lléla nakaha ya motura le séhlé le monéelé.

P1-38

op. 1-250\*

652

K34/83

6

6.

- 67 Iapa la mošate' ke mathed:-lhed:,)Ca le Hanelwe  
68 Nonyane e sa 'ithselelung e bôla kilana.

69 Ke 'swana ya mošate' wa e feta C molato wa e  
xapa C molato.

70. Khudu xa e lahl lexapi la yôna.

71 Bana ba motho ba ngwathêlana hlôxwana ya  
šie.

72 Lexo lehwibidu xa le ſae seboka.

73 Mo setopo selleng teng re bona manang.

74 Tupu-tupu xa e direxe xo se molla.

75 Nonyane se-fafa-pele e tšewa ke pêkwa.

76 Kolobê ya le-šala-moraxô mampya a e xobêla.

77. Lenawana le a jelwa.

78. Motho xa a hloke thšithšii.

79 Se bônê boxwe xo laêla, pelo e sa le moraxô.

P1-38

op. 1-250\*

652

K34/83

7

80. hloxo e se naxo dinatna o e etše ka ya xaxo.

81. Mošito wa moloi o kwala xanong.

82. Kodimela moëpa-thutse, xu xo lehumô le tšwang  
kxa ufsi.

83. Mampya a mošate xa a bolaisâne sebata.

84. Mphaka o tee, } pitsi di pedi.

85. Nenô xo jang masexitšani: mahlonama xa a Jane.

86. Mphê-mphe e a lapiso molto o Kxöñwa ke sa  
xaxwe.

87. Botse re Nêla boswana, boßwanyana bo a lahla.

88. Ngwedi malahletsä, iefsifsi malotola.

89. Dikromo xo kata morôle.

90. Makxowa ke ma-ja-seuta.

91. hešaxo la moeng le bewa fase ke mong-xae.

92. wa se ôbê ka 'koto o Ha ôba ka tsôxô.

P1-38  
PP. 1-250\*

652

K34/83

8

93 Motse o botse rele kxolé, ra bataméla matlôHa.

94 MokôHa xo lewa o olutHaxo.

95 MmetHa - Šapô - la - tlalq o' betla a lebile wa - bá.

96 Mma - ba - a - fana - balemi, dibodu difana leleme,

97 Hlare sa kxolé se epya mohla lesolo.

98 Tsukudu ya ~~mekôka~~ mebedi e pharoxa nôka.

99 Ngwana ma Xana xo rongwa a wetsé dikomeny d  
re dikoma ke tšešo.

100 Basimanyana beso ba bethile ka Kepisana e  
~~thskatenyanan~~.

101 Ke ile ~~ke~~ folesetsa moeng a boyalennq.

102 Ke rilp ke a nexile mabele ka hwetsa  
a woletswe xo sasa xe ke HaXa.

103

104

105

(4)

P1-38

20. 1-250\*

652

K34/83

9

1. ke le xodimo le le fase.

2. ke kxwedi.

3. ke le hlokwa la mollô

4. ke kxe-kxethšo.

5. ke khunkhwane.

6. ke nalete.

7. ke kxedi.

8. ke le xapu.

9. ke potata.

10. ke nko.

11. ke ~~nam~~ meko.

12. ke mpeya.

13. ke thšosane.

14. ke difela xe dipha tha kxile.

P1-38  
op. 1-250\*

652

K34/83

10

15. Ke mahlo.

16. Ke setsiba.

17. Ke letswa.

18. Ke dinamune

19. Ke pene ya xo ngwala ka enke.

20. Ke meetspe.

21. ke le benkele.

22. ke phela.

23. ke dinaledi.

24. ke xe motho a pola mabeli.

25. ke borifi.

26. ke masobana a dinko.

27. ke xo thoba dinto.

P1-38  
op. 1-250\*

652

34 83

11

28. ke se hiswinya.

29. ke mphaka ke o abeya fase o yalla.

30. ke nalete.

31. ke xo diya sebe.

32. ke tsela.

33. ke le xapu.

34. ke byalwa.

35. ke ~~peyé~~.

36. ke mabele.

37. ke kongng.

38. ke lebene.

39. ke xolox o apeile

40. ke ditsebe.

41. ke <sup>se</sup>sedi.

P1-38  
pp. 1-250\*

652 K34/83

12

42. ke se sesedi.

43. ke bo-kobe.

44. ke le bitla.

45. ke molora.

46. ke le kxward.

47. ke sešexa.

48. ke sethunya.

49.

50. ke marula.

51

52. ke sefepi.

53. ke pula.

54. ke le tsatsi

55. ke mollâ.

P1-38  
op. 1-250\*

652                    K34/83                    13

56 ke nta.

57 ke boxobé

58 ke kxomo xe ena le maswana a manthši.

59 ke letšatsi.

60 ke seatha.

61 ke paisikila.

62 Ngwana xe a utswa ke xore o abets'e mmaxe.

63 ke xore xe a dira ts'e mpe o rülitwe ke baxolo ba xaxo.

64 ke xore matlo xa a epone xo befa.

65 ke xota le dira selo o mangwe le o mangwe a-  
lla le ya xa xe.

67 Ngwana xe a ilala nto empe le molesedi edire

68 ke xore lapa la mosate xa le sepele matlo  
le ya ſiſa.

69 Xe a sa bolele xe o nyaka selo o ka se ebon

652

K34/83

14

- 70 Ke xore xe ka feta kxano e ejá mabelé wa e  
fela. ke molata wa e lesa ke molata.
- 71 Ke xore motho xa alahle matkwa wa  
xaxe.
- 72 Ke xore, le xe o swere nta e senne o sa  
swanetsé xo ngwathela baua bend.
- 73 Ke xo-re nta ya xo bala xa e hlate sebota
- 74 Ke xore mo fo huilexo motho xo ka sehlake  
batho.
- 75 Ke xore musi Xa Xa hloki musi.
- 76 Ke xore xe motho a kxano o Ha kwa bahloka  
xe ba bangwe ba xo phala.
- 77 Ke xore xe a ile fela ba xafa nta ke xano  
fa ba rexo te ~~uwana~~ le ya jelwa.
- 78 Motho xa a nke a ~~hloki~~ bahloka.
- 80 Seke ware o ile fela wa laela pelo e  
sa rate.
- 81 Ke xore motho wa xo balela o ya thakxa  
disa.
- 82 Ba re bereka o Ha huma.
- 83 Motho yo a xo sexisane o seke ware o ya  
xo rata.

P1-38  
op. 1-250\*

659

15.

Mosadi le mōnna K34/83

Xobe xana le mōnna a mongwe a na le mosadi  
ba be ba le mōnna kxole le xae. Kā tsatsi le  
lengwe mōnna a tsoxela masemong a e a  
tsoxelsē a hwetsē bolemi ba xə xe bahlakane.  
Motlhaxotseng xona a hwetsē xona le mabyang...  
ka tsatsi le lengwe a ba a swara ntwe edira  
xa bolemi ba xaxe ka matxola a e khupetša  
ka mafokota xore a tl̄r a sware sklo se se  
hlakanthšaxa bolemi baka ka mokxo. Ca metša  
xore a ſadise seattla sa xaxe ka nt̄e. Nonyana  
yala ya katanya xodime ka seattla sa mōnna  
yewo. Leina la mōnna o we e be ele masila.  
Agwana wa xaxel wa ngwananyana e be ele  
dišwadišwane. Masila a re xaba a swara nonyana  
yela a re xo yona nka xo hlaka-hlaka ka thipə  
ye nonyana ya re sehlaka-hlaka ke nthša mapsi,  
Mōnna a re a nthše re a kāne ya a nthša.  
ya hlatsa diatta tsā Masila a ja a khora. A Noxa  
a ya nayo xae xe a fihla xae a re xa mosadi  
wa xaxe hlatswa meriswi le meriswana. Masadi  
a makala polelo ya mōnna. Ya makatša miasadi  
fela a dira byale ka xa mōnna wa xe xe e  
molaetsa a hlatswa meriswi le meriswana a nthša  
nonyana a re xo yona nka xo hlaka-hlaka ka  
thipə nonyana ya re sehlaka ke nthša mapsi  
a re a nthše re xobone ya a nthša meriswi

P1-38  
op. 1-250\*

652

16

K34/83

ba ja ba khora le bana. E rile xo ja a etse  
a e lokela ka kanapeng a e tlxela a ya  
mašemong. Xe a saile mašemong a hwetsa  
nonyana ba e Hšabisitsé. Bananyana ba šala ba  
e tséa. Ngwana wa xaxe o barexa ke  
Diswadišwane a e nthša ka kanapaneg a  
e tsá papaxe a re xo yena ke Ha xo  
hlaba-hlabab ka thipa ye ya re Genhlabeb ke  
nthša mafsi a re a nthše re xo bōne ya  
a nthša ya Hlatsa. meriswe le merwiswana  
ba ja ba khora. hetsatsi la sobela la xo sasa  
ta hlaba xwa iwa mašemong. Xe xo ilwe  
mašemong baledi ba bana ba dutše le  
bana. Ba re xo ~~ba~~ monaxabo bana a re  
ka xae Samma ke yo xafa boxobé ka moroxor  
Bangwe ba re a re ka xae Samma ke yo xafa  
boxobé ka ~~meetse~~. Diswadišwane yena a re  
a re ye ka xae Samma ke yo xafa boxobé  
ka mafsi Samma. Ba bangwe ba re xo Diswadišwane  
he Hšanua wena mafsi o tše a tséya kae. Ba re  
xo bana ba bo a reng. Bale ba bangwe ba re  
a reng le Mo bōna. Xe a fihla xae a nthša nonyam  
ka kanapeng ya papaxe a ekisá papaxe a re  
nthša thipa a re xo yona nka xahlabab ka  
yona ya re se nhlabeb ke nthša mafsi a re a  
nthše re xo bōne ya Hlatsa diatla le merisi.

P1-38  
op. 1-250\*

652

17

K34/83

ja ba khora. Byale ba thoma xo re a e thome.  
xo bina ya bina. Ba e nwesa dihlwaliwase  
ya bina ka lwapeng. Ya thoma ya re nkiseng  
ka ntle ba e isā. Ya busa ya re nkiseng ka  
khorong xe entse e bina ba nnets'e xo hwa.  
ka di sexo bare Ha! ha! a tane nanyana  
ya ba Diswadišwadi' Ha! ya re xo bana  
nkiseng ka pattlelong ba e isā. Ya bina  
ya kxahla babe ba thakxel'e kudu banile  
mola ba sa hwile ka disexo nanyana ya ba  
lebadisa ya mšaba ya fofela kxale besa e  
bana le mo e ileng xona. Diswadišwadi' a  
lla ka bahloko a re jo nna nna nanyane  
ya pa jo a re eng're ya e nyaka bangw  
e ba ya ~~ba~~ Diswadišwane xo yo nyaka  
nonyane ~~xe~~ wo ya Mašilo ba Bek'e ba e bana  
Bommabona xe ba boy a manthapama ba  
hwets'e bana ba sexona ba ile nalo ba  
mšoxetswe hupa ~~ya r'axo~~ Diswadišwane. Xe ba  
e xona mošokeng ~~batla~~ batla e kxoló yana.  
Diswadišwanp a re xobale a ~~ba~~ le bona xe  
nkq. re lēwa e ka xe le ka e kaxa ba re  
dira la e kaxa a bo yeleta a re xe nkare  
molla e thsekxa o ka e thsekxa molla wa  
e thsekxa. Ba topeleta dikxong ba o xwels'a  
ba o ra ba qile ba sa ora bommabona batla ba ba  
sey a ba ya nabo xare.

P1-38  
op. 1-250\*

652 18  
K34/83

Monna le mosadi.

Xobe xo ena le mosadi ba re ke-Mmaleho Monna wa xa xe ele Maduba-duba. Ba be ba phetsé wiengwaxa e menthsé ba sena ngwana. Xo nile ka ngwaxa o mongwe Maleho ya ba moimana. A Ha a belexa ngwana wa mosima ne. Lebisó ba morea la Tsiri' ka xe le tseba. Xore ngwana wa lehloka o He, a be we le bitsó 12 le moswanetséko a newa Nkhakhane. Byale la nkha khaane la se tume xwa tuma la Tsiri' le bisó le la Tsiri' o be a thiye letsé papoxe. Ka mokxo mma! Tsiri' e be e le sekwala ka xona. Xe o tsena ka lwapeng la Maleho be o Ha bána xabatse xore motho xe re re ke mosadi re ra wa xo swana le ~~Maleho~~ xe o tsena ka moraleng a tlá hwetsá ~~byana~~ difexilwe. batse ba dulong bya ona. lie melora o tlhwetsá e o lwetsé le ma-felilo a hatswitswe. ~~xe~~ xe o swane! ~~be~~ xenna fase molepo o be a ka se belaete. xe o e ya ka lefereng xona. la xo bęyę maswana ka xona a ke sa bolela. Ngwana wa motse wa sethakha o Habi ngwana wa sekwala le yena. Ngwana yó ba re xo Tsiri' o be a ſiya xo diša kudu. Xe a ka ~~Kwala~~ a-lla xe a tsúwa xo valoka o be ~~o~~ Makwa Maleho xore na o Ha yeng ka motho yo a ~~bethilexo~~ Tsiri'.

P1-38  
pp. 1-250\*

652

19

K34/83

o be a tla moroxa a ba a mohlaphola ka  
nhla ya monwana wa le-ota. Tsiri a thoma  
xo 'tsena sekolo byale le sekolong a dia  
swara mokxola wa kxale a sa e thuti. Kats<sup>o</sup>  
tsi le lengwe Tsiri a re a di<sup>g</sup>its<sup>e</sup> le baxwe  
ra ba xaxe. Ba lesa dipudi di eya mabeleng  
a batho ts<sup>a</sup> fihla ts<sup>a</sup> ja thsemong ya  
monna o mongwe bare ke sekamela. Ba  
rile molar ba sa siya. Kati mabudi a e  
thselo ka thsemong ya sekamela. Ba  
remela basimane ba ba bedi ba ba nyenyane  
xe bafihla ba dinth<sup>a</sup> ts<sup>a</sup> ~~bapale-la~~ ba ba  
hwetswa ke mong wa ~~thsem~~. Bananyana ba  
be ba e kxa ~~moroxo~~ xob<sup>a</sup> monya thsem<sup>a</sup>  
~~sekamela~~. Ba re xo bana dipudi ts<sup>a</sup>wa  
thsemong ba opela ba re b<sup>o</sup>lewe b<sup>o</sup>le  
mong wa thsem<sup>a</sup> a ka ts<sup>a</sup>wela mo a roba  
roba ka seroba ~~hadia~~ a ts<sup>a</sup>ka ~~mitonko~~ mangue  
ka dinko. Sekamela se-ja-moxath<sup>a</sup> a fihla a  
i thsi<sup>a</sup> bana hale dipala dipudi. Sekamela  
a ba a thus<sup>a</sup> ke ~~monna~~ o mongwe a e  
phetela ka tsela ~~o~~ ba a ena le mpya ba  
dikxona ka yona ya xob<sup>a</sup> mabudi a le. Sekamela  
a mokxela bale babangwe le mohlapeola<sup>a</sup> ya  
xo bale ba xo thsaba. Xe sekamela a fihla ya ba  
le thwathwasa xa thsabywa sekamela.

P1-38  
op. 1-250\*

652

20

K34/83

Ngwana wa madubaduba a e thasa a re o phamo  
xela thoko. Sekamela a leba yena a tseuthē  
di nala fase moxata Tsiri. Sekamela a dia  
moxata phaphi. Ka xobane txale xabe xo sa  
dumeletwe. xore mosimane a ka xora le  
fehlo Tsiri yena a dia le xora ka xobane.  
e be ele mucamoraleng. O rile xe a re.  
O ya kitima le fehlo la matsena a wa  
fase a e tira yo e kexo o hwilp. Boxoxo  
ma Sekamela a re ke. fihle a matsena  
ka miretluwa xa bedi xaxaro. Tsetsi a ba a  
tsixa a thšaka. Sekamela a ba nae a ba a  
mofihliša mo buding. Sekamela yena o  
be a tsela ka peto xore na bale babangwe  
~~o thoba swara byang. E rile mola ba nobelē~~  
a ba yela ka nthong ya bona ka xore ba  
be ba robala sethaka. Sekamela a ya a swere  
molamo le dithupa le kxaxamela. Xe a fihla  
a bear le bone fase a re lebati paru ba  
re xe bare re apola dikobo ba bona seedi  
ba thšoxa ba dia hlakana le sephloxa sa Sekam  
la a ba batsa xore ba Ha xo yena ka o  
tee. ka o ter xe ba satle o Ha ba betha  
ka molamo. Ba ya ka o tee ka o ter a ba  
betha ba ba be basexona ba e pexa. A  
tesa Tsiri ka xore o bethilwe madisong.

P1-38

op. 1-250\*

27

152

Basimanyana ba ba bedi.

K34/83

Ebe e le inonwane ele basimanyana ba ba  
bedi ba disitsé dikxoma kwa madisong. Ba  
rite xe ba disitsé banima ba swarwa ke moxau.  
Byale xabe xo sena sediba se baka nyang xo  
sona. Byale ba kwelela xore xona le sediba sa  
xo. Swa meetsé le xona sediba seo meetsé  
a sediba seo a be a rekwa ka se o being lè  
sona. Basimanyana bao ba napaa ba kxa di  
thupa tse pedi ba fihla ba betha sedibeng  
ka di thupa tseo. Babetha xa bedi xwatswa meetsé  
ka sa moraxo xwatswa motho A ba batša a  
re a rekenig o xopole xore xe motho a swerwe  
ke moxau o ka buro. Mosimanyana o mangwe  
a re e re enuie ke tta xofa ngwaneso  
wa ngwanayana ke Mosima. Motha o we a ba  
dumelela xore ba nwe ba nwa. Xe ba  
fihla xae O la wa xo rekisa ngwanaba a  
butša ba tswadi ka mo ba ile ba thsweng  
a ke moxau tta xona. Ba tswadi ba re  
a owa xo lokile. Ba thouna xo dira mabya  
lwa le xo hlabo dikxomo Xape Mosima  
o tsiwa bo xadi. Ya ba monyanya o  
mo xoto kudu. Ba rwala dikxapa ts'a  
ma byalwa. Baña le basimanyana ba le  
ba yo ba bonthša mo ba nweleng xona

P1-38  
op. 1-250\*

652

22

K34/83

mokxole kwane wa xala xala xo išwa Mosima  
ba xadi xe ba fikla ba opela košana ye  
e rexel ele bodiba ie ie i kellišitše  
Mosima wešo ie ie i Mosima se reka meet  
xo bodiba ie ie i. Napa meetse a tšakatséxa  
xwa tšwa motho a tše a Mosima le dikxapo  
tša mabyalwa tšela ke xo sobelela ka  
xare xa bodiba bola. Metxalotiwane e  
ija bo tsika ka ye wo nako kakblake a  
phephela. A hlatlela ka le hlatlela xo  
se batse. Ba nap̄a ba ba yelq xae  
xa batse. Ka xare xa bodiba bawexa  
be xo ena le motse o moxalo o  
mimotse ruri. Bathabu kudu xo bana  
ngwetsi e nthswa; Ba bina bare  
mma o Hle Hla o yanya re Haja  
mathume Hla ~~o yanya~~ le xona xo  
xo hlabilwe xo fetiša xa xaba manya  
na. Batho ba ſiša ba beditsé meloko  
le melokwana. Ba ile ba balaya thšelele  
kudu ya xe balaya ngwetsé.

P1-38  
o. 1-250\*

652

23

I

Monna le mosadé. K34/83

Xobe xona le monna le mosadi: wa xa xp bana le ngwana wa ngwananyana.  
Ngwana wo wa ngwananyana a ba le ngwana. Ka tsatsi le lengwe maxe ngwananyana wo a re xo yena ngwanaka. Sepela mašemo ng o yo leta dinonyane. Ngwananyana a ya a boputse ngwana wa xa xp. Maxe a molayetsa xore a seke a kxa nyoba a xp xo yena ruri ngwanaka o seke wabu wa kxa nyoba te xaftee ngwananyana a dumela eng. Xe ~~a filia~~ Kuwa ma Šemong pelo e nome e tamoxp xe e bona di nyoba tsā khukhuna di tonaletsē ka xare xq ihēma. Ngwananyana a kateda nyoba a kxa a ba a e ja xe a feno fetsa xo ej. A bona ntu e etq xo yena e thunthūne te vale e molebile. Ngwananyana a thāba xe a thaba byale e mošetsē moraxo. Xe e inmatamela a kxonola te fsoxwana le lengwe lai ngwana a kitimi se bakanyana e fili e tse mōtwe a ya opela ~~o~~ opela ko suna ye e rexo ele makxelethuma mma o nile a mpotsa a re o setxe marubu rubu marubu-rubu ihēmiong yešo mma mma kxelethu ntu e tswelp e re xo yena e re kxelethu-kxelethu. ngwananyana

P1-38  
cp. 1-250\*

652 K34/83

24

a kxonole le tsoxwana la ngwana la bobed.  
e re xe e sa ja ngwanyana a floxe ka  
le belo le lexolo. A re a sare ke kitimile  
e fihla mouwe ngwananya o ya o pela  
yona kosana yeba ntse a kxonola setho  
Se sengwe a efa phoofolô e la o rile  
xe a le bile xae. Mmaxe a bona lerôle  
a re xa papa xe ngwana o tsu rumula  
ntwela ya ka thsenrang. Ba bile ba  
kwa le koša ba kima ba fihla ba e  
busetsa nthayo. Ba thoma xo moroxa de  
xo mmotsa xe a sene tsebe ya xe ba  
mmoditse ~~more~~ a setke a ka dinyoba  
yena a e ikxele. Ke mokka ngwana wola  
a lalha xo sethieltsé melao ya batho ba  
ba xolo. Setma sa ba ba xolo se re  
xo sekwe ke ~~boli~~.

P1-38  
op. 1-250\*

652

25

II

Khudu le mmulta

K34/83

ka tsatsi mutla a. re xo khudu a re. epe molete re tsenkhé dikxong ka xare xa onae. re re xo dira byala re beye pota xo dima xa mollà xo tsene una pele ke re xe kere. nkhurumulle o nkhurumulle ka pela. tsá topa dikxong tsá kwetsá mollà ka xare ka molete. Ware xoba o dira maxala ba beya. Pitsá ya re xoba e tulela mmulta a re xo khudu -u khuru mollà pitsá ke ya swa kudu a khuru-mmulta mmulta watswa. Byale xwa tsena maxala khudu e rile xe e fiša khudu ya re xo mmulta nkhurumulle mmulta wa xana ware o sa twaela-twaela. E bane mmulta o xatisítse tekesele ka mafsi ka ama xolo. Kudu ya ba ya hwa. E rile xob-a e ehwa mmulta a nthá di nakana tsá khudu a tama a diletsá te nakar. mmulta wa katama sethubing wa re swe-swe nakana tsá bo munti xolla swe-swe nako na tsá tsá bo munti xolla. Mmulta wa hwltsá kwenyalešukhuledi e pahame ka nthé xa nota ya re xo mmulta nthádim e dinaka tséwo ke letse. mmulta a e a dima ya thába ka tsoua mmulta wa swaba wo bo yela morako a swabile.

P1-38  
op. 1-250\*

26

III 652 K34/83

ebe ele motto a sena le oto

a dula ka xae byale xoya Pengwa ta  
kabo xe xo ilwe masemong ngwananyana  
a ſale a peya ka maswana a apeyela  
monna yo o. Mothepa wyo wa xo apea ka  
maswana e be ele se xole. Xwatha monna  
mosexare xe xo ilwe masemong. Mothepa  
a name a apeye boxobe ba maswana  
monna ye wo a re xo ngwananyana  
ke tla xo adima leoto. Ngwananyana  
a kiba kibela monna yola mo yapeyelgi  
diting tsā boxoko) Xe monna wola a saja  
ngwananyana a kitimeli masemong a opela  
a re bomma ibomma ba lrene ba txole  
bomma bomma / ba leme ba txole. Monna  
wola o kwa ngwananyana a o pela a  
tsāba ka le-ato la monna yola monna  
a latelē ngwananyana masemong a ope  
la le yena a re sekxwa-sekxwa  
koma koma ngwanan a ja lebelo re  
motto xele sekxwa-sekxwa koma koma  
ngwanan a ja lebelo re motto xele xpa  
fihla monna yola a tsīyele ngwananyana  
yola le oto a mofe leta la xo xolofala  
a mottoxelp xona fao. Bommaxe ba mo  
pepule baye nae xae. Xo sasa le xona  
ngwananyana a diri byalo kq mehleng.

P1-38  
op. 1-250\*

B.32

27

K34/83

ngwanyana a yapeye byalo ka mehleng  
a kiba kibR ka leoto la mouna y@ wo  
wa xo ja ting ya boxoko. Ngwananyana a re  
xe monna o we a sa' ja a mama a  
thšaba ka leoto lela la mouna a opele  
a re ~~bomma~~-bomma ba leme ba.  
Kxole bomma-bomma ba leme ba kxolp.  
monna yola o yetta le yena xoba a  
fetsa xo ja le yena o ya o pela o re  
Sekxwa - sekxwa Koma - Koma ngwana a  
ja lebelo, sekxwa - sekxwa Koma - Koma  
ngwana a ja lebelo re mo kxolp.  
a fihle a ts'e yele ngwananyana le koto.  
lela la xaxe a mofe la xaxe la xo  
xolo fana. Xwasa le lengwe le tsatsi ka  
xe masa a seha swele. Xwa tsuwewa xwa  
iwa masemong ~~byale~~ ka mehleng. Monna  
a He a a peyelwe. Xe a sa ja monnyaka  
a kitimelp ma semong ka le oto lela  
xe a fihla a leme byale o do kilima  
xa a sa o pela. Xe a fihla masemong  
mouna Wola o yetta o re kittilo ts'e a lelo  
xe a fihla bommaxe ngwananyana ba  
motkokothša ka mekomq. ba mmala ya  
ngwananyana a ſala ka leoto le le botse a  
se saba sexolo.

P1-38  
op. 1-250\*

652

28

K34/83

IV

Bananyana ba ya koneng.

Ka tsatsi le lengwe bananyana ba rile ba e ya khoneng o mongwa bona a kxopyusa ke lefsika la re xo motkpa a le roka a ba a le kxatla a a mangwe mafsiha. Xe ba ba ya ba rwele dikxong bahwetsa lefsika. Ie thibile ~~haba~~ e le haba. Bale ba bangwe ba e pobola ba thoma xo hlanamela ngwana wola wa batho ba re vena a se rexo roxe o roxilwe. Ke ~~motkatsane~~ la bulexa monya ba fela ~~xwa~~ sala wola wa xo le roxa. A sala a le rapela xore le mofe Sebaka, a fetp e tse bale ba-moletile. Haba la mofo Sebaka a feta. ~~Borsepela~~ ba rile xe bantsiba Sepela ba ~~bonya~~ nolwana o re tata-tata ka pele xa bona. Ba nama ba re kxarieug mola xo tukaxo mol3 mola xo xongwe ke motse o tsebe xore xobe xo ena le monyama wa pula. ba nama. ba ya xona mo xo luktaka nollwana o we xe ba fihla ba hwetsa sekolwana sa le kxema. Makxema a saila tsoma xe a boy a hwetsa ba yeng ba ba nanyana bale. A thaba kudu bare re bola ile dinama tse dithsi kudu. Xwasa xo sasa makxema pele a e ya xo tsoma a tsey a ngwananyana o mongwe a kxona a e ya xo tsoma. Ngwana o mongwe

652

29

K34/83

e a lemoxa xore · baya fela . Mosexare  
 xe makxema a saile xo tsoma . Xwa  
 Šala xo etta nonyana e bolse ya re xo  
 bananyana ba o thatha khurwana . Ba e  
 xa Šetsa mabêle ya re xa felsa ya re  
 nkxašetše a mangwe mabêlp ba e xasētše  
 ya ja ya re xo ja ya ba lokela ka  
 xare xa mafôfa a yona ya fôfa  
 nabo . Xe e fihla motseng o mongwe ya  
 kotama le Haleng ya o pela ya opela  
 Koša ya re tšielele we tšielele mpouth  
 řeng xa Malope tšielelp ke motsietše  
bana ba ~~xe~~ tšielelp Malope morwam  
 makoma . Ba re xo yona xa Malope  
 ke mola ya floxa ya fôfa ya fihla  
 xo o mongwe motse ya kotama lettaleng  
 ya o pela . Bana ba bëtsa bomma bôna  
 ba re e Hang le bone nonyana e  
 bolse ſe e ya opela e re tšielele we  
 tšielelp mpoutheng xa Malope tšielelp  
 ke mo tšietše bana ba xe tšielele  
 Malope morwam makoma tšielele . Ba e  
 bonthsa ya fihla ya kotama ka kxarong  
 ya re nkaleleng le xo xo basalela  
 le xoxo ka kxarong . Ya ba ya re  
 nkapeyeleng boxobr ba xo ba boletq

P1-38  
sp. 1-250\*

652

80.

K34/83

ba è apeyela boxobe ba xofisa. Ya  
fa bana bale ka mafexong a yona  
ba ja ba khora. Ba re xo ba khora  
ya ba nthša bomma bona ba thaba.  
le bopapa bona ba thaba ya ba le  
thabo le le xolo motseng o we kxos;  
ya bolaya kxomoo ya xo nona ya  
makhura a manthši. Ba leboxa nonyanan  
ye wo kudu. Ba be ba xopola xorpe  
bana ba bona ba huilp ba bala ilwa  
ke ditau.

Mmutla le photku.

ka tsalsi le lengwe mmulta o ilp wa bitsa  
diphooftlo ka uoka ts'a lefase. Mmutla wa  
re xo photku tseua ka moleleng o ſine  
meno e tire yo nke o huilp. photku  
a dira byalé a tseua ka moleleng a ſine  
meno. Mmutla a bitsa diphooftlo. tsedingwe  
e opela e ire Helenke helenke meno  
a midile Helenke a midilp fase xo se  
meetspe. Diphooftlo ts'a ita dikitima dire  
di Hilo bana meno a xo mola fase xo  
senet meetspe. Ts'a Nala le saka dintse  
sexo xe disa hlatometše photku mmulta  
wa bolaya diphooftlo ts'ela ka motca.  
Mmutla wa ſeyya dinama ts'ela le photku baye

P1-38  
op. 1-250\*

652

K34/83

3

matšo mo di dulaxo nthse byale mmutha wa  
thoma xo hlanamela phokhu wa xwerana le  
khudu. Mmutha wa fihla mole teng wa khudu  
ware toto mpulele. pula e ya nne tha.  
pula ya re xoba e khula mmutha ware  
xo khudu a re axe nHo re He re loka le  
di nama tsé tsá rena ka nthong. xore di  
seke tsú bola. Ba yaxa nHo ka nthle xwa  
hlaba khudu ka xare yaba mmutha ba  
nápa ba thoma xo rulela. Ba be ba apé  
dinama xp ntše ba rulela byale. Mmutha wa  
re xoba dinama pi butšwa wa napa wanthal  
nama ka potong wa re xo khudu ke ja  
nama ye khudu ya re eje e be e le ya  
xo ota. khudu ~~ya~~ re xo mmutha wene  
o je ſá xo ota dinama tsá matkura kr,  
tsaka. Mmutha wa lsebela ka pelong xo re  
ha o Ha diya e ng khudu. ka xe le seba  
mmutha e le phoofotswana ya ba hlale mara  
e senne. Maxalabo mmutha a napa a re xo  
khudu hiša mosela wa xaxo ke xo Hobo  
dinta khudu ka bottaela ba yona ya dumel  
mmutha a e tira yo e kexo o thoba dinta  
tsá khudu e tsíwa xona a motoko telai  
mosela xodimo xa kapa ya nHo. Mmutha  
wa re tee tep khudu ya re mmutha o

P1-38

op. 1-250\*

652

K34 /83

32

nteang monna mmuṭla wa re ke xo thoba  
dinta monna wa xeso. Wa busa wa tsea  
nama ya makhura byale wa re. Ke je  
yena? Khudu a re awa monna mmuṭla  
Ke xo boditsé xore o je tsā xo aṭa fela  
ha? mmuṭla ka xo tsela xore khudu e ka  
se kxone xo foloxa wa ja-nama yela wa  
ba wa ba yelela ware ke je ye na?  
Khudu ya do re ke ya xana mmuṭla a  
do. dija a ba a difetsa pula e kxola yana  
Khudu ya hwela xana mola xo dimo xantu  
byale mmuṭla wa thoma xo xweranate tau  
ke setse ke bolase xore mmuṭla ke  
phoô fotswano ya ~~bolajana~~ kudu le tau  
le yana e be ~~f~~ bolaila dinama tsé dintsé  
e tsā diphaofalo. Mmuṭla wa re xo tau a  
re a xe ntlā ya xo lokela dinama tsé  
wa dira byale ka xa o ilē wa dira  
khudu ka xana. Ya re xo tau wena a  
ta rulela ka xodimo make Haya ka  
xare. Ta xare xape ke mo xo bexa xo  
a peva dinama nthse. Mmuṭla o be a diye  
ta xana a ~~ke~~ tha tsā xaba le makhura  
a dije. Muṭla wa re xo tau hiša masela wa  
xa xo fa ke Hana ke xo runa dinto  
xe ke khutsā tau ya dumela byale ka

P1-38  
op. 1-250\*

652

33

K34/83

Khudu yela. Mmutla wa re tau e sa lebelā ware ka amola tee tee tau ya xalefa na? manna mmutla o ntīyang. Mmutla wa re xape ke xo rona dinta monkane wata mmutla wa bo yelela wa koko telela sənuri xore o kxwahle e sekə ya kxona xafoloxa. Mmutla wa do ja dinama tsēla wa ba wa di fetā taq. Xwatla pula ya sefako yana ya bolaya tau. E rilp xoba e ehwa mmutla a tsēya lettalo la fall yela walē a para. Wa se pela wa hwetsā di thšwene di apeile byalwā. Dithšwene tsā thšaxwa kudu tsāre kxōsi e hile. Mmutla xe a fiha wa inelā ~~dithšwene~~ wa ditsēyela di phokō tsā xo inelā wa re tsēyang se le inelā ka se be yang se wo le inelā ka se. tsē ding ~~tsē~~ ~~dithšwene~~ ditsen tsā di atla ka xare xa maxibelel. Ba ba nyenanyana ba wela ka xare xa dipoto. Ia xai sasa la hlabā xwa tsīya dipen le mexoma xo iwa mašemong. Xo hoxelwa kxōsi ka xae monoxala mmutla a name a re xo itwe mašemong a ūlē a e tsūa ka xare xa le halo la tau a phephele ka ntle. Xwatla ngwananyana wa le kxema ba moro milp xore a yo tsēya peu. Ngwananyana

P1-38  
op. 1-250\*

652

34

K34/83

a hweba mmutla a tswele ka xare xa letlo  
la tau. Xe a fihla xo ba nimaxe a re  
ntwela xa se tau ke mmutla. ke xe xo  
ba wa masenong ba re re ya o balya  
wa thaba. Wa hwetsa mmamahlamakutlo a  
le ka moleteeng wa yona. Wa re inanahlo  
khutlo o tseba o dutse ka ma nHe ka mo  
xa ya thabywa. Mmamahlamakutlo ka ma  
nHe xo ya thabywa mmamahlamakutlo a ~~wa~~  
a thaba mmutla wa tseng ka xare xa  
molete wa mmamahlamakutlo. Mmamahlam  
khutlo a ya le naxa. Etse dithswene tsā feta  
xona moleteeng wa mmamahlamakutlo.  
tsā batsisa tsā re mmamahlamakutlo a se  
a bōne mmutla mona? mmutla ware a wa  
a se re o bōne mmutla wa re xoba o tswe  
le wa opola wa re kele mmutla motana ke  
fenya phiri ke fenya phiri le tau ke  
ye difenya ke re ina ka se inakase  
ina ka se. Xe o potse byale wa hwetsa di  
phoofolo tsedingwe di dutse sehlareng sa  
motatadiyane ba re ke sa klare sa kxasi  
mmutla a fater a e ja sehlare sa kxasi  
a tseyo dithapo a di ūumetsa ka xare  
maraxo yba motou xo sa sa a re ka sume  
tsa ūumetsa ka unyong ya motou. Motou  
a bola wa ba re o bold ~~sehlare~~ sa kxasi.

652

35

K34/83

Lesoxana le nonyana.

Ebe e le ingwananyana le lesoxana Ko ena se Mala e kxolo. Byale xo sena mabele ka tsatsi le lengwe le soxana le manyana ba ya ka sekhweng. Ba hwetsa molete a moxolo o Hletshe matsayp a nonyana e kxolo ya dinala tse ditelelp. Ba a ngwathha ba a a peq ba a jela xona sokeng. Xe ba ile xae ba hwetshe bakwa xae ba ilo kotama. Bona ba da tsoba xore ba khotsho. Xo sa sa lahlba ya xona mola xa ma bane ngwananyana xe lesoxana le saila tseyo matsae a opele a re wena o axetseng fase ye yauwe man we lesoxana la tswa le sushukile matsae ba a peye ba e nonyana ya fihla xoba ba sepela. Xa fihla matsae a fihla kwa fase lesoxana. Xo sasa le rilp le sa ilp le xe xo opetwa. Le xokwa xa a sakwa ka xore matsae a ilp xage. Etsa ngwananyana o ya a pela a bona motho a satswela a katolaxa motelp ya tswela nonyana ya phuphusela ya Ha ya bekhanyana le le soxana le la le swere matsae ya mo kxeila ngwananyana a ya xae a titima a fihla a re xe ke e byale ke byale motho hwlip o bolailwe ke nonyana. Ke kxale re e ja matsae byalp nonyana e.

652

K34/83

re humane re sa ibu nang amata  
yana.

Monyana le pilo

Xobe xona le ngwanayana a se a se tsele  
xe bainmaxe ba ile maseeng a sala a apea  
diteng ka maswana. Ba ba ba ba baxama  
kudu ba bilo ba thsobelela klovo ba sekeng  
xe xo ilwe inasemang a sala a mafise x  
ba sobelela a nape a sekata mafisa a thn  
xo apea. Xoba a sala a tsye mabole a l  
a ye nauo thabeng a mafise tsese le ta  
xakat. Xe a pilo a apele a na sswana  
sewawa sekata le pilo tsabeng sewawa  
se mafisa se xang banna sswana se tsob  
ke pilo mafise g a nape a na pilo xe  
fihla e je mabole a la kola a ej  
a nape a ye xo. Xe a pilo xo a  
tsye kola a la a la motwetsa wa  
mmpale. Xe bainmaxe ba boy a ba  
motwetsa a do ye ke salwala. Xemmaxa a  
re ke xo bona me iiswana ya maswana a  
hwetsa e sena. Selo kai xare a do e khomalela a  
se mmotwetsa. La xo sasa lahlala letse a dim  
byale ka mchlong a more ke salwala xe ba  
minotsa. Xe sasepelwa xo iua maseeng  
e na ka mchla ke motwetsa wa matlouol

652

K34/83

87

pelo a tsella tše e kaxo xo-sasa re Ha Kwa  
Kwa ba re xa a sale xonaxe bonmaxe  
ba sobelelše a thame xo-thunthše mebus  
ya mosexare a re di kudu mela Hu.  
xo ba a sola o yo fa manina wa xaxe e  
ng pitše ya naxeng. xe a filia a opa  
a te sewawa-sewawa sewawa setseyo.  
Ke pitše naxeng sewawa se xana banna -  
ka tsatsi le le ngwe a re a sa dira byal  
a kwewa ke monna o mangwe. xe a  
opela košana ya xa xe ya xo bita manna  
wa xd xe. Monna a dira byalo ka ngwananay  
ana e wo a opela are sewawa sewawa  
seyo ke pitše na xeng sewawa se thšaba banna  
ya Ha e kitima e thunthše le rale e xopate  
xore e lyo ja teng ya re xe balamela monna  
a e bana ka selepe Yahua. Xo-sasa ngwananay  
o yetta o xo potše xo re monna uq xa xe  
xonaxe a filia a opela a bana xo sa  
tswele selo a opela a bane xo sa tswele selo  
a ba alla ka mekxo xe a filia xae a pesa  
dišu xore dimothunyetsé mekxo e tswe ba  
mmaxe bare xo yena a diye byang a re te  
bolawa ke moše, ba re xo yena floxa o  
dule mo xe senaxo muše a do nuela xolla  
ba motemoxa xore olla pitše yela ya xobolawa.

38

652

K34/83

Ngwananyana wa xoba le ngwana.

Kai tsitsi le lengwe ngwananyana a laetswa  
xo yo e pa ditlo o ke mmaxe xe a fihla  
a epa ditlo o mmaxe a mmatsa xore o seke  
waba wa isa le e tef ka molomong. Ngwananya  
na a dumela eng xe a fihla masemong a  
di epa a xopola xo laetsa ya mmaxe a do e  
thselo a ja dlo e tef a re xoba a ej a  
ba le ngwana a mo a xela ntlwana sokeng  
ka ukekeng le nibeng la nokxa. Ngwananyana yewo  
e be ele modisa wa dipudi le dinku. Xe a  
boyd madisong a monyathsi. Pele a monyathsi  
o be a opela košana e unguwe ye e vexa  
Sammatee Sammateedja tete ngwana klare sa  
mpepe. Ngwana ~~a name a thame xolla a re nge~~  
~~nge a tsena a mo nyantsho. Ka tsatsi le, le ngwe~~  
~~monna o mongwe a molalela xe a opela te xe~~  
~~ngwana alla. Monna o la a fihla sethalaneng~~  
~~a o pela le <sup>byale ka</sup> ngwananyana a re Sammatee~~  
~~Sammateedja tete ngwana klare Sampepe ngwana~~  
~~a lla a tsena a motse a opatmolaya. Ngwananya~~  
~~na o dile xe a fihla a opela a seke a kwa~~  
~~selo ngwana a seke a lla. Xe a tsena a~~  
~~hwetsa ngwana a se xona. A lla xe a fihla~~  
~~xae a di o dula ka mosing. Ba mmatsiso a seke~~  
~~a bolela a thi yena o ya tseba. Ke xona~~  
~~monna o la a Hilo ba batso xore o bome ngwana.~~

K 34/83.

Book 2.

P 39 - 76.

S 652  
<sub>(4)</sub>

TEACHER. EZEKIEL RAMPOLA.

Bolomon Masaba

TRIBAL School

Private Bag.

PIETERSBURG.

2.39 652  
Book 26 monna le bana.

E. Rampola 39  
FEB 15 1944

K34 / 83

Kxale Kxale Xobe Xona le monna yo mongwe,  
o be a na le bana ba ba bedia yo moxa a  
bitswa xore ke yena Hilaboro yo mongane  
e le hlilaboruswana. Byale ba be ba Phela  
diPolaseng Kxole le toropō, Byale hlilaboro o  
be a hloile hlilaboruswana. Ka tsatsi le lengwe  
hlilaboruswana a Pana Kolo, a napa a tsea  
selēpē a fihla a bolaya ~~Ka Kukaxe~~, a yep xo  
mmolaya a ~~Hatsa dinamune~~ ka Koloing. A lokela  
le mokke-kolo o la ~~mmo-laille~~, a napa a hloxa  
a ya toropong. Xe a fihla toropong, a thoma x  
xweletsa a re ~~He. reka~~ dinamune. Yo mong  
we motho a na a re ke hlo reka. Xe a fihla  
a re Percisi ke bokae hlilaboruswana a  
re Percisi botšisa mokkolo. Motho wa batho  
xe a fihla mokkolo a bitsa a re mokkolo,  
mokkolo, Percisi ke bokae. Xware tuu, mokkolo  
lo mokkolo Pereisi ke bokae Xware tuu  
xape. Byale a motsikhinya hloxo ya wela fase  
hlilaboruswana a thoma xo o Pela a re

Xa bolaya koko,

Xa bolaya koko.

Xa bolaya koko,

Xa bolaya koko,

Xa bolaya koko,

B

652

40

K 34/83

Motho o la wabatho a thoma xo hšoxwa byale, hlilaboruswana a re ke xo iša kxolexong. Motho o la a marapela a re ke ha xofa le humo lalha hlilaboruswana a re xona xo lokile. Motho o la a mofa le humo le xaxwe ka-moka-hlilaboruswana a bo e la xae. Xe a fihla xap hlilaboro a re na o tšwakae, a mmotsaxore ke tšwa toropong ke tšorpkifia koko. Byale ke boile le dihukha tše, Byale hlilaboro a bolaya Kotwaxep, a Pana Koloi a sepela xe a fihla toropong a xweletsa a re ke tšorpkifia koko maktaow a mokwa a nama a swarwa. a išwa kxole xong.

Yare mohla a boy a kxolexong, a Šwara hlilaboruswana a molokela ka sakeng a re O mpoditse mäka. A sepela a fihla motsang o mongwe. a hwetsa xo nwewa byalwa a hloxe la saka ya xaxwe ka ntle, a tsena ka xae. Yare xa a sanwe byolwa mokxalabye wa motse a tšwela ka ntle, a bona saka e Hemilwe molomo. Xe a hemolla a hwetsa motho ka xare, a re naoyakae, a fetola a re keya le-watleng. Mokxalabye o la a re e Šwa xo tsene nna. hlilaboruswana a Šwa Mokxalabe a re se ppla o tše le humo la ka

652

41

K34/83

la dinku le dikxomo. Mokxalabye o la a tsena sakeng. hlilaboruswana a mmofeleta ka xare xa saka, a napa a seppela a tšeа le humo lela a ya xae. hlilaboro a tswa a tše a saka a seppela a fikla le watleng a fošetsa mokxalabye o la, yena o be a re ke hlilaboroswana, a napa a boela xae. Xe a fikla xae a hwetsa hlilaboruswana a na le dikxomole dinku. hlilaboro a re o tsoditšeа kae, hlilaboruswana are ke tsö ditšeа ka le watleng. Xe a motora, hlilaboro a re le nna ntše e o ye mphošetsa; - hlilaboruswana a mo tše a a re xo fikla le watleng a re nna ke a xo fora, a mowisetsa. yaba e le xona xe a hwile ka xore ke yo nyaka ~~ka~~ ~~trekhumo~~ ka lewatleng.

Samo selia wa Seripa.

652

42

Monna le mosadi. K34/83

Kxale kxale xobe xona le monna a na ie mosadi. Byale ba belexa ngwana o teē. leina la ngwana yo e<sup>no</sup> be e le kekana, byale kekana o be a leta dinyane xe xo lemilwe. Byale xe a ile leta mmaxwe o be a moišetša dijo, xe a e ja o be a jela sekaleng. Kamphla xe a e ja xobe xo e na sethoxa xo yena sere xe sefihla sere kekana, kekana.

nkore Phara,

xe nka namela mo

Ke Haxo bolaya.

Kekana a re Phara e je kapelana e fetše e boelele xape e re nkore Phara xape hle kekana. a re xe a re ke o xana sere xe nka namela mo. ketla xo bolaya. e ipke xo nameia e palelwé, kekana a thšoxwe a e pharele. E no dira byalo ka mehla Mmaxwe kekana a nobona kekana a xwamelwa a e ya Pele. ka tsatsi le lengwe q ba a mmotsisa, kekana a re xona ie sethoxa sp sengwe ka mehla xe ke ija se nohiwa se e na xonna sere & e ja lenna ke sengwa-thlel se fetše se boye xape sere nkore Phara xape hle kekana ke bo elele ke se pharele Sere xe nka namela

652 43  
K34/83

mo ketla xo bolaya. Byale papaxwe a re  
 Xo yena xosasa xe e ja ser~~pa~~<sup>pa</sup>. xe  
 se ttle o sefe boxobe kamoka. ke tle  
 ke kxone xo seripa ka selepe. sa fihla xa.  
 Pe sare kekana nkore Phara, a se ngwathela  
 xo senene. labobedi, a sefa lekako ka moka  
 sare se sa hloko metše xoja Papa xo keka<sup>a</sup>  
 a seripa tšebe ka selepe. sa e topa satšab<sup>a</sup>

Safihla ka byanyeng byobongue  
 bo boxolo sare Patlaa. PaPaxwe kekana a  
 se latlela a fihla a hwetsa se sarobetsa,  
 a kxa lente a sehlaba mo a seremilexo.  
Sere lenti.

o nhlabahlabe lang,  
 o mpona ke e hlabahlabetswe  
 ke PaPaxwe kekana.

hlabahlabi sere lenti o nhlabahlabelang  
 # o bana ke p hlabahlabetswa ke PaPaxwe  
 kekana xe sere ke a nteloxa Sare thso ke  
 PaPaxwe kekana sare ke xo ſiole PaPaxwe  
 kekana sanama satšabela xo tše dingwi  
 thabeng a se latlela xape. a fihla thabeng  
 molekolong ka dithoxa, a re xotsona e tswang  
 ka o tee ie thitheng tsebe tsatena

652

44

K34/83

Sapele sa tswa sare yakaše ngwese sabobedi  
 lesona sa dira byalo. Sona sela saxo jela  
 Kekana sa tla morako sare yakaše ngwese  
 ya wala fase PaPaxwe ke-kana a se rema  
 ka ~~SLP.P~~ sa wela fase yaba xona Xe  
 se hwile. Byale Kekana a se satswenya  
 ke sela a napa a nona xape.

### Diraerae }

- 1) Saretha sare malolwane ntse = Kele'tsetse.
- 2) Santoma sehaname = Kele'Pate.
- 3) Bananyana ba xeso ba ofe ~~dikotse~~ dikhwibidu = hedina-muhe.
- 4) Seketlwana sa hitosi = ke ngwedi.
- 5) bana bankete ba ya bina nkete o ba le beletsé  
     ke makala a sehlare
- 6) Sehlashana ka xodimo ka fase bushuman  
     ke potata.
- 7) Bojeke bina barwele ditofo.  
     Ke makeke.
- 8) Thišwana yankeke nene lexee kawa Xa e Phum<sup>e</sup>  
     Ke leraxo.

652

45

K34/83

Monna le mosadi:

Kxale kxale xobe xona le monna yo mongwe,  
 a na le mosadi o tce. le ngwana o  
 tee, Leina la ngwana yoo e be ele  
 buladikeke, Byale buladikeke yo o  
 be a dula xa kokwaxe. Ka tsatsi le  
 lengwe Papaxwe buladikeke a Hwati  
 lana le Mosadi, monna a tse a  
 Splepe a bolaya mosadi. Xosasa a  
 tsea serope sa mosadi a se isa xa  
 kokwaxe buladikeke. Xe a sa se isa  
 xwattu nonyane ya thoma xo o Pela  
 buladikeke, buladikeke  
~~buladikeke~~ nama e se nama  
 buladikeke buladikeke  
 Thwe thwidii  
 a e betha ka lefswika a e Hoxola a  
 se Pela a kwa e thoma xape  
 buladikeke buladikeke  
 nama e se naama.  
 buladikeke  
 Thwiiithwidii  
 a e betha xape ka lefswika a e besa  
 mollong a ba a e sila bupi. a se Pela are  
 xe a fihla kxorong ya motse ya  
 dula le sorong ya thoma xo o Pela

6521 134/83

Xape. banna ba motse ba mokxanelā  
bamoa moxetsā merwalo ya Paxwe. ba moišā  
ka xae, a re xo fihla ka xae ba mothabele  
ba moišā ka ntlong. Manthapama a re ke  
a sepela, bamoxanetsā a nofela a re ke a  
sepela, bamoxanetsā bare ofla sefela xosasa a  
ba a dula a tsoxa a sepela xosasa. a re xo  
sepela ba tsoxa bay a Pea Nama e la. buladikeke  
xe xo lewa yenay o be a jela ka ntlong. Ka-  
mehla xe a e ja xobe xo notla le xotlo le  
mohlodimele lere buladikeke! buladikeke nama  
Nama o ja mmaxo; ka mehla lebe leno  
dia byalo katsatsi le lengwe buladikeke a  
botsā mokekolo. Mokekolo a lemoxo xorč  
o bolaile mmaxo buladikeke. Katsatsi le lengwe  
Paxwe buladikeke a ha xapa, Mokekolo a  
apea dikxobe tsā dihlodi, a diša ka ntlong  
Paxwe buladikeke a bitswa a ya kanlong  
a fiwa dikxob. A re a saja dikxobe ba  
xa niša tebari ka mafsiha a maxolo. ba fisā  
ntlo a re xo kwa mollo a duma a thoma  
xo o-Prla.

e la duma

e la dumakeja semoto ntlong

e la Kaboxwe ba malisepe.

652

47

K34/83

e la duma

Ke ja se mo to n long .

a bot si si a re bo duma ka e bare xo duma ka  
bo pedi a thome xo o pela

e la duma

e la duma ke ja se mo to n long

e la duma ka bo tweng bam at se pe

e la duma ke ja se mo to n long .

Ntla ya ſwa ya mo fiſe let ſa ka tare ..

Dizacerae.

1. Koloi ya xe ſa e thayo ~~minu~~ - odimo fela xae  
swe - ke peipi .

2. Kxomo ya xe ſo le xe nka e bua e ka set ſwe  
madi :- Ke tsie .

3 Thupana tswikitswiki le matwapeng e yo fihla.  
Ke tsela

# Monna o motelele hahi ho :- Ke Sepaka .

5 Kare xo ga kolobé ye ſo xe ke fularela yare  
ntla .  
Ke mphaka .

652

91

K34/83

lesome. Ba ya ba swere marumo, le  
 dilèpè. Ba latela dikxomo boroka. Ba re  
 xo fihla boroka. Ba hwetsa basadi ba re  
 xo bona? Banna ba mo ba ile kae?  
 Basadi ba re mo xase Boroka. Boroka ke  
 mola pejana. Byale a se le bone banna  
 ba boroka ~~ba~~ feta le dikxomo tše  
 dintši. ~~Ba re~~ te ba bone. Basadi ba re  
 te ba nyakela eng? Banna bare ba  
 latela ~~bana~~ ~~barena~~ xe ba disitsé. Ba  
 ba kitimisa ba ba tseela dikxomo.  
 Mošimane a Ha xae a Ha a re bolsa  
 xore dikxomo di ile Boroka. Le rena re  
 yu boroka. Re yo nyaka dikxomo. Re sa  
 feta re ya Boroka. Banna ba fihla Boroka,  
 ba hwetsa dikxomo tše dintši di Hetsé  
 lešaka. Banna ba Boroka ba tšwa ba  
 ba tseba. Banna ba Boroka ba re: A re  
 e nukišeng. Beng ba dikxomo ba  
 Hile. Banna ba Boroka ba tšwa.

652

K34/83

Ba swere marumo a bona le dilepe. Ba hlakana le banna bale. Monna wola a re a se Hšwe a bulšiše xore dikxomo le be le di tšeela engi A bolaya monna wo mongwe ka selepe. Ba na ma ba thoma xo lwa. Ya ba ntwa e kkoto. Ba rile xe ba ilwa banna ba bahlano ba Hšaba. Ba be ba Hile xo tšaga dikxomo. Xwa ſala ba bahlano. Ba rile xe ba ſihla xae ba re re paletšwe. Rena re pholoxile ba bangwe ba hwile. Ba na ma ba romela lesome le batho ba hlano. Le bona ba ſihla Boroka. Ba thoma ntwa. Ba rile ba sa thoma xo lwa ba babedi ba Hšaba. Ba ſihla xae ba re batho ba hwile. Rena re phuluxile. Ba romela batho ba bane xo yo tšeag. dikxomo Boroka. Banna bale ba bane ba sehlwe ba sa lwa. Ba leba lešakeng

652

93

K34/83

Ba butela dikxomo. Ba di tšea. Ba di kitimiša. Ba re xe ba kitimiša dikxomo banna ba Boroka ba tšea marumo. Ba ba kitimiša ka ôna. Banna ba uwe ba bane ~~ba be bale bohlale~~. Banna ba tšeya ~~dikxomo~~ ba di kitimiša. Banna ba Boroka ba boela xae. Banna ba bane ba ~~fihla le dikxomo~~. Ba re xe ba fihla xae banna le bakrekolo le bakxalabye ba tšwa ka xae. Ba hlaba mokxoši. Ba tšeya ~~byalwa~~ ba ya xo hlakanetsa banna, ba xo Ha le dikxomo. Ba hhaba Kamoka. Ba dira mokete wo moxolo. Ba mema batho ba motse kamoka. Ba hlaba dikxomo tše dintši tša xo nôna. Ba ja ba fetša. bofelo.

652

Monna le Nosadi  
"

K34/83

E be e le monna le mosadi. Ba ba  
 le ngwana. Leina la xaxe bare ke  
 katana. Ngwana o uwe e be ele  
<sup>mo</sup> o botsé. Ba be ba na le ngwanenyana  
 wa xo ~~swaya~~ ngwana. ~~Tšatsi~~ Leina la  
 ngwanenyana e be ele Letsi-Letsi.  
 Tšatsi le Utingwe mmaxe ngwana a  
 ya mašemong. A re xe a ya  
 mašemong. A botsa Letsi-letsi xore a  
 re xo nisola a tlise ngwana. Letsi-letsi  
 a iša ngwana. Ngwana a nyanya. Mmaxe  
 ngwana a re sepela o ye xo  
 nkxetela meetse, kae ne ke nwe. O ye  
 leša ngwana xae. A re tseleng xe a  
 sepela a bona nonyane. Nonyane ya  
 kobola ngwana ya mo feleletša.  
 Ngwanenyana a ya xae a sena  
 ngwana. Mmaxe ngwana a re ngwana'ka  
 o ile kae? Ngwanenyana a ye ke rile

852

K34/83

xe ke eHa tseleng. Nonyane ya Ha ya mo-kobola ya mo fetšci. Mantšiboya a re xe a yo robala. ~~mokxalabe~~  
 a re ngwana o kae. Ke rile Letsi-letsi a yo mo lesa byale o re o jelwe ke nonyane. ~~Mosa~~ Mokxalabye a re xo mosadi na me o yo nyaka ngwanaka. ~~Mosadi~~ a ya xa xaboo. A re xe a ~~fihla~~ ~~xa xaboo~~ a re ke ngadile. A se ba botše mmete. Ba lebelela monna ba bona a saHe. Bofelo.

Tau le mmufla

Xobe xona le tau. Byale tau ye e be e swerwe ke Hala. Ya hlwa e tsoma mosexare kamo ka. Ya re e sa tsoma ya bona mmufla. ya lesa mmufla ya re; ke o manyenyane. ke nyaka phuti. Tau ya Hoxela mmufla. ya se ke ya bona phuti le xa tee. Byale ya xopola mmufla, ya hwetsa mmufla o robotše ya re;

652

96

K34/83

mmuṭla ke ya xoja. Mmuṭla a re: o se  
 ke wa ntja. Ke tla xo rula mano a xo  
 humano dijo. Mmuṭla a re: A re ēpē  
 molete, re axe lešaka, o tsene ka xare xa  
 molete o ſene / mēnō. Nna ke Ha thoma  
 xo biltša diphōōfōlō ka re: Helenke: Helenke:  
 mēnō a medile. Helenke a medile fāse:  
Helenke fāse, xo se meetse. Tau ya dumela  
 tſa ēpa molete, tſa ba tſa axa lešaka.  
 Tau ya tsena ka xare ya ſena ~~mēnō~~.  
 Mmuṭla wa tſwa wa Kowelela diphōōfōlō  
 wa re: Helenke: Helenke: Mēnō a medile:  
 Helenke a medile fāse: Helenke fāse xo se  
 meetse! Helenke: Helenke: maphōōfōlō ohle. Tſa  
 na ma tſa tſwela di re: Helenke: Helenke  
 mmuṭla xa a ake: Helenke mēnō a medile:  
 Helenke: A medile fāse. Tſa tsena kamoka  
 ka xare xa lešaka mmuṭla a tswalela ēkē.  
 Tau ya tſwa. Ya bolaya diphōōfōlō tſohle.  
 Ya na ma ya bona dijo.  
 (Turn to book II)

S 652  
<sub>(4)</sub>

K 34/83.  
Book 4.  
pg 97-117.

TEACHER. EZEKIEL RAMPOLA .  
Bolomon Masaba  
TRIBAL School  
Private Bag .  
PIETERSBURG.

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 E Rampola.

P. 97 - 117

652<sub>(4)</sub>

Rec. 17.2.1944.

E Rampola 97

Book 4.  
p. 87-117

K 34/83

Mmutla a Homa a re: Rakxolo a re yaxe nHo. Tša axa nHo. ~~Dixit~~ rile xe di axa nHo: Tau yare xo mmuHa; Namela o rulele.

Mmutla wa namela. Wa re xe o le xodimo xa nHo wa ikwelsa fase. Tau ya namela ya rulela. I rile xe e fetša xo rulela mmuHa wa namela <sup>wa</sup> kokotela mosela wa tau ka phatša xodimo xo kopa. Tau ya re: MmuHa o ya mpolaya. MmuHa a re: Ke Hoša patsana e kxolo e ya xo loma. Pula ya fihla. Tau ya re ke ya theoxa ya palelwa. MmuHa a tšeya nama ya xo nōna a re: ke tšeye ye rakxolo? Tau ya re nka Ha ka xo bolaya mmuHa. MmuHa a Hoša a yo tšeya ya xo xwamelwa a re: ke tšeye ye rakxolo? Tau yare eng. MmuHa a e xana. A e bušetša a tšeya ya xo nōna. A Homa a re? ke je ye rakxolo? Tau yare nka Ha ka xo bolaya mmuHa. MmuHa a eja. Tau ya re ke Hile xo bolaya. Xwa na ma xwa fihla pula

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P. 97 - 117

652

98

K 34/83

~~feta pata~~ e kxolo. Tau ya re ke ya theoxa.  
Xomme ya palelwa. Pula ya na. Tau ya  
hwa. Mmutla a ja dinarra tselia a le tee.  
A namela xodimo & bua tau, a tseya  
lehalo la yona a sepela, a tama a  
thšoša batho bar-re ke tau. Mmutlo wo u  
be u He o re xe o bôna xo se-na  
molho o émè Seolong, o opélé o re;  
E le Mmutla matena ke ya di  
fenya. Ke febya phini le tau ke ya  
di fenya ~~e te~~ Inankase: Inankase:  
Inankase..

Xomme monna o mongwe o a bexo a  
feta le dimpya a mmona. mmutla a  
lahla lehalo a ſiya dimpya tša monna  
wola. A boela moraxo mmutla a sepela. A  
hwelša dithšwene di apeile byalwa. A re  
xo tšona.

Inankase: Inankase. Di thšwene  
tša tsenthša diaha tša tšona ka xare xa

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P. 97 - 117

652

99

K 34/83

dipitsa tsa byalwa. Di be di bona e ke  
ke tau. Thšwenyana e nyenyane yona e  
nove; selo se xase tau ke mmulta. Tsare  
wena o nyaka xo re boloisa tau. Mmutla  
boela moraxo. Tsatsi le lengwe O rile xe o  
sa opela xodimo xa sethubi o re;

Ke mmulta motona ke feniya phiri!

Ke feniya phiri le tau: ke ya di feniya.

E le Inankase; Inankase; Inankase.

Diphooftolo' tsa e kitima. A kitima a  
hwetsa mmamahlwa'a khutlo a re;

Mmamahlwa'a hhutlo ka mo nte ka mo  
xo ya thšabiwa. Mmamahlwa'akhu~~ll~~lo a  
tswa a thšaba. Mmutla iena a šala a  
tsena ka mole teng wa mmamahlwa'a  
khutlo. Diphooftolo' tsa beta di kitima. Tsa  
hwetsa mmamahlwa'a khutlo. Tsa-re hee:  
o reng o le mo? Mmamahlwa'akhu~~ll~~lo are:  
ke nthšitswe ke mmulta ka mole teng  
waka a re ka mo nte xo ya thšabiwa.

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.  
P. 97 - 117.

100

652

K 34/83

Ka na ma ka Hšaba. Diphšöfölo tša  
boela ~~tš~~ moraxo tša hwetsa mmulta a  
Hšabile. Mmutla o nle xo Hoxa mo uwe  
a Sepeia. A hwetsa Hšemo ya dimake.  
A tsena dimake tšela tša batho. Monna  
a beya selaxa. Mmutla a re a sa ja  
dimake a swarwa ke selaxa. Monna a  
fihla a swara mmulta a re: Ke wena o  
hlwang o ija dimake tšaka. Momohla ke  
xo swere ke yo xoja nama. Monna a  
tšeya mmulta wola a o tsenthša ka  
sakeng a se a o bolayen. Pa o pa  
ngwanenyana xore a yo o apeya.

Ngwanenyana a fihla xae. Mmutla ware  
nkalele lexoxo. Ngwanenyana a o alela. Wa  
thoma ware ke nyaka xo robala. Nkapeše  
kobo a o apesa, a Hoxa a yo hlatswa  
fotwana. Mmutla wa Šala o Isoxa o  
tsenthša kxapana mo o beng o robese  
Ngwanenyana xe a boy a ka mafuri. Papaxe

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Ramphela.  
P. 97 - 117

102  
652  
K 34/83

a fibla a re: Nama e kae? Ngwanenyan  
na a re: Mmutla o ka mouwe morateng  
o ya bolela. O robese. Monna<sup>a</sup> tsena a  
phša Ha kxapa a hlomanka ke mmutha.  
Mmutha wona obe o mnetše xo sëxa  
xodimo xa sethubi. Monna wola ~~tu~~<sup>a</sup>  
rox a ngwanenyana a re o lesitše nama  
e sepele. Bolelo.

Phôkô-phôkô le Dišwadišwane.

Xobe xona le ngwanenyana wo mongwe  
ba re ke Phôkô-phôkô. Tšatsi le lengwe  
ba Hoxa ba ya dithe. Hweng. Ngwanabo  
Dišwadišwane a re ke ya xo rata Phôkô-phôkô  
a kxoromeletsa Dišwadišwane ka nokeng.  
Tšatsi le lengwe & mošimangana a Hoxa.  
A ya nokeng. A fibla a re:

Phokwane nha o tšeye Kxaetsedi:  
wanawanela: Phokwane nha o tšeye  
yareng: Wanawanela. A name a fe  
ngwanabo dijo. Monna wo mongwe a

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P. 97 - 117

103

652

K 34/83

mmōna. A Hoxa a ya nokeng. A finia a re:

Phokwane nha o tšeye Kraetše di:

wanawanela; Phokwane nha o tšeye

rareng. Wanawanela, Phokana o ya se xana  
Kraetše di. wanawanela.

Ngwanenyana a tšwa. Monna wola a

mo swara. A mo išu xae. Ba mo

finia ka nitong a re xo nōna ba

kxōna ba mo nthša. Ba bolšša mošimanyana

ba re mothorwjj ke mang? A re a k-

mo tsebe. Bare ke Phokwana. A se re o

mmolaile. Ba swara <sup>mošimane</sup> ngwanane ba

mmola-ya. ya ba mokete wa moxolo. Bofelo

Banenyana bu ya dithethweng.

Banenyana ba kile ba ya diltheHweng.

Ba sepela. Ba be ba na le ngwana wa

kxōši. Leina la xaxe e be e le

Mokradi. Ba Hoxa ba Sepela, Mokradi a

kxopya ke lefsika. A le roxa a re:

xona o be o diya nkxopa lefsikana

tewe. Ba sepela ba kxa dithethwa.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Ramphala.  
P. 97 - 117

104

652 K 34/83

Ba boyo. Ba xile xe ba boyo, ba hwetsa.  
lefsika le fetoxile thaba e kxolo. Bananya-  
na ba sepele ka o tee ka ore ba re:

heniswe phatloxa; lentswe lentswe.

A se o roxe kenna lentswe  
lentswe! O roxile ke mokxadi lentswe!  
lentswe.

Ba feta ba / sepele. Ngwana bo mokxadi,  
a re: Mokxadi, di ya ka pela batho ba  
ya re Hoxela. Mokxadi a re:

Lennywe phatloxa lennywe lennywe  
a se o roxe kenna Lennywe. O  
roxile ke mokxadi Lennywe.

Lefsika la se ke la phatloxa. Byale  
bosixo ba fihla. Ngwana bo a re: mokxadi  
a thoma a re: lentswe phatloxa

Lentswe lentswe. A se o roxe  
kenna lentswe lentswe o roxile  
ke mokxadi lentswe lentswe.

La phatloxa. A feta. E be e ſeſe

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P. 97 - 117

652

105

K 34/83

e le bošexo. Ba sepe la. Ngwanabo  
mokxadi a re; ke xatile monaxelha.  
O xatile eng? ka ke tsebe a re  
topa o dupe. A re ke bosepa ba  
Kxomo. Ba sepe la. A thoma a re; ke  
xatile monaxelha. A re o xatile eng.  
A re a ke tsebe. A re topa o  
dupe a re ke bosepa ba <sup>KXOMO</sup>.  
A re re fihlile. Ba bôna mollô o tuka.  
Ba ga xona. Ba hwetša mokxekolo. Bare  
xo mokxekolo re sabeleršwe. A re xo bôna  
xo lalile. Feela xona le dilo tsâ xo lôma.  
Banenyana bare a ~~xona~~ taba re hia  
lala re yokelše xosasa ya peta. Mokxekolo.  
wo e be e le lerimo. ~~X~~ Mantšiboya a  
lala a hlaba banenyana maraxô ka lemaô.  
Xosasa mokxekolo hîšwa a tsoxa a yo  
bitša Matsimo xore dinama ſelše. O rile  
a sa ile. Xwa ſala xo etlo leeba. La fihla  
leeba nkxorwana. La re xo banenyana

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P. 97 - 117

106

652

K 34/83

mokxekolo wola o ile xo bitsa matšimo.

Ba Hile le ja. Leeba la phathakxa  
banenyana ba-je la fofa ka bona.

Mokxekolo o rile xe a fihla le matšimo.

Ba tsera ka xae. Ba hwetsa banenyana  
ba sepelše. Leeba la ba isa xa xabo  
bona. Mokxekolo ~~yena a Šala a bolawa.~~

Banenyana ~~ba~~ fihla xae. Leeba la fiwa  
dikxomo tše dinthši. Ya ba makete wo  
moxolo. Botelo.

### Kxoši le Basadi ba yona.

Xobe xana le kxoši ena le basadi ba  
bantshši. Kxoši ye e be e na le dikxaka  
tše dinthši. E be e di tsoma. Mosadi  
wo mongwe yena o be a phlwa a  
utswa dikxaka tša kxoši a dija. Kxoši ya  
re xo mokxekolo dikxaka tšaka id i lewa  
ke mang. Nokxekolo a re a ke tsebe. Kxoši  
ya re xo mokxekolo ntxe lešika le  
le telele. Nokxekolo a mo laxe la. Xwa na ma

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P. 97 - 117

107

652

K 34/83

Xwa iwa nokeng. Mosadi wola wa xoja dikxaka tša kxosi a re xo ngwana wa xaxe xe a Hoxa; xe o bona sedibelo se se iwa o hšwe ore ke wetše ka nokeng. Ngwanenyana a lebeleia. Xwa thoma mosadi ka otee ka otee a re:

Mantata mantata kxa oxq re bone  
wa jileng dikxaka tša kxosi.

La se ke la kxa oxq. Mosadi wola wa xoja dikxaka yena o be a kxoro metsa ba bangwe. Xo rile xe xo hile ya yena are a sa remantata a wela ka nokeng. Sedibelo le sona sa wa. Ngwanenyana a tšea ngwana ba ya xa moxolwaxe. A mmopula ka thari. Ba sepela ba sepela, ba rile xe ba le xare xa naxa ba bona moxu wa xo bulšwa. Ngwanenyana a hlohlola ngwana a namela a kxa maxu. A kwa selo se re: E kxa kudu re ba bedi ka Rose.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

p. 97 - 117

108

108

K 34/83

Ngwanenyana a makala. A kxa a na ma  
a re a fedile. Xo setše a matala. &  
Moselapye a re le ya matala ke ya ja.  
A mo kxelela wona. A matala le wona a  
fela. Ngwanenyana a re a fedile. Moselapye  
a re: E kxa le matakala. A mo kxela le  
wona a fela. Ngwanenyana a foloxa.  
Moselapye a thoma a re: Nkhore di He  
Panafanelhe ke monaheno. Ngwanenyana  
a mo ri. Moselapye a thoma a re:  
Nke ke ~~isuu~~ ihswanthswanetsé ka thari  
le ka dipheta le ka dithetho. Ngwanenyana  
a mofa. Moselapye a xana xe ngwanenyana  
a re; Moselapye mphana monahetho.  
Moselapye a re: Ke Ha xo fa bofula  
kxomo. Ba sepele ba fihla bofula kxomo.  
Ngwanenyana a thoma a re: Moselapye  
mphe monaxetho. Moselapye a re: Ke  
Ha xofa bofula nku le pudi. Ba sepele  
ba fihla bofula nku le pudi. Ngwanenyana

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampaola.

P. 97 - 117

652

109

K 34 / 83

a re moselapye mphe monaxelho.

Moselapye a re: ke Ha xofa. bofula  
kwanyana le pulsane. Ba fihla xona  
mouwe. Le xona a xana le ngwana.  
Byale ba be ba šetše ba balametsé  
motse. Moselapye a xanela sa ruvi.  
A re moselapye Ša tala moraxo, a e  
ra ngwanenyana. Ba fihla bare xo  
Moselapye ore Helsé le eng. Moselapye  
a re: phātlō ye e tamile e  
nthusa xo mpopulela ngwana. Ba na  
ma ba bega ~~ngwanenyana~~ wola  
ka mattingding. Bare xe ba mofa  
maxobe. A xane a re: nna ke kxera  
Hoo ka temawana. Moselapye a di ya  
ja mafsi. O be a ngwareditše mosela  
a lala a re bošexo a tsoxe a  
kxaphé mafsi ka mosela. Xosasa  
ba na bare ngwanenyana a yo leta  
dinonyane. Ngwanenyana a sepe la le

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P. 97 - 117

110

652

K 34/83

Kokwaxe. Ngwanenyana a re xe a  
letile dinonyane a re:

Swia: Swia i Hbakanšabyale xase  
molho. O re ngwanabo ke phoořpolo  
xona a lseba ke dia Hoo. A name a  
re ke ya tetemela ke ya xo bomma  
madibeng. Mokxekolo a mo kwa. Ba  
boela xae. Noselapye a re: Hee  
bomoselapye ba reng ba di ya Hšwa  
ba boy a momolha. Bare xape a xona  
dinonyane. ~~Ba~~ lala ba rera xo bolaya  
moselapye. Xosasa ba tutelsa mafsi  
ba a bea ~~Ka~~ mōleteng. Ba-re Hseiāng.  
Ngwanenyana a Hselā. xo rile xe xo  
Hile Hselā moselapye a Homa xolla  
tyale ka mya a re:

Xwēē: xwēē: tša boxošing tšona  
ke He. A wela ka xare xa mafsi; ka  
xore mosela o rile xo bona phalsi wa  
varoloxa. A hua ba mo ēpēla xona

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P. 97 - 117

111

352

K 34/83

mouwe. Selabe ngwanenyaana wola ya  
ba xona a botša botšakatsabyale  
xore mmaxe xo hwile o wetše  
ka nokeng. Selabe le yena a na  
ma a tšewa ke kxoši. bofelo.

Monna le Mosadi

E be ele mosadi a na le ~~monna~~. Monna  
wo a Hoxa a yo Šoma Borwa. O nile  
xe a Šoma mosadi a Šala a tsuwenya  
ke dilo. Tšalši le lengue a romá  
lenong xo ~~monna~~ wa xaxé. Lenong la  
Hoxa la ya Borwa. La ~~hwetše~~ monna a  
Šoma. Leina ~~la~~ monna yo e be e le  
Blentane. Lenong la ie xo ~~monna~~.

Ke Hilo nyaka Blentane; Blentane  
mosadi a lala a re zuu a ba a laq  
a re <sup>zuu</sup> ~~zuu~~. Koa xae! Koa xae! Re pexaesele  
re amoxa ke modimo motouane,  
Le maséka a xaxé a Hetše mo fase  
O ya o-yat patše; O ya o-yat patše.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampała.  
P. 97 - 117

112

652

K 34/83

Blenlāne a na ma a kwa lenong.  
Xoba a le kwa a yo botša mong  
wa xaxe. Xoba a mmotsa a Hoxa a  
yo reka selépe. Xoba a reka selépe  
a Hoxa a ya xab. Xe a fihla xae. A butšisa  
mosadi wa xaxe. Mosadi wa xaxe a mmotsa.  
Monna a lalèla selo sela. Sa fihla xo Ho  
tswenya mosadi. Monna a se rēma ka selépe  
sa hwa. Monna a re/xo se bolaga a boela Borwa  
xo yo Šoma. Mosadi a na ma a iktutsa. Bofelo.

Kxoši le basadi ba yona.

Xobe xo na le ~~Kxoši~~ ye nngwe e na le basadi  
ba banlhši. Basadi ba kxoši ye ba be ba bélëxa  
maxokobu. Mosadi wo mongwe a bélëxa ngwana.  
Kxoši ya-re xo yena. Sepela o yo fihla ngwana o  
uwe. Mosadi a Hoxa. A sepela xore a yo fihla  
ngwana ka xore kxoši e re ke nyaka bana ba  
maxokobu fihla. Mosadi a re a sa sepela a  
bona kubu le Kwena di ò-ra letšatši. Kubu le  
Kwena tše di be di dula ka xare xa meetse.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P. 97 - 117

652

113

K 34/83

Tšare xo mosadi. Ngwana o uwe o mo isa kae? Mosadi a fetola are; ke yo mo lahlā. Kroši ere xu e nyaka batlo e nyaka maxokobu. Kubu le Kwena tšare xo mosadi. Tliša ngwana o uwe re Ha xo swarela yéna. O ~~Ha~~<sup>No</sup> ~~ngwana~~ o ~~Ha~~ mmôna. Mosadi a di-fa ngwana. Fi fetiša letšatsi le tee a yo mmôna. xe a Rihla are; Kubu-le Kwena nthša Molahlwa ye mmône; Nthša Molahlwa ye mmône.

Tša mo nthša byalo byalo a ntše a mmôna a no fetiša malšatsi. ~~Xo Rihlala xe ba bôna~~ mosadi wo. ~~Bare xo mmôna ba yo botša~~ Kroši ya ya le mosadi le dikxomo tše dinthši ba tše ngwana wola. Kroši ya na ma ya tše ngwana wola. Yare a ke sa nyaka maxokobu motseng waka. ke nyaka bana. Xwa na ma xwa bolawa maxokobu. Bofelo.

#### Ngwanenyana le makxêma

Ka tšatsi le lengwê makxêma a kile a yo tsoma. Xobe xona le kxudi ya mohuhwane. Makxêma

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 E Rampola.

P. 97 - 117

114

652

K 34/83

a a bile a ya kxole le xae. A hwēfša mošimane a disilše dipudi le dinku. Ka xe xobe xona le kxudia ya mohuhwane. Makxēma a tšeа nku ye nngwē ya xo nōna ya Kxapa. Ba sepela nayo. Mošimane xa a ka a ba bōna xe ba tšeа nkyeo. Makxēma a isā nku yeo xae xa oīna. Xona mo uwe xae xa makxēma xobe xona<sup>na</sup> le ngwanengana wa lezopya. Ngwanenyana<sup>ya</sup> wa o be a sa nonthšwa. Xosasa makxēma a Hoxa xo yo tsoma xape. Xe ba sepela ba Hoxela nku le ngwanenyana. Ba botša ngwanenyana xore a se ke a bēša nama mosexare, Kaxore makxēma a mangwē a ka kwa monkxō a Ha a bolaya ngwanenyana a tšeа nama. Ngwanenyana a dumela xore a ka se bēše nama mosexare. Makxēma a sepel<sup>a</sup> xo yo tsoma. Xo rile xe ba sepetsē mosexare o moxolo. ngwanenyana a swarwa ke Hala. Ka xo swarwa ke Hala a bēša nama. Makxēma a mangwē a kwa monkxō wa nama ya xo

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P. 97 - 117

115

652

K 34/83

beswa ke ngwanenyana. Ba Hoxa ba kitima bare! Am! Am! Monkxō wa base wa nama o tšwa kae? Makxema a uwe a ya mo ngwanenyana a be a le xona. A fihla a hwets'a ngwanenyana ka ntlong. Ntlo yeo e be e na le lefsika le lexolo la lebati. Leina la lefsika leo e be e le lefsika-mašoba-mabedi. Makxēma a uwe a xo kwa monkxō a fihla a re xo ngwanenyana re bulele! Ngwanenyana a xana. Makxema a thoma xape a re: Lefsika-Mašoba-mabedi mpulēlē. La bulēxa makxēma a tsena. A hwets'a ngwanenyana. A re xo yena. Re ngwathēlē pama. Ngwanenyana a fa makxēma a le nama. A ja a re xo khora a botša ngwanenyana xore a šale bôna ba sa yo t'soma. Xoba makxēma a sepela, Ngwanenyana a šala a thšaka. O rile xe a Hoxa a tše a leots'a, maphera, dithšithširi le matsētse'. Ka xe a be a tseba xore dilo tše di ratwa ke makxēma. O rile xe a thšaka a thšela leots'a tseleng.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampsela.  
P. 97 - 117

116

332

K 34/83

Makxēma ale a xo mmotša xore a se beše  
nama a boyo. A rile xe a re Lefsika-Glašuba-mabedi  
mpulēlē. Ba hwetša ngwanenyana a sepelše.

Makxēma a xo ja nama a bōna xore  
ngwanenyana o Ihšabile a mo latela. Ba rile  
a sa sepela a bōna leotsa le Ihšolotswe  
tseleng. Ka ixé makxēma, a be a rata  
leotsa a thoma xaja leotsa lela la xo Ihšollwa  
ke ngwanenyana. Ngwanenyana xe a lhšela  
leotsa o be a diela xore a diexiše makxēma.  
A re xo fetsa leotsa a latela ngwanenyana.

Ngwanenyana a tama a lhšela leotsa byalo  
byalo. Makxēma óna a re xo fihla a ja leotsa  
lela. Ngwanenyana o dirile byalo xo fihlela xe  
makxēma a lapa. A rile xo lapa a dula ka  
fase xa sehlare. Xodimo xa sehlare seo  
xobe xona le hawenenyana. Ngwanenyana o  
be a na le meer. Kxapaneng ya xo dutlo.  
Meetse ao a dutħela makxēma, xomme  
makxēma a tsoxa. A lebēlēla xodimo a

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

p. 97 - 117

117

652

K 34/83

bôna ele ngwanenyana wola. A na ma a re:  
a re remeng sehlare se. Ba na ma ba  
se rëma. Ba rile xe ta se rakeleditše ba  
se rëma sa nyaka xo wela fâse sa thoma sa  
mela xapé. Kxaetsedi ya ngwanenyana ye e -  
be e lorile ngwanabo a lewa ke makxëma.  
A na ma a tsixa a ya Pelo Pa a xo  
lorileng. Xe a batamêla a bôna batho ba  
bantsi. Batho bao e be e iž makxëma ao  
a a lorileng. A fihla a ba dumedrisá. A re  
xo bôna le remelang sehlare se le bile  
le di ya tšwa dikudu mela. Makxëma a  
mo fetora a re: Re bolaya phôdfolô' ya  
rena ſe imo xoximo xa sehlare. Kxaetsedi:  
ya ngwanenyana ya rebèlèla ya hwetsa e  
le ngwanabo. O be a na le dimpya. A thoma  
xo remisa makxëma sehlare. Ba re xo rëma a  
re a re khutseng re taxe fôla. Ba khutsa ba  
taxa fôla. Ba rile ba sa taxa a ba sasametsa  
dimpya. Ts'a ba bolaya. Ngwanabo a theoxa ba ya  
xae. Xe ba fihla ya ba mokete wo moxolo.

K 34/83.

Book .5.

p 118 - 135.

S 652  
(4)

TEACHER. EZEKIEL RAMPOLA .

Bolomon Masaba

TRIBAL School

Private Bag .

PIETERSBURG.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

p 118-135

Book 5 p 118-135 no 652<sub>(4)</sub> rec. 17.2.44. F Rampola 118  
K 34/83 ntwane Mokxadi le Mokxatsane

Do be xo na le nlosadi le monna  
ba be bana le bana ba ba bedi  
yo mokxadi le mokxatsane  
le cve Mokxatsane bana bao ba  
bc bargata kudu ka le tsatsi  
le le ngwe ba tdoxa le ba matse  
wa xa ba bora ba e ya kxonyeng  
byale ba feta dithaba xe ba le xo  
na mowe Mokxatsane a kxopa ke  
lefsika xomme a tswa madi  
a dula fase Mokxadi a thoma  
a kxata le fsika le ia ka mafsiha  
a mangwe xomme ba le ba le xo  
na bo ba seke ba le dira selo xomme  
ba feta ka moka le bo Mokxadi le

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
p 118-135

652 K 34/83 <sup>119</sup>

Mokradsane Ba ya kxonyeng  
le Esika la ſala le atindira Mohlolo  
la xo la ja Fihla Marung xomme  
ka be ba ka se kxone xo feta  
byale ba ya bo ya ke thapanla  
Sibale bavla ba batho ba Fihla nio  
le Esikeng ba hweſa le tswaletše  
ba le ba bangwe ba thoma xope  
la koſa Bare ntswe: ntswe:  
Fetoxa; ntswe-ntswe fetoxa: asc  
wa roxa ke nua ntswe: ntswe  
Fetoxa: O roxile ke Mokrads  
ntswe: ntswe Mokrads le Makradsane  
ntswe: ntswe fetoxa ntswe: ntswe  
Balla ba molto o tee ntswe: ntswe  
le Esika la nga moloxa xo

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
p 118-135

65-2

K 34/83

20

Se nene yo ta-a be xo a  
E pêla a feta yo mangwe a Ha  
le yena a ô pêla byalo la bule xa  
le yêna a feta ba be ba le ba hano  
ka Mokzadi le mokzatsane bya le  
~~xwatta wa~~ fe lê lo a clira  
bya lo le yêna lefsika la bu le xa  
a feta bya le xwa Ha Mokzadi  
le Mokzatsane le bo na ba ho  
ma xo ô pêla bare Ntswe Ntswe  
fe lo xa Ntswe Ntswe a se  
wa ro xa ke nna Ntswe Ntswe  
o ru xi le ke Mokzadi Ntswe Ntswe  
Mokzadi le Mokzatsane Ntswe  
Ntswe Fe fo ra le fsika la ve tuu  
Monyama wa ba ta mela xo swana

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

p 118-135

652

121

K 34/83

E le xo re le Esika kudu · kudu  
le ru xile ke Mokoradi bya le  
yo nchanyane a le o pelela are

Niswe = Niswe Feto xa Niswe =

Niswe Feto xa a se wa na xa

kenna Niswe = Niswe Feto xa

la bu le sa yo monyane a feta .

Xava ſa la yo mosolo Mokoradi  
bya le ke bo - ſe xo bya xo ſiiſa

xa a ſa bona le tsela le Esika le la

Tona le ſa ihibile tsela byale xa are

Ke iſa maklo krakala a bona mollo

O tuka mo dithabeng a ya rona

xe a finla xona a hweſa nHo

E krakalo xomme ei kokola are

ke fse na ka kae xomme a kwa

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.  
p 118-135

652

122  
K 34/83

— entšu le le xolo le re tsena ka  
xo dimlo xomme Mokxadi a  
tsena re a tsena a hwetsa  
Banna ba bantsi xomme ba fo  
ba ya xo dimlo bare mosadi wa  
rena pa minleya ka mokamoreng  
bare ~~o~~ sa hena banna bawee e b  
E le matsimo Matsimo ke xone  
Makoxena ke batho ba xo ja ba  
bangwe byale ka ditau xo sasa  
ca yo tsoma xonville Nariyane ya  
Sa la e etela ngwaliyanu yo we yare  
xo yena Thšela Thšela uTholwana  
mpedi na uThollana Thšela Thšela  
ke xo bofše ngwadiiyana a  
Thšela nlabelê ya re oca ke ~~je~~ ji

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

p 118-135

123

652

K 34/83

klasepana a bo minaxo nomyane

yeo leina la yô na E be ele

Môkoxonwane Motiyatiya ngwana

mme twa ke pelwana xomile

Ngwallariyana a Thšela leotsa ya tópa

ya re Thšela Thšela nthôrwana mpedi

na nthollana a Thšela scape leotsa

ya tópa ya re xo yêna nñlamohla

Matšimlo a filo xo ja xomile wêla

Ere ke xo bo olê meriri xo dira

Nomyane ya nñmoola ya re xo yêna

tseyá meriri ya xâ xo o e kxao xo

nñse o lseye o mong o cêpêlê ka

Mafuni xomile o mong ka ntong

o mong ka lapeng o mong ka

- kxarong o mong ka lesakeng

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Ramphala.  
p 118-135

124

652

K 34/83

Xonule byale o feditsé. Nonyane -yare  
Xo yéna e tiamo ba ya ka mafuri  
yare xo yéna khurumolla pitša ye  
a e khurumolla xonule a hwetša  
Ngwana a khurumolla e ngwe a  
hwetša ~~thari~~ a khurumolla ~~engitše~~  
ngngwé a hwetša sethepana sa  
ngwana a khurumolla e ngngwé  
a hwetša Bozobé a khurumolla  
E ngngwé a hwetša sedibélo sa  
Makhura xonule Nonyane ya re  
xo yéna tóla o tótsé le ngwana  
o ~~ngato~~ minopule ke tlaxo bo tša  
xonule xa Mokxadi a feditsé  
tla xa o sepele ka tselá ya xo ya  
xa xeno ho bawila bawé ba be

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
p 118-135

652 <sup>125</sup>  
K 34/83

ba sa ya xotsoma babe ba ile xo  
bitsa ba oca bâ bona xore batte  
ba jê ngwananyana yo xomme  
ngwananyana a ha za a se pela ka  
pala xomme xe a dutse a se pela  
a hla ~~ka~~ ma le sehlopha sa batho  
balho ba ~~wa~~ e be ele bao ba tswaxo  
bitsha ke Makocema a le a xo  
dula le ngwananyana yo xomme  
xe ba tlakana le ngwananyana bane  
moxatsa te Tsimo so Ngwananyana aye  
Moxatsa Tsimo za byale: za byale:  
le e tse lere Thini dinokeng le bile le  
re Thini ma re tkenq xe wa sa di: ra  
byalo le xokobu la tswela le fo fa  
la re xwa xwa ngwanila cuwe wa

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.  
p 118-135

652

126

K 34/83

Balito ba na ma ba balesa a fe  
ta bona ba ya nioraxo yē na o ya.  
pele a se pelaka tselo a se pelaka  
~~ka~~ tselo matšimo o le a se pelaka  
a se pelaka a ba ta metse xo fihla  
a lapile kudakudu bare re yo ja <sup>la po</sup>  
lo xa ka ~~niama~~ ~~matšime~~ ba fihla  
ba hwetsa beng ba xae ba sa ile xo  
bitša ~~ba~~ niakxēna a nlong ware  
re tilo ja mo ketē beng ba xae  
le bāria ka metso tswaluyala ya na  
yeo ba fihla yē na yo e be xo e le  
mo xatša kgwalluyala ya ba be wa  
re ke Tsime a ya ka mo ntong  
a se ke a hwetsa selo a ya ka  
mo ma furi a se ke a hwetsa selo

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

p 118-135

652

127

K 34/83

a ya ka ntloung kxarong a se ke

a hwestša selš a Thoma xo makala

byale barina ba le a tšwa xo xo ba

bibša ba fela pelo ka xo re a se ba

ja selš bya le ba thoma xo horava

baroxa eka ba o ~~re bikelte d~~

re bileditše ~~thomash~~ Re ho ja wêua

bya le le e na a Thoma xo Thššoxa

xe a sa bole Mokradi ka mo

rohle A ake a le ka kxarong a

bitsa are Mokradi- Mokradi

a kwa lentsiu le re ka mafuri.

le re eyee are e Ha mo kwa

Se tšwélé selš a ya ka mafuri

a seke a hwestša selš a bitsa

Mokradi- Mokradi a kwa ka ntloung

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
p 118-135

652

K 34/83

128

lentšu le re eyeē are ke  
Hile xo balaya xwa se tšwele selo  
a Isena ka ntloung a se hwetše selo  
are Mokradi - Mokradi lentšu lare  
ka le Šakeng eyeē a ya a se  
hwetše selo byale Makrēma a xo  
bo a ya mniitsa are phakiša monua  
Re bo laile ~~la~~ la le xona ke nyaka  
xo sepela ~~yo~~ la a Haberzile xo a  
bo ne selo ka le Šakeng  
Mara xe a bilsa lentšu le a a ra  
bēla xe a le ka kxorong le a ra bē  
la ka ntloung xe a eya ka xae le  
a ra bē la ka mafuri le tšimo  
la batho la di ra byalo xo fihlēla  
matšimo a ie a le boldya

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

p 118-135

129

652

K 34/83

xo be xo sa a ~~et~~ ra be le selo

xo be xo a ra bēla mirini yela

Nanyane ye la ya xo mokata xomme

ya re xo yēna ya re ē pēla minini

e meng ka mafuri ye meng ka

itong ye meng ka koronong ye

meng ka lešakeng byale mola.

le tšima le bitsa ya a ra bēla

Ngwanaugana yo la ena se pesc

Šale o ya xa xabō makarema ale

a bo laya letšimo leia ore o re furile

Xomme o re bala i ſi ſe hala

a mo ja a tsanya a bo ēla

Xa xabō ūna xomme Ngwanaugana

na a fihla xa xa bā xomme

bo nimaxe le ko papa ore ba be

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
p 118-135

652

K 34/83

130

ba se sa xo pola xo re o sa  
wile'a ka score e be e le le baka  
le le te le kudu xonile xe a  
tse na ka mo xa bo xa wa a ka  
ba ma tseba e be e le manthapama  
xo mme a hweisa mullahé a sola  
xonile Makradi a dula fase a  
lo thisa ba niadu niela romme a  
Thisola liguana bya le igwana  
a raloka a e ya mola xo kokowa xé  
xonile ka kewa xe o be a sa nolé  
be xonile a Ngwathia bozabé  
ka le hó xo se neli a phara  
Ngwana liguana xaxé ngwana  
Mola a e swa a lla xonile mullahé  
ngwana yo a bi tswa xo Makradi

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.  
p 118-135

131

652

K 34/83

ā ftaboza a pliumula ngwana  
Marobé are: a xee mita o mphišé  
tsa ngwana Mañcè ya ba xona a  
Théma xo Moiseba are yoodi-  
ka fisā ngwanangwanaka xonule  
kanoka ya ba xona ba niotseba  
ka xaba ya eba lesé xo  
le le xolo xwa bilswa ba buti ya  
xe le bo sesi ya xe xo Ho  
bô na ngwa wa ba bâna xe a phela  
ka xo re xo be xo sa kopcle le o lée  
xo re Mokxadi a kabâ a sa phela  
xonule xo sasa ba bo laya di  
koxo di nku di pudi le di kxoxo  
ba di na mukelé o moxolo  
ba tho batta xo minâia ya fele la xona  
mo

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

p 118 - 135

652

132

SEwelê le pilsi Naceng K 34/83

Ngwananyana e mong o ki le a bo tsâ  
ba minza xê nlaaka are ke ya lualá  
A tse ya dithala a tsé pedi o lô kë la  
ka xa nong o re dithamô tsâ kadi ruru  
xi le xe ya tswadi ba i le ma semong  
a ſala a ſoxa mala ong a nthša  
di thala di thamung xomme a ſila  
a ba a ba la ya kxoxo a ea peya  
ya butswa a hlatwa moroko o  
so la ma kako a le somele mentisó  
e mebedi a hla tswa sekotlêlg  
a kxa tho le la nama ye la ja  
kxore ka xare xomme ci tséya  
le xo xwa le le talana a rwala  
di jô tsela ma se sare le le  
xo xwa le la a ya mona keng

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
p 118-135

652

K 34/83

133

Mono keng xo be xo na le bodiba

byo bo xalo xalo xo ena le phôô

fôô ka mo xare xa bodiba leina

layana ba re ke pitsi xomme ngwa

Nanyana yo we a fihla mo bodibeng

a ro la dijô tsé la meriting wa

Se hilare a Thêma a o pela ko sa

a e kopela a re sewêle se xana

banna sewêle se xana banna

Se hilwa se kata le pitsi naxeng

Ngwanangana yo obe a xa na xo

tséwa a re xake nyake monna

xe a o pela a re sewêle se xana

Banna se hilwa se kata le pitsi

naxeng xomme xe phôôfôô ee

kwa a ô pela ya tséwa ka mo bo

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

p 118-135

652

134.

K 34/83

di' beug ya i-e wawa-wawa-wawa  
Ngwananyana a phuru lla le xo xwa  
ia e ya lē la nioriling ya clula  
fase xonime, a e fa y: di' jō  
tšela ya dija ya bo elā ka bo di  
beug Sewelē a ya xae xea fihla  
xae a tšeya olī thola tšela a lo ke  
la ka xanoug a tšeya di kabō  
a rō bala xe ba bo ya masemong  
ba rel obyaung ye na a fetola are  
ke xcōna ke fôkôlava a di ra byalo  
ka matšatši a mants'i xo filila  
ba mo le mo xa ba nile xe ba mo  
le mo xa xware monna yo mong a  
yo rema a mo hweisa mo bcdi' beug  
ia sa ã pêla sonime a molalela

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

p 118-135

652

K 34/83

135

xe a molale tše a bôna phâôfalo e

e Iswa ka bodibeng a bôna xe

Ngwananyana a e fa dijâ a e lê

la te xo xwa xome xe a fihla xae

a botša ba Awadi xonne

Xo sa sa ~~papa~~ xe a loutsâ selepé

Xonne a e keyo réma dula

bodibeng xe Ngwananyana o

šwela a fihla a dula xo hâmo

la a ôpêla phôôsôlô ya lôna ~~pâ~~

a e fa dijâ e rile e sa ja papa

xe a fihla a e réma ka ~~selepé~~

Selepé ya hwa a kra ihupa a

be Tha Ngwananyana a ya le yêna

xae xo sa sa wa iša ngwananyana

Xo lila xola ya fê la xo namoo

K 34/83.

Book 6.

p. 136 - 174

S 652  
(4)

TEACHER. EZEKIEL RAMPOLA .

Bolomon Masaba

TRIBAL School

Private Bag .

PIETERSBURG.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 E Rampola.

P 136 - 174

652<sub>(4)</sub>

rec. 17.2.44.

E Rampola. 136

Book 6.

(Deniwane)

P 136-174. Banenyanan

K 34/83

E be e le banenyanan ba ille dithellweng  
ba boputše bana ba bo bôna. Byale ba rile  
ba sa ja dithetlwa letšatsä la sobela. byale  
ba be ba le kxolé le xae, le lefsifsi le  
šetše le thoma xo swara. Ba be ba  
sa tsebe xo ye ba ka ya kae, ka xobane  
xae xôna ba be ba ka se sa fihla, ka  
ba ka la xobane e be e šetše e le  
bošexa ba xo thôšai he ~~ba~~ ~~ba~~ ~~ba~~ ~~ba~~ ~~ba~~  
ba ~~ba~~ ~~ba~~ nyakai bo mma bôna. ~~ba~~  
nyakai xo nyanya. Ba swerwe kae  
Hala ba sa tsebe xo ye ba tla ja enga

Ba tloxa ba sepela ba bôna  
mollwana o tuka kxojana le bôna. ba  
ya xo ôna e le xo ye ba be ba na le  
mošimanyana wa xo tekana nabo. le  
ba fihla ba huetsä e se batho e le  
makxema. Mošimane a se ~~ka~~ ~~a~~ ~~sena~~ a  
dula ka nte xola banenyanan ba tse  
tsene ba dutše mollong. Byale makxema  
a re dumelang basadi ba tona

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P 136-174

652

137

K 34/83

a thenaxo xa se makxema ke ditau.  
makxema a a' be a re xe a yoi tsome  
a e thšatoše ditau xe a boye e be  
makxema. Byale ba re xe ba apele pitsa  
e se nq: selo e swile e le e hibidu.  
ba na be ba e ta ba se pella le bany  
banenyana ba batša bana xo ~~ye~~ ba ba  
apeye ba bafe. Banenyana ba xana ba ze  
ba robelše. ngwanenyana e mošigwe a  
ba fa ngwana wa minnax. a re hla ba  
xana ka ~~bana~~ e ~~ye~~ ba ba ja.  
makxema a tšea ngwana yola ba mo  
lokela ~~pilseng~~ e swileng. a butšwa ba  
mo ja.

Xo se se botše tšohle e  
le tše nyamisang. ngwana wa batho  
a ya xae a se na ngwana. tšutši le  
lengwe a makxema a ya le mošimane  
xo tsoma ba theokela kwa fise ba  
ihsatoše ditau. ba swara dřinama kac  
pela. mošimane a namela sehlare a  
bong xe ba ihsatoše ditau. a  
fihla a batša banenyana xare xg  
se makxema ke ditau. banenyana  
ba thoma xo thšoxwa. ba nyaka  
xo ya xap.

138

652.

K34/83

Ka tšatši ler lengwe makxema a ya le mošimane yola xo tšoma a hwestša ba sa ntše ba ilhišatoša ditau. Jai le le latelaxo a se hlwe a ya nabo a Šala mo xae le banenyane ba Xabu. etsi makxema a sa ile xo tšoma. A Šala a thoma xo laxa Sešoto. Ya nka o a valoka. Byale makxema jxe a boas a ye na o dira ng? ~~sebara~~. Byale mošimane a ye aowa ~~spbara~~ ke e tloša modutu. A hlwa a laxa Sešoto sa xona sa ba sa ba Sešoto. Sa ye xo fela a tsentša makxema a le ka xae fofa kq bóna. A ye xo bóna xo<sup>ye</sup> ba fihla krote a boyas a ba illiša mo ba dulaxo. Byale a ye mo makxemeng a ye ke sa rwala basadi ba lona le bóna ka ba kwesa. Anna a ba rwala a fofa ka bóna a ye xp a le krote makxema a le a ye boyas. Sebara mošimane a dio fofa ka bóna a ba a fihla ka makxema a ye ye Šala mošimane moraxo. ba ba ba boela xae. Si ke seo sa masela wa seripa.

652

K34/83

139

Banengana

E be e le banengana; ba e tutai.  
 byale xe ba e ya ba be ba na  
 le bana ba krosi e be e le  
 masilo le thokwane. Byale xe ba  
 sa tutu pula ya na. Mošilo a bo  
 banyana a ba nyosa banengana ka  
 moka. a re xe a krikile thokwane  
 ngwanalo a re xo fihla xare xa  
 bodiba a re ke a xo lahla. a mo  
~~ba~~  
~~ba~~ a ſala ka noleng  
 byale ba flora bo ya xae. Xe ba fihla xae  
 ba xae ba ~~ba~~ thokwane o kae. Masilo a re  
 o ile xa krikile. Byale xo ſa ſa masilo  
 a re xo mmate a re o niholele boxobe  
 bo bakolo le mafsi a mafsi ip nama  
 e kxolo. mmawo a dia byale. xe a flora  
 a le ba xo thokwane ka noleng a fihla a re  
 o hua! o hua! thokwane kankone mafsi e ſo. Xomme  
 thokwane a felola a re masilo a ba  
 banyana nna xa e le xo hwa ke krikile  
 re e tla o tie thokwane e no. masilo a  
 hwa a dumisa thokwane dia tla bo.  
 xo nile ka tsatse le lengue masilo  
 a ma le ngwanalo thokwane

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P 136 - 174

652

140

K 34/83

l' nile Xe a thoma xo mo durnisa dijo  
tša. bo. ngwana yola a kwa'. Xe ngwana  
bo thokwane a bolela ka meetseng a thoma  
xo lla. Xe a lla masilo a re o  
mohlang hornola tšea nama se o je!  
ngwana a e tšea. Byale masilo a re  
o tla botša na? ngwana a re ka  
lentšu le. lesese a re awa. ngwana  
a re xo fibla xal a re xo kwa a hlohlonyelwa ke  
mollo a bolela. ) a re ke bone thokwane ka  
nokeng masilo a modernise dijo. Dominate ba  
re k xosasa ~~ba~~ tloka le krosi ba ya ka  
noteng. ba tšea leri le letle ba ya na lo  
kwa noteng. Ba ~~le~~ Bentsha ha meetseng ba  
tšea ngwanengana yola. ka lona ba mo iša xai  
Kokwane ka nnate. Xosasa xe masilo a re ke  
a modernisa dijo tšeda o be a modernisa tšona  
a kwa xo se na. Noho a bolela a kwa  
xo sa nile tui. a se hluwe a bolela. Ila  
tsatsi le lengwe ba tšisa masilo le baneyana  
le thokwane. ba re na motho ~~ye~~ le a  
motseba mo tsiba nap baneyana ba re re  
a motseba mo tsiba. masilo o ile za re  
mohlang re yo tutu xo pulu e ena, xe a re  
nyosa yena a mo wetša ka nokeng. Byale  
a re xo fibla mono xal a re o ile xai

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P 136 - 174

652

K 34/83

144

Xa Kokwane. A thenaxo o be a le ka nokseng.  
Byale ba thorna xo botšioa mašilo a re xa  
Ke mo tsebe. Ha morato a ba a busa a re  
Kie a mo tseba. Byale ba botšia thokwane  
ba re motho yo o a mo tseba na? a re.  
Ke a mo tsiba. Byale batho bobilu ba re  
mošilo o swanetsé xo abholelwa lebu, ha lobane  
o dirile taba ya xo<sup>se</sup> mo swanete. ba' botšia  
thokwane ba re ne direng ka eng ena a  
re. o swanetsé xo bolawa. Ha mmete ba ya tra  
taelo ya thokwane. Xosasa. Ke le tsatsi le hlaeb  
ba mo lesa ja a re tui xo rile  
mosetase tola a thakretse ba bitsa thokwane  
ba mo fa le mas ba le dira manbla  
ba re xo la le le botale. biu bitsa mašilo  
Xore a me a bolawo, a tla a batam  
ela, ba re xo ena ba re a tomole male  
a tswela kxakala. Ebang thokwane a  
swere le mas xa botse le botale, a re  
mašilo mahlo ka maledi tantsunetsa. Ke  
Xona o tla latla le laeta tote mašilo  
a hwa thokwane a ſala a e. Kethile  
xe le naba la xaxwe le hwiile  
le mo ſinteleletsé o tla ſala a iketile  
a sa thswenywe ke selo  
Ke seo sa mosela wa seripa

652

142

K34/83

ngwanenyana.

E be le ngwanenyana le batswadi ba xala. Ngwanenyana yo o be a le tee ka xal. Bya a xana xo tšewa a re ke tla tšewa. Ke dipitsi naxeng. le xona a be sa sa ye mašemong a re ke a lwala. Xe batho ka mota ba tlotsile ba ile masemong. o tla ſala a ya pea bozobe bya tini a tree le mafai a tlöxe a le be naxeng. Xe a sa tla kholo o tla Kwa xe a bitsa pitisi ka lusa a re mma mongwangwadi wee e tla o je ke a tlöxa pitisi se tšwa boditsane dinko xo ~~paletu~~. e tla tšwela e byang byang ya mebalas e mebotse. e tla tšwela e. N tsikirya mosela ya phla ya swara ngwanenyana letswele ngwanenyana a aoo malesela. a bolela tsae xo kxanya. Xe ba e tšwala mašemong ba tla tshwela ngwanenyana a tsellelana ba ne mo mohla a byang a re ke sa lwala kudu. Xosasa xe ba ile masemong o tla ſala a fola. a ſala a apeela pitisi a re xo ſola a tlöxe o tla mo Kwa mongana wa bo banyana a tšwela a oppla a re mma mongwangwadi wee pot e tla o je ke a tlöxa pitisi se tšwa

P136-174

652

143

K34/83

boditsane. E tla tšwela ya metixoro ye mebotse e tla tšwela e kwabata e lebile ngwananyaneng. ya fihla ka xo swara letawels ngwanenyana or ne ka matepi awo malesela ya ne xo ja ya kxora e tlota e leba mo e dula xo. Tla tsatši le lengue ngwanenyana a re a sa opelela pitsi papale a mokwa. Xosas ye ngwanenyana a thoma xo re kp a opela a re + mma mongwangwadi wee e tla oje kp a tlota pitsi se tšwa boditsane. a bona pitsi e sa tšwela a thoma xo lla, a sa tsebe fore pitsi ya xate e ile kae momohla. a thenako papale o ſetše a e remile ka selepe e twile. Byale ngwanenyana ya ba molwetsi o Ab makolo ye ba mmolediso a dia lla a re momohla ka te ne bolwane ke sa lwalla. Papale a re tsxa xa xo bolwetsi mo. o thšaba xo lema o re kp a lwalla. o thoma matka. Papale q ba botša xore mosexane xq a lwalla o ſala a apeela pitsi ya naxa matobe le mafsi. a re xo boq a tle a re fore fore a re kp a lwalla. a dia maano a xo ſala a apeela pitsi ya xaxp xo tlota tšatsing leo ngwanenyana a Sp hilwe a lwalla a tsxa bolwetsing bya mainyakelo ke spo sa mosela wa Stpo.

652

144

K34/83

Banenyanga

E be le banenyanga ba ile Kxonyenga byale  
 Xe ba ile Kxonyenga ba be ba na le ngawana  
 wa mosate e le motxadi ngwanenyana yo  
 o be a ile le mpyanyana ya ba, ba  
 thoma xo tópéléla ba fetša, ba ne xe ba  
 di krobetsé ba Kxobokana mohlabeng, ba ne a  
 re fisāneng re tla bona yo a nonnexo, ba  
 thoma xo hixita mollo o matolo, ba fisā  
 ngwana wai mosate ba tše marapo ba  
 a fa mpyanyana ya bo ya, a xana  
 ba napa ba thoma xo beeletsä dikong tsä  
 bona, ba toda. Xe ba le tseleby ba  
 kwa mpyanyana e thoma xo opela e re  
 sanana bo sanana bo ba immolaile sana  
 na bo ba mpha marapo sanana bo kwa  
 xana sanana bo banenyanga ba ne e  
 kwang mpyanyana ba ne a re e  
 bolaeng e tla fihla e botsä kxöi ra  
 ma ra bolawa. ba thoma xo e bolaya  
 ba e ūlasila xore e se sa ba xana  
 xe ba fihla pele ba bona mpyanyana  
 yela e tsatile e opela ba e bolaya  
 ba sepela - sepela xe ba tsena xap  
 ba e kwa e opela. Byale ba se  
 tsebe xore ba tla tseang ba bega, ka

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P 136 - 174

652

145

K 34/83

Xobane ba tseñe xae byale e mingue le  
e mongue a tsela xore ngwana wa mosate o  
bolailwe. Xe ba e kwa myanyana e opela  
e re t sanana bo - sananabo ba mokolele Sanan  
na bo ba mpho - marapé sananabo ka wa xana  
sanana bo. byale kxosi ya Kxoboketsä batho  
xore ba lle ba rere tša ngwana wa xaxé xo re  
o bolailwe byang. Byale kxosi ya bitsä  
banenyana ka moka ba ba tšwing Kxonyeng  
ba ba Kxoboketsä kxorong ba ba botäsa  
tša mokrad - xore ba mo fisičša byang  
ba e ktaletsä ba re xa se ra mo fisičša  
ba ba axela nillo e kxolo ba ba bitsä  
banenyana ba le ka moka ba ba tserithša  
ka xona ba ba xoletsä mollo o moxolo  
ka xaire xa nillo ba ba tswalelela  
ka ntlong ba ſala bu e swa le  
bôna ba huile ka mola ntlong ba  
patela ngwana wa kxosi ya ba mo  
fisičša kwa Kxonyeng. Le bôna xa se  
ba bole ke. selo xe ba bolailwe ngwana  
wa kxosi ka xobane le bôna ba  
fisičša ba editše ngwana wa kxosi xe  
le ena a huile lebu la mollo. Le  
bôna ba huile la mollo. Ke  
seo da mosela wa serupa

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P 136 - 174

145

652

K 34/83

Banenyana

E be e le banenyana ba ile dithetkxweng.  
ba boputse bana. Byale tsatsi la ba  
sobelela ka mateng. ba tloxa bare re tla  
xae ba ye ba. Sa sepela ba boha mollo  
o tuka ka dithukxweng. Ha ya xo ora. ba  
huetsa & e le makxema. makxema a  
be a apeile pitso a sene sela ba be ba nyaka  
namci byale makxema a ye banenyana. ba  
ta ma ba re ink'e zo bane hanahana wa xaxaxo  
ngwanenyana a ye o robelse ba tsame ba riala  
xwa ba xwa tla mafeleng ngwanenyana yo moro  
a re tsang ngwana so ba tloxa ba xana ka  
bana nke le a bafu makxema a tseai  
ngwana yola ba mo lokela. Ka pitserg ya  
xo fitso a swa a bathwa ba thoma  
xo mo ja ngwanenyana yola a scala  
a hiusa xe ba bangwe ba swere ngwana  
yena. Wa xaxe a llave ke makxema. byale  
banenyana ba le ba re ngwanenyana wa  
set se tlaela motho a ka ye xe bathwa  
ba xana ka bana es yema a itila makxema  
byale ka tsatsi le lengwe xe makxema  
a sa ile tsona. mosetxare xwa tswela  
nonyane ye batse ya filia mo banenyana  
ba leng. Xona ya re le nyaka xat  
na?

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P 136 - 174

652

T

34 83

147

banenyana ba re ne myaka xo ya xae. etsi  
makxema a sa ile tsoma. nonyana ya  
na pu ya bu tsenthsa ha diphetong taa  
yora siie. e lebile xae. ya fibla  
motseng o mongwe ya Kotima xa botse  
ya rota ngwanenyana le ngwanabao. ya  
no ka ya Kotima motseng o mongwe ba  
e thubela. Ya fibla motseng wo ngwan  
wa ha xona a llavero ke makxema ya  
fibla ya Kotima Kkorong mmaxe ngwanenyana  
a e thselu ka melora. a re awa  
nonyane ye e ning ka xae. nonyane ya  
se ka ba ya lalha ngwanenyana wa ka  
xona ba xae, ha lobane ba be ba e thsetse  
ha melora xola e be e thsetse ngwanenyana  
wa ka xona xo botse. Byale ya fofa ka  
yena ya re xo la e le xarle xala nala  
ya lese ngwanenyana a tlata Podimo  
a rattha fave. a hwa. byale nonyane  
yela yi tlota ya ya mo e towang  
ya fibla ya issa baney banenyana  
ba le xo bo bona. Bo mmaxe baneny  
ana bale ba thuba kudu xe ba bona  
bona ba bona ba ttle xae. tenonyane  
yela ya xo ba twala ba e thubela kudu  
Sist ke spo sa mosela wa seripa

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P 136 - 174

652

148

K 34/83

ngwanenyana

E be e le ngwanenyana le bo mmakate  
byale ngwanenyana yo o be a leta  
mabele hwa masemong. Xomme xe ngwana  
yo a leta o be a tle a tlote  
le matobe xe a e tla masemong.  
byale mo masemong. Xo lx xg na le  
Selwana se se nyenyane sa makhwekhwana  
Selwana seo se be se jela ngwanenyana  
yo. Leima la xaxe e lexo ketana. E  
na pe - tswel e re ketana nkitiele  
nkitiele phoka ke fete ketana a dire  
seo a se botšako ke Selwana seo sa  
makhwekwe. Sp nape sp fete se yo  
ja xetana. Se & hlwe se mo jela  
Ka metla. ngwanenyana a ba a ota ya  
tala e re ke lenti. byale xe a e  
ya xae batwadi ba xaxe bare xo yena  
ba re o reng o xwametsa o ts  
thswenywa ~~to~~ ke eng kuu masemong  
xe o leta. ngwanenyana a re ke  
thswenywa ke Selwana sa makhwekhwe  
se re ke se tlošetše photia se He  
xo nna xo re se tle se je le nna.  
Se a mphaketša. xa ke khore ip  
xa fee ka xobanp b e ja le nna.

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P 136 - 174

652

149

K 34/83

Ka tsatsi le lengwe ngwanenyana a tla le  
papaxe papaxe a iphihla ka mabyanyeng  
a swere selepe sa bokala. Selwana  
selwa sa thoma sa re kekana nkitiele kitiele  
phoka ke fete. Kekana a re nnaka. Sa  
re kekana nkitiele kitiele phoka ke fete  
ngwanenyana a re nnaka. Selwana sola  
sa twahla phoka yela ny sa ya  
dijong. Sa re mo ngwananyaneng sa  
re etsi o too botav bo mmako. O tla  
lota ke tla xo swara. O xana xe ke re  
nillosetše ~~phoka~~ ke fete wa re etlosetše.  
e nile e sa ja papaxe Kekana a tswela  
ka selepe a ie re tsekello tsebyana ye  
ngwe ya kxoxxa. Ya tloxa e hitima ya  
re xe e le pele ya re thšo ka papare  
kekana na? ebang ke re xe ke re xo kekana  
ke re nkitiele kitiele phoka ke fete a xane.  
o be a bona papaxe o tla lota ke tla  
mo swara tsatsi le lengwe ya tloxa ya  
ya ditshwenyeng ya re nke re boneng  
ditsebe tsau lena e ngwe ya re tsebyana  
ya ka e le ye ye ngwe le yoma e  
le ye ye e le ye xwa dira selwana  
sa ma khwetkhwana sa re tsebyana nya ka ſe  
nya re e sa re ngwe se ya ba bedi ya phare  
ke seo sa mosela wa Seripa

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P 136 - 174

150

652

K 34/83

mmutla

e be e le mmutla o se mmutla o  
be o sepela. Byale wi bôna tho e tee  
ya e topa ~~ya~~ ejai ya sepela - sepela pejana  
ya bôna tse pedi ya dija xo fihela o  
bôna tse dintai wa dija wa re o sa  
dija wi swanu ke lethala. wa isa  
maotwana xodimo wa itira e ke o  
hurile o se ~~o~~ hure, monge thôemo  
de a e tla fe ngwanenyana wa xake  
ba hulletta ~~mmutla~~ mmutla morwa masekana  
a iitse ~~maotwana~~ xodimo e ke o hurile  
morna a re xo ngwanenyana a re  
tsear nama ye o e robale ka serda  
o e ise tae o re xo fihla o e  
apee o ie thôele letswe re tla tla re  
ija thapama. ngwanenyana a o robale  
a re xe a fihla tseling mmutla a  
tsoku a re na o nkisa kae. ngwanen  
nyana a re ke xo isa xae mmutla  
a o yo ntirang kua xae ngwanenyana a  
re ke xo yo xo a apea ka xo thôela  
letswe. mmutla a re makxola xa a  
re also o re o ya apee boxobie xomme  
nna o nialele le xo xo ka mafuri ke  
robale ka kobane ke moeng. Byale.

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P 136 - 174

652

152

ngwanenyana a dira bayalo a apca  
boxobe a tšea lexca a le pharrella  
mmutla xore a robale xodimo xa lona  
o nile a sa lebetše mmutla a  
tšwa na dikobong dikobong a Ha tsen  
thša . Kxapana ka dikobong yena a thšaba  
a itulela seolwaneng byale ngwanenyana  
o holofetše xore motho yola ke moeng  
le xu mo hloai xa a sa mo hloai . Xe  
papaxe a fihla thapama a re tliša nama  
ngwanenyana a ne xa se marina ke  
makxolo brule bo re o kae a re o  
ka ma furi a robetše nthenuxo xu robetše  
sekxawana mmutla ke kxale o thšabile  
o ituletsé seolwaneng o ithsexole o SP  
ne taba . Xe papaxe a re ke yo  
bôna moeng yola a tlaxp ka palla ka  
Xobane yena o a tseba Xobane ke nama  
a leku xo betha ka palla a kwa  
Xo Ha dikorwana , a tlala pelo kudu  
xe a sa hwetše nama , a be a  
ithepile xore o Ho ja nama , a  
befelalwa ngwanenyana yo la kudu a  
ba a tšea seroba a mmetha kudu  
Kai Xobane a tletše pelo kudu kudu  
Ke sôna sa mosela wa Seripia

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P 136 - 174

652

150

Inywaneniyana le mmaxe K 34/83

e be e le tam ngwaneniyana le  
mmaxe ba bula ka ntong e kxalo e batse  
byale mmaxe ngwaneniyana a re tse a  
thotha ngwaneniyana a re ntia nka se  
tloxele ntlo ye e batse ngwaneniyana a  
y sala mmaxe a mo tisetsé maxole  
a re xe a fihla a re thselane  
ngwaneniyana tisetsé ngwaneniyana tsea bolobe  
sebo oje ngwaneniyana a bula ba tra ne  
botube a ja xosa sa makxema a tsxa a e  
ma a bolela ~~ta~~ lentsu le lexolo ngwaneniyana  
a re lentsu la ~~mmaxe~~ le byalo a se  
ke a fihla a bolela maraxa xe ba fihla  
xat makxema a le a fisa tisipi ya re xp  
e le ye khwibidu ba e metsai xommie ba  
thorna xo bolela ka lentsu le le sese Ba kxona  
xo ekisa mmaxe ba kákáta a bula a  
tnetsa e le makxema ba morwala kai  
saka ba ya nae byalweng xe bac fihla byalweng  
ba lesa sakana yela ntlo ba thotha ba bónia  
mutho ntse a e thotkonya ka xai re xa  
saka ba monthsa ba mo fihla e bilp  
byalwa bo be bo nwewa ka xai ba  
ba tsea dinose ba di lokela ka sakeing  
ya le kxema lekxema xe le txa mo

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampała.

P 136 - 174

652

K 34/83

153

byalweng la rwala saka la ya maya xa  
bo lōha la bōha nke ngwanenyana o sa  
le ka moxare xa saka xe a fihla xie  
a re xo dula ka morateng a romza ngwana  
a re sepele o yo tšea naima ka ntlong  
ngwana a boga a b byale papaxe a  
re xo mosadi a re nke xo ye wenu  
ku iboxolo mosadi a re awo nna xa  
re bōne naima ya xaxo monna a re  
xe nka tla nayo fa le ka se ſebé le  
xana xa rongwa monna a tloxa a lebile  
ka ntlong xo a fihla ka ntlong dirose  
tša ka ~~sageng so ya xaxke~~ tša mo loma  
xa mpe a ~~nima~~ a xopatše sedibeng a  
fihla a iphoša ka mataxeng a piti'kama  
a napa a tiwa byale tsalsé le ~~leng~~  
banegana ba tloxa ba re re yo ja  
manapo ba fihla ba epa mo monna  
yola wa lekrem a hweleñ xōha  
ba ja manaba a leng kafsi le  
mo a hweleñ ~~ko~~ xōna ba re ba  
sa ja ngwanenyana yo mongwe  
seatla sa xaxwe sa sobeleta ka mataxeng  
ba re re a mo nthša a pala  
a ba a hweleñ ka ma taxeng  
ke sōha sq mosela wa seriba

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P 136 - 174

652

K 34/83

Mäšilo le mašilwane

e be e le basimane ba ba bedi. e le  
mašilo le mašilwane. Ba txa xae ba re te  
yo tsoma. ba tsea le pitsa yo xo yo apeka kwa  
šokeng. byale xo ba phlile kwa šokeng mašilwane  
a bolaya phooftolo. a re xo e bolaya a re xo  
mašilo a re o ſale a apeile mama ye ke sa  
ya tsoma le xape-xape. Mašilo a re ke tla e  
apeka. Mašilo o rile xo bôna xare mašilwane a ſepetše  
a ſala a kxetha mama tsa mathura. a ſadič  
tsa metwamelinga. Mašilwane xe a loa kwa  
xo tsomeng ~~a re mašilo dinama di kae~~. mašilo  
a re ~~re tsea ka pitseng~~ xe mašilwane a re  
ke hcola ka pitseng a hwesta xo se na dinama  
mašilo a di lle. a monotsha mašilo a re  
xa ke tsebe motro yo a clexa dinama mara  
e le yena. mašilwane a maleda. ka tsatsa  
le lengwe mašilo a yo tsoma kua ſala xo  
apeile mašilwane dinama xola mašilo a sa  
ile xo tsoma. xo rile mosekare xola letsatsi  
le fisca mašilwane a txoxala pitsa a ya ka  
noteng. a fihla a itlotša ka marata. a ſadič  
mašilo fela mo'xobla e be e le marata.  
a re xo fihla xae mo ba dulaxo a itlotša ka  
melora a txa a yo nyaka trupa ya  
monetlwa e teletele ya xo letta.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P 136 - 174

652

15

a hlof hlobola Xemphyana ya Xaxa a Šala  
Ka se tsiba. a Aloxa a ya Šokeng a  
hletsa mašilo a sa dutsé sebatameng a fihla  
mašilwane ka moretluwa a mmetha Ka moretluwa  
wola o be a o be swere mašilo a lla a  
re mašilwane motho a mpolaya a sa tsebe  
Xore o bethwa ko ngwara bo mašilwane a mo  
tantela. Ka moretluwa mašilo a ba a Šala a  
numatile mašilwane a thoxa a ya xae a yo  
besetsa pitša ya dinama. Thapama xe mašilo  
a fihla o re mašilwane motho a hluile a  
mpolaya o neng a sa tla nthusa o bona  
selo se mpolaya. mašilwane a re ner  
Ke xo kwele na ke be ke le xae. nka  
Ka kwa motho a Ha a le kua Šokeng.  
hee o ngwanesho selo se xo bolaile.  
byale mašilwana a thoba mašilo. Mašilo  
o be a sa tsebe kore o bethilwe ke  
mašilwane. Ka tšatsi le lengwe mašilo  
le mašilwana ba re ye Swanetsé xo ya  
y xae re hluile. byale ba re xo ba  
le tseleng mašilo a nemia selitša  
a thoma a re ka mo tima-tima  
namana tša makhura. Ka me-timati  
namana tša makhura. mašilwane a  
re selo. seo sa xaxo se kitšona xo llq.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P 136 - 174

652

158

K 34/83

mašilwane a re nke ke e kwe xe i e ~~kt~~  
kxona xo lla. mašilwane a thoma le  
yena a re. Ka mo tseantsena ka nthila  
ya morelwa. Ka mo tseantsena ka nthila  
ya morelwa. mašilo a re mašilwane  
ke bethilwe ke wena? mašilwane a re  
ke nna wena o be o veng a ifa dor  
dinama tša makhura o ntima. mašil  
a re ke betha mašilwane i bang Šetsa  
ba batametsé Xae. byale a re xe a re  
ke a ~~mangtha~~ mašilwane a ~~Isabela~~  
ka ~~Xae~~ ba re o mmethlang? mašilo  
a re o ~~mpetile~~ ka morelwa. ba  
botsiša ~~mašilwane~~ mašilwane a re  
re ile re le Šokong mašilo a re  
xe re fihla ka kwa. Ka re o Šale  
o a ~~p~~ apeile dinama ke sa yo tsoma  
byale a Šala a apeile a re xo ba di  
butšwa a Kxetha nama tša makhura  
a nthišadisetsa tša marapo. byale xo ke  
int mmotsisa a re Xa ke tsebe. byale nna  
tšatsi le lengwe xe xo Šetsa nna Xae ka  
llora ka ya ka inokeng. Ka fihla ka itatsa  
ka maraxa ka hlobola le xempe ka Šala ka  
setiba. ka kira thupa ka hwetsa mašilo a  
dutši fase. Ka mmetha ka Xobane ll

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P 136 - 174

652

K 34/83

yena o be a ntšimile dinama, tsā matšwesa byale mohlang re sepele a masilo a re mo tseleng a renca soliso. Ka thoma Ka re tsā mo tseina-  
tsena. Ka nthla ya moretwa. Ka ma tseina-  
tsena. Ka nthla ya moretwa. yena a re  
Ka mo tima-tima X dinamana fba matšwesa  
Ka mo tima-tima namana tsā matšwesa.  
byale yena a re ke a mpetsha. ke  
seo sa masela wa se xipha.

~~Kroši le banevyanca~~

e be e pl Kroši. byale Kroši ye a  
be e se na masadi - masadi wa  
axle a twile xu setše banevyanca  
ba ba botse. Bayale Kroši e xana xe  
ba tseva. e re ke Ha Ša ka Ko a  
apeela Kemanq. he xana a na KZ  
Kariki le dimela tsé nne tsā xo  
Kutshlu di dula ka setaleng.  
byale. tsatsi le lengwe xwu tlā  
lesokana le tlā xo Kroši le re a  
nayaka ngwana wa xa xe wa pele.  
Kroši ya re sepele o fihle o  
bullele dimela. Lesokana la tlā  
la ya ka sakeng. ke te fihle

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P 136 - 174

652

158

K 34/83

Ka Šakeng dimeila tšela tša rathanth as  
lesoxana le la la <sup>tša</sup> mo nth a marath  
xosa ſwa tšwela le lengwe yena a  
re xo fibla a ya xo krosi. ya re ke  
nyaka xo tšeа ngwana wa xalo wa pele.

Krosi ya dumela. Byale yo mongwe  
a tšwela a re ke nyaka wa bo  
bedi k lesoxana e be e le le lebotse  
le ngwanenyana e be e le o & mo  
botse kudu. Byale ngwanenyana a re  
pele xe hesoxana le e ya xo papaxe a  
mo fa sehlare a seja. a nile xe  
a e ya xo krosi. Krosi x y ya re  
e ya ~~Ka Šakeng~~ ~~e~~ bulele dimeila.  
Byale ~~lesoxana~~ ~~x~~ la tloka la ya Šakeng  
xe le fibla dimeila tša tšwa tša  
se ke t a mmolaya. Krosi ya krosi  
Krosi xe a b na lesoxana ip boyai a  
re Sepela th emong ya dinava o e  
bune o be o roke diSaka. th emong  
ya xona e be e le ye Kxolo kudu  
byale ngwanenyana a re o re  
xo fibla th emong o namele sehlare  
o let e molodi. lesoxana la fibla  
th emong la la diva byalo ka  
xe ngwanenyana a molae dit e

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P 136 - 174

652

K 34/83

159

Ka Xōrce a letšau molodi. Xomme xwa  
thwela dimonyane. Ka Motša tša, lezodimo  
tša tla dingwe di buna, dingwe di  
polo, dingwe di voka disakar. Xo. Sada  
khoi ya re nke ke ya bona. Ka zoma  
lesotana le ~~so~~ maledi ka Xona. A hvetšo  
thšemo e fedile a matšala kudu. Ka  
xolame thšemo yele a be e le ye  
Xolo kudu motho o be a kia se e jetša  
to. Mdi letšatšu, Kxozi ya re motša  
byale Kxozi ya sala e. le tee, lesotana  
ka se sa ~~salala~~ la sepela le tsatšu le  
la. ba ~~sepela~~ bohole le ngwanenyana  
byale ke ga le ~~tsatšeng~~ lesotana  
la re sala mo ke e ka ke tla bona  
ya ba, xe a etše nuni ngwanenyana  
a lahlala e le xore lesotana le le tsatšu  
le swere setshanya byale Kxozi e ba  
e nometša mašole xore a bolayé lesotana  
xomme ngwanenyana a boye. Kxozi le  
yona e be e effa, byale lesotana la  
thunthša Kxozi. byale mašole a le a  
boela K. Xal, ngwanenyana a haxa  
a sepela a hvetšo sediboi sa metša  
mo sedibeng xo be xo na te sehlare  
a se namelot a hwa mo

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P 136 - 174

652.

160

K 34/83

sehlareng matsatii a maraice. byale re  
a le mo xodimo fa: sehlareng a be a bonata  
ka meetseng. byale mo mokxalabye xo na ke  
besadi ba ba bedi le mokxalabye.  
mokxalabye a rama mosadi o mangue  
xo re a mo kxelela meets. mosadi a  
re xo fihla ka makeng. xe a kxelela a  
lebelela ka meetseng a bona e ke ke yeha  
e itse e le ngwaneneyana bu sa mmadine  
a ne xo ipona) ka mokxalabye a re ke o  
mo bokse a nala lini a re nna sefuka  
nka kxelela mokxalabye wa ma ſo ſo meets  
e Ha be e se nna, mokxalabye towel a a  
e ipona o bona nka nka xo kxelela meets  
nna mokxalabye wa xo bokxa xi kaka + xosae  
mokxalabye a rama ya mangue le  
yena a baya te kôkôkô e se na meets  
a re ke bokxile nka se. kxele mokxalabye  
wa ma ſo ſo meets. O a iħħatba iħħata  
mokxalabye q̄i ba a iħħelar makeng. le  
yena a bona e le o mo bokse xo  
a lebelela ka meetseng a se na ~~di~~  
diħħeb, mara xe a di swara di  
ke xora. a belabel a xas a a  
bona sora seba se modixaxale  
tsej. tħażżejjiet lila a lebelela

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P 136 - 174

652

161

K 34/83

Lodimo a bona ngwanenyana. a re  
xo yena, o tħile neng mo ngwanenyana  
a re ki Kxale. ngwanenyana, a theora a  
Kxelela mokkalabye metse a elā a mo  
anekela ka mo a fihlado. mono ka xona  
a ya le mokkalabye yo mo a dulado.  
ngwanenyana a dula le mokkalabye a  
iphsina a ġħala - a nonne. byale  
ngwanenyana! o be a ruile Kxodo tse  
pedi a di, nuta xo bolela. tsä kxona xo  
bolela. ja tsatxi le lengħas ngwanenyana  
a dina menyanya o mollo. a tsä  
batte ja moka ba tla less mokatse  
ngwanenyana jo a tla ena yola wa  
xo ma tħaxela Sokoh Šokeng. byale  
dikxodo tsä tsena ka ntħolg, ba di koba  
tsä bolela. e tħsadi ja thema ja  
re Kokokoko nkane e bilq o tħip manyanġen  
u se wera yola wa xo ntħaxela sokeng  
o be o re kp tla lathha. hesorha la  
lewa ke diħlang xp di-kxodo di mmolela  
bobe byo a bo diriex a ba u tto a  
ja ka mo ngwanenyana a dulado  
a fihla a kropela thswajek dikkolo  
tsä xana tsä re o be o sa mmor  
xe o lathha ngwara batho naxxeg.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P 136 - 174

652

162

K 34/83

a le tee momohka nkame o thile  
monyanyeng wa xaxa. inis & nile  
xe e setse e le kxale. ba kxona  
ba dumela. a mo tséa a sepele  
nae ya ba sa mosela wa sepele.

~~Kxoxo~~ Kxoxo le phutkubye.

e be e le kxoxo le phutkubye. byale  
di dula felo xe tee. phutkubye e be e utawa  
ka tsatsi le lengue. phutkubye ya ya  
lebenkeleng ya jikla ya utawa borokxo, le  
xempe, le baki, le dieta, le mongwate, le  
rotwane ya tsvela e di open. Kxoxo ya  
na dilo tsé dibotze tsé o di tsere ka  
morwa o re ke di tsere lebenkeleng.  
~~Kxoxo ya re le nna nka o yo ntseela~~  
~~phutkubye ya ya ya boyo x ~~ma~~ tsots~~  
ya di fa kxoxo. xe kxoxo e re ke a  
para mongwate & ya jikla ka yare  
xempe le borobiko tsoma xa ke sa bolela  
kxoxo ya di ~~seya~~ bea ya se sa dia para  
xe jikla xe xo tawé phini xe e jikla  
ya re mpheng tsoma ba mo fa tsoma  
phutkubye ya re etta ke xo bofe tai ~~tsini~~  
phini ya ya phutkubya a kxama phini a  
tséa lesoto le lengue a le bofekela tata

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P 136 - 174

652

163

K 34/83

thateng phini ya re xo phukubye aya re o  
a nkixama na? phukubye ya re ke xo  
bofa tai xa o tsebe xo bofa tai. ya  
Kxamexa ya re mposolleng phukubye le  
Kxoxo ts'a xana phini ya re xe nka  
Kxaola fa le tsebe ke tla le Kwamets'a  
Ka moka xa leng phukubye ya re  
xo Kxoxo a re mmonfolle. kxoxo yona ya  
dula ka maotong phukubye ka hlopong.  
phiri xe e e kia bukoko ya raxa kxoxo  
lefekwana kxoxo ya wela Kxde. kxakala ya  
nana ya lla. xe e sa lla xwa tswela  
mokoko wa tla wa bits'a kxoxo e thisadi  
tša sepele. phiri ya sala le phukubye.  
phiri ya phonyaka ya re ke bokuya  
phukubye. byale phukubye ya re a re ye  
re yo ja dikxoxo phiri ya xana ya re ke  
nyaka dinku. byale ba boma Motse o na le  
dinku tše dints'i. bag ba ya xona.  
byale mots'e mo tseleng xwa tswela  
mmutla a re sa ke tseneng sentianeng  
mmutla a tsena ba tama ba tše  
dikhang le zena. ba fibla motseng  
wa dinku. phukubye le mmutla ba  
dula Kxakala. byale bare xo phini  
sepele o ye ka Sakeng.

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P 136 - 174

652

164  
K 34/83

a file o. je dinku. xe o file  
Ka setkeng o epe mofete xore o  
tsene ka xona xa la monge dinku  
a etla. byale bo mmuila ba bitsa  
mon monge dinku a Ha a thswere  
patla. a betha phiri. Ha patla a e  
betha dikopo tse ka patla. byale ba tlo  
ba ya xae bo mmuila le phutkubye ba  
tsama ba kweva ba re na ba xo  
bethile phiri na ba re kobile dikopo  
ka re sa xona le xo sepolo. xo dira  
phutkubye. e mmuila mava xo le xo  
bethile phiri fela. ba na ba ba tloaa  
ba ya xae na tsama ba sexa phiri.  
Ka isatse le lengue ba tloaa g. bommuila  
le phutkubye ba le ba sethubeng ba file  
ba se tloaa ka bolepu mo roble. xwa  
sala. xo nile se hle bolepu. toyale bosex  
byale bo ngwe longue ba tloaa le phiri  
Xomme ba re xo file ma sethubeng ba  
re xo phiri ba re motho yola wa xo  
ro betha. so phiri ya re ke tla manda  
ya momohla xu a nthsebe motho yo  
bo mmuila ba dula kxakala ba re  
mmuila a thoma a mmetha ka feise  
ba re mmetha ka ye ngwe a mmetha

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P 136 - 174

652

K 34/83

165

Xe a ntse a mmetha a ts swarua  
Ke bolepu. byale phini yona e be e sa  
tsebe Xore e swartu ke bolepu. yona  
e be e ne Ke motho yola wa xo  
mmetha mohlang wola xp. a ifa dinku  
bommulta ba np mothule ka hlòxo?  
a mothula ba re morata ka inacto  
a morata. byale xe a ntse a morata  
byale o be a swarua ke bolepu.  
ditho ka moka tøa swarua ke bolepu.  
byale phini ya hlakana hlòxo? ya  
re xo bommulta le phini ya re  
e thang le nthuseng. ba moseda  
ba re re mmetha o nile ke Xona  
a re nthuseng hle ba tt tøa  
mapsika bare k ne betha motho  
wa xo betha phini. fela ba betha  
phini. byale phini ya re na le  
a mpetra na? ba re aowa xu re  
xo betha re a xo thusa. ba mmetha  
ka mapsika a mantsi phini ya  
ba ya hwa. Byale bommulta  
le phukubye ba tlota ba ya mo  
ba dulaxo. ba re momohla re  
tla phini xe re bolaile phini  
Ke Xona sa mosela wa seripa

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampała.  
P 136 - 174

652

166.

Moše le mo basadi

K 34/83

le be e le krosi e na le basadi ba bantsi. Byale ka tsatsi le lengwe krosi ya ne e apeile nama. mosadi yo mongwe wa xate a e utsawa. byale le a ba botisa ba e kxaletsia ba re xa se rena. Byale tsatsi le lengwe a ba biletša sedibeng. a fihla a hlooma lehlaka ~~setabeng~~ sa meetse a matala. Sa xo ~~tsa~~ Sobetsia. a re e mongwe le ~~e mongwe~~ a xate lehlakana le. Xomme a theokela ~~ka~~ kaa xa sediba. ba namela lehlaka le la ka o tee ka o tee. Xommie xe xo ~~fihla~~ ya a utsirtsiko nama. lehlakana la <sup>diotekatka</sup> a ~~seto~~ a fihla. byale le a le namela la mo ~~wels~~ wetša ka setibeng. byale bana ba xate ba bopulana ba ya za monaxabo bona. ba tloxa etsi ngwanenyana o boputse ngwana yo monyenyana. byale le ba le, mosae mo tseleng ngwanenyana a hlohlola ngwana a kxa maxu. byale le ngwanenyana a le xodimo a kwa lensiu le re o kte kindu ka jase re ba bedi. xe a re kte a lebelo a bona phofolo ya mosela.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P 136 - 174

652

K 34/83

167

Xe ba le mo tseleng. ngwanenyana a bona phooftlo e sa mo setse nthato. byale phooftlo ye e be e le mosela pby pye. moselapye a ne mo tseleng a ne mo Xu ngwanenyana a ne nke o nkadime ditshetho ke ne tswana thswanetsle ngwanenyana a mofa a boelila a ne nke o nkadime thari a mo nea. a ne ke nke o nkadime ngwana a mo nea ngwanenyana a sala a se ~~z~~ na zelo mmeleng. byale moselapye a ne tsaa mosela wa ka ngwanenyana a ~~xa~~ na. byale xe tla ho Xu ~~ta~~ fibla xal ngwanyar ngwanenyana a ne moselapye mpho. ngwana. moselapye a ne fotseke na ba ne nka se Xu nee yena nap ba sepele ba ne xe ba le kxojana. ngwanenyana a thome a ne moselapye mpho ngwaneso. moselapye a ne fotseke na ba re nka & se Xu ~~fe~~ ngwaneno ba re xal re tselle xo re ke ngwaney nka o motale. xe ba tsena ka myakto ngwanenyana a ne ~~mpy~~ moselapye mpho ngwaneso. Ke kxale o moswene. moselapyle a no huela natso xe ngwana bathe a

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P 136 - 174

652

168

K 34/83

ngakata morakabo. ngwanenyana o la a  
dula ka ntle xwa thabelwa moselapye xwa  
leswa motho wa pala. ba bœ ba sa  
tsebe xore selo se ke moselapye ngvana  
batho a tloxa a ya masemong a yo  
leta. dinonyana a thoma a n swee  
swee dinonyana swee Moktadi o ne a  
tseba ke ejia tloos a ntse swee dinonyane  
swee. a dia / kluwa a dia. byale ka  
tsatsi le lengue mokekolo yo mongue a.  
mo kwa . . . a fibla a botsa ba xae  
etsi moselapye yena o mnetše xo fetsa  
maxobe xae. le xo tt khora a sa khora  
aowa ngwanenyana yola ba tla nne  
ka xae. ya ba xoma a ba botsa ka  
mo ba sepetseng ka xoma. byale moselapye  
a re na xo reng le boile ka pela  
momohla ka xo na dinonyana na?  
ngwanenyana a homota. byale bosexo xp  
ba robetsa. ka xobane ba be ba tt  
mnetše & mafsi ka moraleng. byale  
xe ba robetsa ba kwa selo se kraphola  
mafso ka mosela. motho a betha moselapyl  
ka patla, ka xobane e be e le yena yo  
a kraphola mafsi. ba re xo moretha  
a tsitikanya mosela a re yjo ba

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P 136 - 174

652

169

K 34/83

ba nthšisa byang e re ba at betha  
nna. a boelēla ba monetha or tsitinya.  
mosela a re jo ba nthšisa byang e  
re ba u betha nna. losasa. ba  
taoxa ba botsisa yo a nirexo mafsi  
feela xwa se ke xwa ba le yo a  
re ke a nwelle. byale batho ka moka  
ba taoxa ba kroboketšwa ba ba epela  
molete o moxile. ba xobša mollo  
ba tsenthšay mafsi ka xare. ba re  
batho ka moka ba fofe. molete yo.  
ba fofa. xwa Šala moselapye. ba re  
a thsele ~~a xana~~ a re ke ngwana  
wa ka mosale xa kp thsele. ba mo  
xapeletša a ba a thsela. o nile xe  
a re ke a thsela a xopola mafsi  
a wela ka xare xa mafsi a x̄a bela.  
o nile xo kwa mafsi a mofisa a na ka  
a re tša botšing tšona ke lle le  
xe nka swa. a phonotka xa nthši  
mafasi le ñna a mofisa. a ~~fa~~  
ba a huwa. ba mo epela. byale  
mosel mo lebiteng la moselapye xwa  
mela maphotse. byale ba krola. xp ba a  
area. ba kwa selo se re o ~~te~~ o impusetsé.  
ba le ~~bisetsé~~ ke sona sa mosela wa seripa  
busetsá

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P 136 - 174

652

170

mosimane

K 34/83

e be e le mosimangara yo mongave leina  
la daxwe. e be e le solo sotsana byale  
mosimane yo o be a sa ihutia xo disa. a  
seso. a tsoba ~~dore~~ eng ker eng. ka tsatse  
le lengwe a re a disutse a bona phooftola  
e ~~hwile~~ u e tloxtela. xe a fihla xar  
a re ke bone phooftola byale ba re na e  
kae? a re ke e tloxtse. ba re xo yena  
ba re xe o huvelas phooftola e byale o. e  
khupetse ka masasa. ka tsatse le lengwe  
mosimangara ya a bona tantang e hwile.  
a re etsi ba mila xe ke huetsa phooftola  
e hwile ke e khupetse ka masasa. a tsear  
ita tantang a mo khupetse ka masasa a  
mantso. a e tloxtela a yo bitsa banna xar  
xomme banna ba tla le melatxa, le ditlipay  
ka xobane ba biltsha phooftola. xp ba se  
le ikolo ba dio bitsa ke mokrobo wa masasa  
ber xo solo sotsana ba re e kae? a re  
e xona le tla e bona. xe ba fihla ba  
pakkala masasa ba huetsa selwana se  
seriyengare tra xar xar molete. ba re  
ke yona noma ya xaxo yona ye. a  
re ke yona ye. ba mmetha ba re  
setlaela se xe o bona seto se se .

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P 136 - 174

652

172

K 34/83

byale o se kxokelélé lesdóng la setsiba.  
mošimanyana a re ke le kwele. xo sa sa  
mošimanyana a re xo bolaya phuti a re  
ba nile xo nra ba re ke re xo bolaya  
selo. ke se kxokelélé mošetong a  
setsiba. a napa a ie kxokelélé  
masotong a setsiba. a bona setsiba  
se kxada. a re se weng se kxada ba  
nile ke kxokelélé xo sóna. a tlata a ya  
xal ya. tsánsa e xaxaba fasa e a mosita.  
banna ~~ba~~ fona ka xe lerole le tupai  
xe a sa tla kxole. ba re momothla o rwele  
nto e kxolo. xe a ~~fika~~ xal. a ~~fika~~  
setše a lapile, ~~e~~ xóna phofilo yela e  
mositile ~~i~~ xe ba ~~fika~~ banna ba motse  
ba le ba le mo ktorang. ba re xo  
yena e fe monna yo mongwe xóna fa  
a mo nea. ba re weng a ka se e  
boné. ka xobane xa o kwe se motho a xo  
botšaxo sóna. ka třatši le lengue la manu  
mosemang mošimanyana a se ke a ya xo  
disa. a tlwa a kxesá mmaké moroko. xe  
ntše ba e txa mordlo a bolaya mmutha o e  
tlwa txa morodong kia třsemang. a o bea  
ka sakareng ya mordlo. byale banna ba  
kwa kore mosimane o bolaiti mmutha

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P 136 - 174

652

172  
K 34/83

ba mi tsela òna ba ne ne tla o ja thapsam  
ba tlwa ba o apeela moselare. Ia nile xe  
ba sa mowile mosimane a sála a bolaya ~~mpya~~  
mpya a ba apeela yona a e bea ka  
potwaneng ya ~~bon~~ a intsa mama ya  
mmutla a e iwa xal a fibla a ~~sof~~  
seba ka yona xe banna ve fibla  
thapsam ~~ba~~ huetoo nansa e setse e  
~~baitswitsé~~ ~~xale~~ ba thoma xo tsea maxobet  
ba tlie ~~Kxobotana Kxorong~~ ba seba ka  
nama ya mmutla ~~bona~~ ba bona nka e  
xale ~~mama~~ ya mmutla. Xa ve tsels  
xore ke mama ya mpya. byale ba thoma  
xo ja ba seba ka mama ya ya mpya.  
xo easa mosimane a re le iphsinne ka  
nama. banna ba re etse xa se o ekuse  
rena re ejele. mosimanyana a re  
le lle mama ya mpya. ka xobane na  
ile ka re moselare ka tsea mama ya ka  
ya mmutla lena ka le apeela mpya. byale  
banna ba thoma xo xalefa. ba nyaka  
xo bolaya mosimanyana. byale ka xore ba  
lle ba lle xa xo sa thusa selo.  
Be ya ba xe e le xo protixa xa  
mosimanyana ka tsatsi leo.  
ya va sa mwele wa sempa

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P 136 - 174

652

173

Banenyana

K 34/83

e be e le banenyana ba e tuta byale  
banenyana ba ba be ba swere bana ba bona  
byale ba kitimela pele ba fihla ba  
fihla bana ba bona byale ngwanenyana  
yo mongwe o be a tsatsi nthako xe a  
fihla a hwestsa ba le ba se me bana  
ba xo yena ba n ahlela ngwana  
wa xalo ka m meetseng ba renna ba ka  
mo meetseng. ~~ngwanenyana~~ a mo  
fihla jwetsa. xo ba fetsa xo tuta ba  
ya do tsaa bana ba bona yola yena  
o foseditsa wa xalo ka meetseng a thoma  
xo lla. a ne ba mo nyakise ba xama  
ba mo motela ba ya xal. ngwana  
bathe a sala a nyaka ka meetseng a le  
tee. a ne xo tsena a be a tswe a  
ne a sa nyaka ka mo meetseng a kwa  
a thwene selo sa bothala. a thenako e  
be e le motekolo yo mongwe wa xo tswe  
diiso motekolo yoo a ne mo ngwananyaneng  
a ne nke o ntalswe ngwana ngwananisa  
ke tla xo fa ngwana wa xalo. byale  
ngwanenyana a thoma xo tswe motekolo  
yola. byale motekolo a mo isa mo a  
dulaxo a fihla a dulu mal.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P 136 - 174

652

K 34/83

174

- Xo nile ka morato xo sebakanyana ngwanenyana  
- a re ke nyaka xo ya tsal. byale  
mokekolo o le a seso a monothsa ngwana  
xo nile ka tsatsi le lengue a monothsa  
boma ba bantsi ba i ba sivanyana e  
ba baranyana ba) ba botswana e  
dikobo tsá bona. ~~je dithani tsá bona~~  
nts e ingwe le e ngwe ya ngwana e ee  
e le dona. byale ba mo fa ngwana iwa  
ngwanenyana le dikobosa ~~tsá date~~ le  
thani le mengwatsana. ngwanenyana  
a tloda a ya xee. a na le lethaba  
le loxole, xe a hwestisse ngwana o  
mo botswana. a fihla xal e setso e  
le bosexo a xoraxela ka ntlong. xe a tsem  
xa se ba mmire ba ka xal. byale monaxia  
roma ngwana ia ntlong xore a yo thumatala  
lebone. xe a fihla ka ntlong a re le a  
kitwarenya xo time xo be xo time ngwanenyana  
gwa ba kwa tla mmire. le yeng a re le  
a kitwarenya lebone letime. ka morato lethlokwa  
ta wela xodimo! ka seatta sa ngwana a llan  
ba kiona ba thumatala lebone xabdae ba hwestso  
e le ngwana wa bona. ya ba thabo  
e kxolo. ya ba dona a ba botsoa ia mo  
a sepetseso ka xona le sona sa mosello  
wa sonipa

S 652  
<sub>(4)</sub>

K 34/83.  
Book 7.

P 176 - 194.

TEACHER. EZEKIEL RAMPOLA.  
Bolomon Masaba  
Tribal School  
Private Bag.  
PIETERSBURG.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 E Rampała.  
P 176 - 194

652

re. 19.2.44

E. Rampała 175

Book 7.

P. 175-194.

Dinanunne

K 34/83

Mokxekolo le ngwanenyanana.

ka tsatsi le le ngwe Mokxekolo le ngwanenyanana ba  
rile xe ba Lema. Ba bona phôfôlô, ya' tseña ka molete  
ngi. Ka tsatsi le lengwe ofite esa ile tsatsoma,  
Mokxekolo le ngwanenyanana ba fîla ba tseña tsia  
ka moletenge ngwanenyanana yena a duba kantle  
Mokxekolo a fîla a hvelâ mâtšal ka moletenge  
a a lœa a sadita a mangwe ngwanenyanana a  
kura phôfôlô e fîla ngwanenyanana a thoma  
so opela a re. Mma we, Mmaue. Mma e kura  
moletenge, le makolala le etta, lettakalala le etta  
mmaxe a tswa ba sepela ba fîla kac. Kosasa ba  
ya kape ba fîla. Mokxekolo a tsena ka xere. a  
ngwanenyanana u ſala kantle. Mokxekolo a fîla  
xute za molete a fîla a tswa mâtšal lettakalala  
la fîla ngwanenyanana a thoma so opela a re  
Mma we, Mmaue. Mma e kura moletenge, lettakalala  
la le etta, lettakalala le etta. Mokxekolo a  
kura ba sepela ka tsatsi te le ngwe banile ba sa  
fîla mokxekolo a tsena ka moletenge lettakalala  
la fîla ngwanenyanana a re kie a opela  
mmaxe a sete a mokra. Mokxekolo yena o  
be a sa le ka xere za molete a sa lœa mâtšal  
ngwanenyanana a thôtsa. Lettakalala le fîla  
la tsena ka moletenge la hvelâ mokxekolo  
la fîla le mmotayu ngwanenyanana a ya zat  
Mokxekolo yena a hvelâ ka moletenge.

ya ba sa mosela wa seripa.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P 176 - 194

652 176  
ngwanenyana K 34/83

Kxale xobe xora le ngwanenyana wa kxox  
kxoxi e be ele kxopanyena o be arre xe  
batho ba ya masemong a kxale xae ka tsalisi  
le le ngwe o rile a sa dutsé Kamtleng batho  
ba ile masemong. xwa fihla manong a  
mabedi. A fihla a dulta lapeng. Ngwanenyana  
a tswa ka ntleng a ya xo wona. Manong  
a re xor yena. Kxoxi ya xena e re re tl  
re xo tse ye. ngwanenyana a se ke a xana.  
ka score o be a le lee ka xal. Le bana ba da  
nyengane, ba noloka mokxoteng. Ngwanenyana  
na a namela blanong. Manong a fofa ka  
yena a re oe a feta masemong a re xo  
bommare le ille le nasca. bo monaxato ba  
ma sozana ba molatela. Manong wona ka score  
a be a fofa xodimo a batimelata. ba sepele  
le baka le le tele, ba fihla ba dula ka zarre  
da motlatka. kxaufsi le noka. Ngwanenyana  
a fihla ya ba mokxotja kxoxi ngwanenyana.  
Mo a dula le kxoxi se baka se se tele. Twa  
isa se baka ngwanenyana a ba le ngwina.  
wa ngwanenyana. Ka tsatzi le le ngwe, bane  
nyana ba ya mokeng. ngwanenyana wa kxoxi a bonca  
lekhakanokie le le bolse. bi te ze a re kc ye le kxa  
banna ba le ba mmoma. E bony banenijana kantsé  
ba e theta tra maina a ba mmoma bonca byale  
banna ba le ba fihla ba swara ngwina wa kxoxi  
ba mmoltsia mmadce score ke mang? A ba botsa  
ba mmoltsia score a fihla a bilsé mmadce score  
a te a motxelele lekhakanokie. ngulan a  
thoxa alla a fihla a bitsa mmadce score a ll

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P 176 - 194

652

K 34/83

177

a motselele lehlakanoke. Mmaxe a tla le ngwana. de ba fihla nokeng. Mmaxe a bora mpontse lehlakanoke le o le ngakang. ngwana a mo ūpetša lona banna ba le ts le thšikinyer. Mmaxe de arre ke yo kxa lehlakanoke a bora banna ba meriri e metelele. ba mmitsa a ya do bona. ba fihla ba motseba le bona ba ~~ba~~ tseba ba mmotsa xore ~~ba~~ tsatsi. La bone atla a ye nobona a re ae ba ~~ba~~ tsadidi ba zade, ba mmatsša xore na o reng o sa ye mašemong. a re ke a lwata. Kala boraro a a pe a tina. Kala bone xosasa a apea boxobe a ba a hlatšwa. apikobo tsā xaxwe. ya re de batho ba ile mašemong a rawala merwala ya xaxwe a ya ka nokeng. A fihla a bitsa banna bale. basabot ba sepele sebakase se telele. ba fihla xor krosi ya dira monyanyane moxolo. ya labo dikxamo kie tharo. ba tsoro di basabot ba ~~ba~~. Sata ba manyana baseke ba mmona ba bu ba bea fase. Iya ba sa masela wa seripa.

#### Nguanenyana le Mosimanyana

Nguanenyana wo le Mosimanyana be ba sena papa bona le mina nra bona. Mosimanyana wo a re do nguanenyana ke tla dira malino ya xoxle re tle. re bone. dijo. Mosimanyana a moxant. hwetsa basimanyana ba disitše. A re xox basimanyana de nkú Hisa krodi mo le ka rengibasimanyana ba xoxna ba re, o ka se e Hisi' za o modimo. Mosimanyana a Hisa krodi e krolo, yena a tsé ya nkú a sepele ba setke ba mmona. Ba fihla ba e bolaya le nguanenyana dal. Ba e a peo enywe ba e

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P 176 - 194

652 K 34/83

178

dira moewapa. Mošimangana ore xongwane nyana, o se ke iwa Šala o beša nama mošexare xe ke se xo. Mošexare ngwane nyana a swerai ke tlata. A beša moewa, ngwane nyana xe moši manyanana a se xpna, a dula ka xo tswatela. Tsatsi le le ngwe a Mošimangana a hwesta a ngwane nyana a tšeri. Ke lekxema. La moša motseng. o mongwe. Ba finta ba bolay a lekxema bašadisa ngwane nyana. Ba re xo bolaya lekxe ma, ba te e peta motxoteng. baitho ba motse ber. Hoka mo ba ntše na autše xona ba Hocela lekxe ma ce la. Ba re xe ba e ya motxoteng. Ba tšehlo ngwane nyana corre ke hlabilwe. Ke meetse lekxema la botela. La re tsella ke mmako le paparxo.

yasa masela wa seripa

Banna le Bašimane.

Xo be xona le Bannale Bašimane ba be danale dikromo ba se za mo da di fullang acong. Xobe acofeta le meetse le byang. Bašimane babaxob ba ya xodisa, ba re xe ba disiše ba bona xea. Sena meetse le byang e le le tukutedi feclar. dikromo di baa edixwametsé xe di tšwa xodisa le meetse di se dia bone, le byang ~~u~~ se di je. Tsatsi le le ngwe iwa ya motimangana wo monyenyana. O monyenyana a finta xodisa a tše ya dipudi, chinku, dikromo le ditonki. tsamomo raka letša. Iša dira le Šaka. Mošimangana a thoma xo opela a-re: u wa u wa he! dikromo tšu mu'mu! dipudi. tsamore mmele. ditonki. tsamore

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P 176 - 194

652

179

K 34/83

re ri'ri'ri'. meetse a ba xona. byang ba ba  
xona. dikxomo tsā ja tšā, noua tsā khura. a ya  
xae banna ba re na dikxomo tsē ditšwa yokka  
mošimanyana a re ke tšwa modzo dišang batho  
batho. Banna ba xona. ba re a nake mo-o  
jišang xona. Mošimanyana a xana are ke  
tšwa xo dišu mo-xo dišang. batho kama ka. ba  
ba fihla ba bitsā kxosi le yana ya xana. ya re  
o na le mo o dišang xona. xosa sa xewasa.  
Ba re xo yena sepele xodisa a xana. a re  
xo ya ba ba ngwe. Xwa ya ba šimane baba  
deko. dikxomo tsā baya dile byalo. xosa sa ba  
bitsā pitsō e kxola, kxosi ya ba botšā. xore ba  
lo utše dilepe. ba ~~He~~ xox banna ba fihla ba nor  
mela dihlare. Mošimanyana afihla xodisa.  
dikxomo, dipudi, dinku, le ditonki. tsā ya aca le  
šaka. a thopoa oco opela a re. Ma buchulete a  
botxomo tsā bo mmulta u wa he he. dikxomo tsā re  
mu'mut dipudi tsā re mē! mē! ditonki tsā re  
ri'ri'ri' banna ba molebeleta. meetse a tsā  
byang ya ba bo botakuna. tsā ja tsā khura.  
mathaparma ei ya xae. Le banna ba ya zo  
xae. ba fihla ba ya kxoseng. Ba fihla ba re  
mošimanyana wo xa re tsabo xo na o. ge  
xa kae dikxomo, le dipudi. kxosi ya bitsā  
mošimanyana xore a ye. xo diša le xape  
mošimanyana a ya xā otsā. Banna le bona  
ba ya xo molalela. A fihla a dira byale kae  
metleng. Banna ba fihla ba botšā kxosi  
ka mo. a dišang dikxomo ka xana. kxosi  
ya tsā mošimanyana, ya ba yena yo a  
dišang dikxomo kxox mohla. kxosi ya

S 652<sub>(H)</sub>

K 34/83 E Ramoela.

P 176 - 194

652

K 34/83

180

mo - rata. Kxoši ya fa mošimanyana dikxa  
mo tše dingwe. Mošimanyana walo ya bø  
Kxoši. A buša le Kxoši yeabe-a-e dišetsa  
di Kxorno.

ya bø mosela wa seripa.

#### Kxoši Le "Basadi"

Kzale xobe xona le Kxoši e na le basadi.  
a re xo basadi, Le kæle le e fa dilo tšaka tše  
dijo. Basadi bø dñmela. Kxoši ya sepela ya ya  
tswetta. Basadi bø ſala ba roxa dilo tſela tsa xaxo.  
Dilo tſela tša latela Kxoši, tša etta di öpela dire  
Bakxoši ba i le tswetta, gigebe, nyebé, nyebé.  
Ra ſala re i ija se kwa, gnyebé, nyebé, nyebé.  
Morókô wa difafara, onyebé, nyebé, nyebé. Basadi  
ba thoma xo tsoxa, ba re re ya di humutša, tšona  
tša öpela, Kxoši ya ba ya boa. Kxoši e nile xo  
boa ya Ha ya roxa basadi. A re xo bona difen  
g dijo. Ba difa tša ja. A re xo bona le se  
ke le sa boëtela. Kxoši byale ya yd xo etet  
ba ſala ba difa dijo, Le xo di roxa base sadia  
roxa. dilo tſela tša ba tša nöra.

yabø mosela wa seripa;

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F. Rampola.

P 176 - 194

181

652 K 34/83

Banengana bu; ya Mahlwatskeng.

Ka tšatši le le ngwe banengana ba lloxa barye  
bu ya Mahlwatskeng. ba rile xe ba bo ya pula  
ya ma. ba hwetsa noka. e. tletsé. ba rile xe ba  
fre ne ya myoxa, ba fihla xa ne ba bona ba  
šia. Ba. Be Ba na le ngwanenyana wo manyanya  
negcina La xa xe e be e le Ramasela. ye no qo  
tšale xe a myoxa u tšewa. ke meetse. ka ~~xabane~~  
ne E be e le wo manyanyane. Meetse a mo  
tše ya le sekethlo sa ~~xaxa~~. Ramasela a fihla. mo  
xo dutšeng diphoofto. ba naxa ka moko. ft fihla  
mo xo omileng, a dula xona. Noxa ya fihla xo ye.  
na. ya fihla ya e ~~qfeto~~ tsale ye Khwibidu. ya  
mebalu ye mebotse Kudu. Bošexo xe ngwanenyana  
na a robelše tsale yela ~~ft~~ Khwibidu ya mo  
Kupetsa, a thoma xo tutela a robala boroko.  
ba xo ſii ſa, Xosasa ngwanenyana a bona ~~no~~  
tsale yela e fetoxile noxa. Monna o mangwe  
a lla xo rema Kxa ufsi ole nōka. G rile a sa  
rema, a Kwa ngwanenyana a ô peli. Ap ya ta  
yena a fihla a mohla ka tata ye telete. A mo  
iša xae. Monna wola a dula. Le yena Motseng  
wa xaxe. Bošexo noxa ya fihla. ya hwetsa  
ngwanenyana a le xona. ya fihla ya ~~qfeto~~  
tsale ye Khwibidu. ya ~~thikela~~ mongaka  
monna wola a e rema Ka seképe. byale yona  
ya fetoxa ya ba noxa. Na ma ya hwa, ba e  
fiſa ka mollö. ngwanenyana wola a pholoxa  
ya ba mosela wa seripa.

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P 176 - 194

652

182

K 34/83  
Mosadi le ngwanenyana le ngwana

ka tsatsi le le ngwe Mosadi le ngvana ta a ya xa etela xa malomaxe ba rile xe ba sepela ba feta sekwa se se xolo Ba xahlana le monna wo a re xo yeniasa ga kae? mosadi a re ke ga xa malome Monna a re le sepeleng xa batse le ba dumediBa sepela ba rile xe ba fihla tseleng ba bona motsidi ba ya xawana ba oja ba nama ba du la fasei Xwa feta ba simane ba bangwe ba re xo bona nke le re nyeng meetse. Mosadi a re xa re na wo le re tswarwe ke moxak basimane ba re na xa le na maxabeng Mosadi a re boxobe bo jile le ngvana le re na re tswarwe ke Ha la Mosadi a re xo bona e tlang tie le tseye matsidi Ba simane ba ya xo Mosadi bya fihla ba tseye matsidi Mosadi a re xo basimane le tseleng xa batse le eta le Kxopela meetse mo bathaq xo ngwe o mongwe a tla le Xaukela ale fa boxobe. Mosadi a sepela ba rile xe ba le Kxole ba xahlana le banna ba bane. Banna ba ba botsha ba re na re ya kae. Mosadi a re ke ga xa malome. Banna ba re xo Mosadi, le ka na ma ta sepela le Le tee le se banna le Basadi feelana? Ba re ha re Ha reng? Banna ba re xo bona. Notka na ye' le ka se ke la e nyoka xona le nkwe Ba sadi ba re na re Ha reng? Banna ba re sepelang le ete le napela modimo Basadi ba sepela Ba rile xe ba le tseleng ba bona nkwe e ts'a ka sekweng. Nkwe ya fihla ya

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P 176 - 194

652

183

K 34/83

bolaya mosadi a boputše ngwana, ya ma  
ja, ngwanenyana a thoma zolla a re. Nkare  
e bokale, mma le ngwanešo. Ke be ke e ya  
kae. Na. Ke timotsęgxa orialame ke krole.  
ngwanenyana a nambala sehlare, o rile a  
sa kuta me xo dimo a wa fase. nkwe ya  
tswela e kitima ya mo gwalla, ya matia ba  
ka te maka la yona, ya mo ~~nise~~ mala ya  
mo ja, ya mo fetša. dimpa ts'a nkwe ts'a thoma  
xo ku ku moxa, ya faraletla tselo, ya le be letla  
nokeng. Monna wo mongwe a tswela a tsweni  
eterruma. Monna wala a e hlabu dimpa ka le-  
rumo ya hwa. Monna a ya xae, a fitla a ba-  
botsa xo re o bokale nkwe yela ntše e ba tsw-  
nya. Batho xe ba kua xofe nkwe e bokalure  
ba thoma xo thabu.

yo ba mo selo wa setipa.

### Mosadi le ngwana

E be e le mosadi a na le ngwana. Ba  
ya xo e tēla le ngwana. Xe ba le tseleng Mo-  
sadi a tsotsola ngwana, a ~~mo jesa~~. O rile a  
sa matubela, a hwe tša ngwana a se xona. A  
tswe swi. Ke nkwe. Mosadi a thoma xo nyaka  
ngwana. O rile xe a mongaka a mona. A bona  
ngwana a raloka pēle xa nkwe. Nkwe e re  
xo bona Mosadi e nwale ngwana. Mosadi a la-  
tela nkwe, Mosadi a bona nkwe e motimeletsę  
le ngwana. Ka xa re xa dihlare. Mosadi a  
e nyaka. Mosadi a se ke a e bona, A ba a  
baēla nthako. A Ma tlana le danna ba xo a para

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

p 176 - 194

652

184

K 34/83

ditsiba. Nkwé yela ya kxama ke lerapo ka  
mo xanong. Banna ba hoxa ba nya ka nkwe  
yela ba e bona e kxamile ke lerapo, ba  
xotsa mollô sehlareng. ba be folla ditsiba  
tsa bona, ba di besa molleng. ba ya nkwe  
ng ba fihla ba hloša le rapo molaleng wa  
nkwe. ba nama ba sepela nkwe ga se ke  
ya ba bolaya. nkwe yela ya thsaka. Banna  
ba le ba sepela ~~na mripone~~. Ba sepela ie  
mosadi wola ~~ba fihla~~ nokeng ye ntso.  
Banna ba tsela ~~noka~~ ye ntso ba sepela.  
Xwa tsela kxomo e kitima e, e tla xomosa  
di kxomo ya re xo mosadi sepela. o yo xo  
Kxa dithupa tše pedi. Mosadi a fihla a di  
Kxa, Kxomo ya re xo yena betha meetse a  
o feta? Mosadi a betha meetse a feta.

ga ba mosela wa se ria.

Basadi Le ngwanenyana

Xa le xo be xo na le Basadi Le ngwanenyana  
ba re ba ya ~~H~~tha, ngwanenyana a xana xo  
sepela le bona. Basadi ba motxelangwane  
nyana wola a ſala Basadi ba le ba ya xo a  
xa xo xo ngweitsatsi ~~qz~~ le lengwe. Mmaxe a  
mofisetsa maxobe. tsela tsela e Ha a kie  
ge boswa, boswa ba morakeng. Amo fa dijo  
Ba ja. Mmaxe a tsuya ~~Maxobe~~ dijo a sepela  
xosasa a boa, a hiša di joj ngwanenyana le  
xona a ja. tsatsi le lengwe. Letsimo la ba  
la le la. Letsimo la fihla xo ba mmaxe a

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P 176 - 194

652

K 34/83

185

Sepele. Letšimo la re tselana tiela a Ha  
o tseye ba swa, ba swa ba morakeng.  
Tselana, a re i Ha inna mma a ke a riabi  
ore tsela na tsela e Ha o tseye baswa,  
baswa ba morakeng, ka ie nsa te le sesai.  
Letšimo la fihla la ya xo nga ka, ngaka ya  
fihla ya motsa xo re. a metsa ditshipi.  
Le xona a se ka a re ~~ke~~ Mi ke xona a tla  
hwetsa ngwanenyana. Letšimo la dira bya  
lo, cupya la re xo le metsa ditshipi ca re  
~~ke~~ Mi. La fihla ~~pa~~ yla xo ngwanenyana.  
La fihla la re ka le ntsu le le xolo. La re  
tsela tsela e Ha o tseye baswa, baswa  
ba morakeng. Letšimo la fihla la ya xo  
nga ka xape, ngaka ya fihla ya motsa bya le  
ka ka pele. Letšimo la fihla la dira bya le. La ya  
xo ngwanenyana. Ngwanenyana a buia a bona  
nka ke minate. Letšimo la re ke xo swesi, la  
moisa xa xa bo bona. La du la le ngwanenyana  
Letšimo la batša Mokokolo xo re a kute ngwa  
nengana, a re xe a motata a mo nipa ~~thapo~~  
hama. Mokokolo a re xo ngwanenyana a ke  
xo kute, ngwanenyana a xana a re xa xe  
ša re banta bantsholo pele, ngwanenyana a re  
xe a kute. Mokokolo a mo nipa hama, a mo  
apea ka pitseng. A tseye mo ſidi a e Motša  
ka wana, a ba a a para le dikgo ba tsu  
mokokolo. A ~~thapo~~ letšimo le nte xe le  
bo a xodisa la hwetsa mmaxe a ſila le soko a  
a paile nama. Letšimo la re xo yeng, a ma  
yela o q a peile na? Mmaxe a re ſi yeng e!  
Ha o je letšimo la tseye nama la e ja le

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P 176 - 194

186

B50

K 34/83

e felša la Šadiša ma na po feela letšima  
xe le ile xo diša ngwanenyana a Šala a  
hlapo mšidi yelo, a tšege dikobo tša xq  
xe a diapara, a ya xae. O rile xe ale  
tseteng a thoma xo opela a re i a bimba a  
e ya mmaxe a re ke tselane, a re ke tselane  
tsela moruba modisa. Le bimba ia se xakwa ngua  
nenyana a opela ta thoma xo re, nna nka ja  
mmanal nna nka ja mma nai la Šala ngua  
nenyana kai sa nthato. ngwanengana getšin  
a eta a öfela a re; A tšimo a e ja mma  
xe a re ke tselane, A re ke tselane tsela  
mora ya modisa, A re ke tselane, a re ke tselane  
tsela moruba modisa, le tšimo la Šala  
ngwanengana ka Šay nthaxo la ba la fihle  
na e xa xabu. Ba po ngwanengana batšeyo  
letšimo ba ve to kela ka nthang. batšeyo  
clua kai maraleng ba a pea dikobé. ba re  
xe ba di batšwa ea dofa le bimba, la bimba  
la xo hle xwahloka le. le ſoba le la ſeba  
le batsisa lo re ba seke ba Šadiša le ſoba  
na, lona la dumela ba tile ke sa ja tšikobé  
ba fiša nthang lona la thoma va nuk opela  
la reit & la duma, fl la dumci dor ba m-  
motwaneng, fl la duma se vola nthang  
lona xe le bona nthang & e swa la re  
byate ke lona xe ke e kwa. Sethito:  
lona lg hlokomela xo jor. La opela xo  
fihlelo e e. swa kumaka, le lona la vo  
la swa, ya Šala e te molata feela, karile  
xe vo ya xo bona vore ria te huile, bca  
huoetša er huile,  
ya toci masela wa semipa

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P 176 - 194

652

K 34/83

187

Noxa le Mošimanyana

Koxale xo be xena le ngaka ya noxa.  
Ka tsatsi le le ngwe kxost qathome  
Ke bolwetsi byale naka ye e be edilla  
Ka xa re xai naka. Kxoši e be e bidile  
dingaka tda sesatho diphale tše kamota  
Kxoši ya noma bannia xo ya xo bitsa ngaka  
ba fihla ba yema lembeng la nuka.  
ba thoma xo opata ba re. Kxoši eya  
Lwala Tema Tema; nōxa ya re e Lwala  
byang Tema Tema. bather banna bare o  
Lwala nuka. naka ya re nka ha moq. De  
Ka se thsabe banna bare re nja thsabe  
banq. Noxa e nje le entsha hloxa ba  
thsabe. Iwa Ha Noxa zana le mona o hla  
balawa ha xwa ha mošimanyana a mo-  
nyengane. Yena a yema lembeng la nka.  
le yema a thoma xo speta a re. Kxoši eya  
Lwala Tema Tema, lpa xai ya re o Lwala bya-  
ng. Mošimanyana a re o lwa ha moš Tema Tema  
o ka se thsabe Tema Tema Mošimanyana a re  
nka se thsabe. Noxa ya ha xai yena. Mošim-  
anyana a ema. Noxa ya re byale xo pe o thle  
xo nkwala Mošimanyana a e mo Noxa ya mo-  
batse moxofle. Mošimanyana a ya za e a  
mwele naka. bathe ka moka ba matkala xlha  
kana ngwana wa moxyengane a e ha xlha  
ya xlha. ya fihla. ya ya. xo Kxoši kama  
e nobetseng ka xong. ya fihla ya intsha di-  
naka kxa yona na piteng. ya thoma zo mokha  
xo re na o balawa ke enq. ya moxa te ohlare

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampsela.

P 176 - 194

652

188

K 34/83  
Isa zo ma alafa. Kxoši ya folce ba fe noxa  
yela dikromo. Iba ba ba dra monyang'a a  
moxolo wa xo siisa. Kxoši ya fa mošinangana  
wala dikromo ka zere a tušetše ke yena.  
yabu maseka, wa se ripa.

Kxoši le basadi

Rilate xo be xona le Kxoši ena le basadi  
ba ba bedi b mangue a betxa kaa ba  
ba bedi ba di ma xekoba. G mangue a betxa  
ngwana wa ngwanyana wo mo botse.  
Kxoši ya re xo bona masadi ho mangane  
a de lexe ngwana wangwanyana a te  
xo masadi jwala ate: G swanibba xo takla  
ngwana wo ux xaxo. xo ūale ba ba tha  
xekoba. Mina ke ngwanyana wala a no  
xa a ya nokeng a huetsa Kubu le  
Kuēna. a re xo bona nthsa reteng ngwana  
wo. Isia mstšya ūia data na e. Ka mehla  
le ka mehla mōna xe ngwana wala a hla a tla  
nokeng xo Ha xo bona ngwana wa xa  
xe a re xe a fihla nokeng a thame xo ô  
pela a re Kubu le Kuēna nthsa malahwa  
ye mmone nthsamolahwa mmone. di mo  
nthsi a duts'e na e. A re ze a Hosa a nape  
bona a sepele a ye ma ūemong. ka mohla  
le ka me hla a dira byalo xo fihla e le wô  
moxolo. Ka tsatsi le le nojwe Kxoši ya mo  
la le la ya mōna a duts'e le molahwa. Gile  
xo ūasa a sepele le mōna xe malahwa le a a  
ya ma ūemong ba fihla ba ye nokeng. Mina

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P 176 - 194

652

34 83

189

xe a thoma xo fihla a thoma xo opela a  
ye: Kubu le kwena nthšā malahiwā re mpm  
na, nthšā molahiwā re mmene. Isa mentšā  
ba motšē padula le yena sebatka se setek  
le ka xo bane c be e te ngwana wo mmolše  
ba mo fa tsōna ba ya ma řemong xosa sa  
xe kxāsi ya re xo masadi wa yena wo moxu  
la. Gswanetše xo bolayce bana ba ka dinonyana  
xke. Sa nyatka bana ba dinonyana ke nyatka  
ba batlo. Masadi wola a bolayce bana bale  
kxāsi ya nthšā dikxoma tše dingbet ka řemong  
ya ya letšona makeng ya fihla ya di fa kubu  
le kavēna. ya ditshe xapatséya malahiwā wa ga  
nac kae. ba fihla ba dira monganya o  
moxolo.

~~yabu sa masadi wa serifa~~

Motšadi le mošimane

Ka fihla le le ngwe masadi a a nomo  
mošimane ya ya ka Kokwaxe, ya re a ye xo  
tséga ditlo. A re xe a maromo a nc a setke a  
ja enqoc tséeng. Kokwaxe a zo ge tše tha xo. Mo-  
simane b nte xe a le tséeng a ja No  
ge ngwe. A fihla xamimane a motšiša zore  
ma Kokwaxe a moqile ditlo tše kae. Pleš  
simane a re, a phile tše pedi. Xosa sa a ya  
xouliša a fihla a ya ka nthšana ye nyenga  
ne a di ya sethalana kuwa xo dimo. Ka xo  
Ye xa nthlo, A bea ngwana ka xo dimo. Xosa sa  
a re xo ja, a tieyan karobe le mafsi a nthšā  
dikxoma. A se pela te ba simanyana ba ba ngwe.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P 176 - 194

652

190

K 34/83

A ié xo fihla xo disa a ze xo bona. Kesa ya ka mofase ke a boa. A nama a sepetse. A fihla mo nHwaneng ya xaxe ka mo xo be xo duitse ngwana wa xaxe. A e ma mongakio a thoma xo opela a re. Sa mma the è sa matthe die tthe tthe ngwana wa hla ri sa mphiphi sa matthe die tthe nko olle re xo u kwe sa ma tthe die tthe. Ngwana a llá a motseyu a monyan lú. A ba a moleša a mahlaphisa, a ba a mo ai pesa dikobo. A mmeya mo a dulaxo xona xe bašimanyana ba motsisa a re ke be ke ile xo bona nonyana ya ka a na le mafotwana. Xo sasa le xona a dira byalo. Ka tsatsi le lengwe le xona a ngweka ma dišong a fihla a tma ngako wa ntlwana ya xake a thoma xo opela a re. Sa mma the è sa mma the die tthe tthe ngwana wa hla re sa mphiphi sa mma the die tthe tthe nko olle re xo okwe. Selma tthe è die tthe tthe. E ba na xe a opela byale Monna omongwe o molq letse a re xoba a fetsa xo moleša a sepete. Xoba a sepete monna a ya le yena a mohwa tsá a motseyu a ba a mmeya mo a dulaxo xona. Monna wola a fihla a botsa ba bo mošimanyana. Xosa sa a tsua a ya xo disu a tseyu se thepanase ngwana le mapsi a ka xa re da lenaka le ma khura ka te se dibelo. A fihla xodisu. A Hoxela bašimanyana ba ba ngwe a ya ntlwaneng ya xaxe. A fihla monyako a bula le mati a thoma xo opela byale ka mchlang ngwana a llá a tseha a mo tseyu a mo le sa a ba a mahlaphisa, a mo tlatsa ka makhusi a se pela. Bo papa xe pa Šala ba e tla Ša intha

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P 176 - 194

652

191

K 34/83

Xo, ba òpela byaka yena, ba tsena ba  
tsega ngwana ba tsaleia byaka yena xo  
a se be a Lemata xo ye xo be xo hile batte  
ba šimangana Le bona ba mmotsisa a re ke be  
Ke robese ka fase xa sehdile ke rengwa ke  
hlôxô, Ba papaxe ba fihla ba bonthsa. ~~Papaxe~~  
dilo tsa ngwana xaxe tse a di dîkeng.

Bona ba se ke ba bonthsa mošina,  
nyana ngwana ba mofihla. Xo sasa xe moši  
mangana a ya xo diša a tseyo mphsi ya mafsi  
Le mafsi, a fihla Le ba šimangana xo diša Le xona  
a ba timetela. ~~Fihla a bula Lemati a òpela a~~  
Kua ngwana a sâle a tsena ka xare, A hwetsa  
ngwana a sexona. ~~A tseyo maxabe a le a ya latte~~  
~~Ia kxakata a thoma xolla, a fihla ba šimangyaneng~~  
a llq ba re xoyenca. ~~Hlêlang? yena a re te~~  
~~rengwa ke hlôxô. A wa xo fihela remathapama~~  
~~O nile xe dikromo ditsena a ya kai moraxo xo~~  
~~lešaka a fihla a thopa disa tsa ditonki a~~  
~~dilo kelo ka moradeng ya barôkxô. Xe a fihla ka~~  
~~xae. A dula ka moradeng a tseyo disa a ditsen~~  
~~thsa ka motteng xo re ba semone xo re na o~~  
~~hlêlang. A re nna ke bolawa ke mafsi motteng xe~~  
~~a re fitela ka mo le xona a diri byalo. Ba~~  
~~molemoxa xore o itela ngwana. Ba mmotsisa a ya~~  
~~ka ntlong ba fihla ba mafsi a xore nra kokwaxe~~  
~~o mofile dilo tso pedi na? a xana. Ba re xoyenca~~  
~~xe o ka re botša nnete re Ha xobonthsa selo se se~~  
~~Ha xo <sup>h</sup>abisa. A na ma a re o mphile tse tharo~~  
~~engue ka e ja tseleng. Ba na ma ba mmotsisa~~  
~~ngwana a thaba et dula nae ka ntlonge~~  
yabasa mosela waseripa:

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P 176 - 194

652

192

Monna le Mosadi. K 34/83

Xale xo be xo na Le masadi a t̄erwi. byale monna wa xaxe a ya xasoma. byale masadi wo mmaxe e be ele lexotto. Monna wo abea sa tsebe. mmaxe mosadi waxaxe. Mosadi a ba le ngwana. Monna a Ha xa e xore a tie a bone ngwana wa mosadi waxaxe. O rile xe a boz xosama a Ha ele ka mokibelo. A nwetsa mosadi waxaxe a se xona, A o ile xo hlatswa. O rile xe a ya ka mafuri a nwetsa ngwana a dutsē le lexotto. Ba letile byala. byala ba xona e be ele bo bonthši. Byale monna wola a tseyal exotto a le raxa ka le oto la thšiba, la thoma xo öpeka. La re: E yo yo yo yo moxoxadi, E yo yo yo yo moxoxadi, moxatsa borwa yonna xa se mothog, moxatsa borwa yonna xa se mothog. E ka ba nna borwa nka e ~~bilate~~ E ka nna borwa. nka e ~~bilate~~. Ka ikela le mma, merakone. Ra e, kela le mma merakone. E yo. E yo. E yo. E yo. E yo. Monna a filia a le raxa lexoto. Le lexotto la duta xodimo. Xa mmawana ka mokheteng. La dutela xo öpeka le Ha. ngwanaka ke atta. E kwa lexotto it Ha. A filia a raxa monna. Monna a re: Antheraxa lexotto. Le ke mma xo. Ke be ke sa tsebe. Monna a re xo Ha. byale o ka se sa mpona le xatte a na ma a sepela, a filia a name la. Thšumana ya xa impedi ya ba ke xe a ile mosadi wola a ſala le mmaxe wa le xotto.

ya ba mose lu wa seripa.

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P 176 - 194

652

193

Lexotto Le Lexokobu

K 34/83

Xoale xo be xona le Lexotto le le xokobu. Lexokobu la re xotollo a re ya xe ntlo. Kamo re Ha dula ka xona. Lexotto la xa na la re nna ke Ha e pa melete ya ka ka dia melete e mintši ka xare. Xe pula e ena ke tla bsenia ka xare ka dula. Lexokobu ia a xa ntlo. laba la e rulela. Matlapama la bitsa pula xare Maru pēē; Maru pēē. Lexotto lona la reifutō futō maru phatthalala, futō futō maru phatthalala. Lexokobu le lona la opela xo fihlelor pula e Kxolō e e na. Yena - melete ya le xotollo y u tlala meetse xo hle. Lexokobu la tswa la fihla ta dula monyakona wa Lexokobu, la thoma xo opela la re mpalete Kokobu, Lexokobu la re xa ke na le balelo. Lexotto la re ngwana mma Kokobu. Lexokobu la re xa kena le balelo. La re pula a ye xo swine ke nile ke re a re a xe. ntlo wa xana. Lexokobu la re xo bona xo re lexotto le Hattixa li e hwa za bula la tse na, ba dira mollō wo moxol, la dira xo re lexotto le tle te tutele. Lexokobu la thoma la re xosasa re swanē tē xo liba le ūbana le Le ngwe xo re pula e se tse ne. Lexotto la dumela. xo sasa xwsa Lexokobu la re xo lexotto, a re tulele ntlo ye. Lexotto la xana la re nna ke ya xo epa melete ya ka. Ke be Keseke epi xa botse. Lexokobu la nameila ntlo la dula ia le te tee. Xe le tsatsi le diketsé, la folaxa ntlo la thoma xo opela la re: Maru pēē; Maru pēē. Lexotto la re xo bona pula la re: futō futō maru phatthalala, futō futō maru phatthalala. Maru a phatthalala. Le nile xe le sa lebetse ta bona pula e Kxolo

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P 176 - 194

652

K 34/83

194

e e Ha. La re ke a opela la se thiše sēlo  
ya fiha ya na. Metete ya le xotlo ya tlala metse  
la tswa le kitima. Le le dile xo lexokobu. La  
fiha la dula monyako la thoma xo o'pela  
La re, mpu lele kokobu, ngwana mma kokobu.  
Lexokobu la re xa ke na le balelō. La re o xa  
nne ke re tette re tulelento wure wena o Ha  
dula ka meteng ya xa xo, be byate sepeka o ye xo  
dula ka xo yona. Lexotlo la dula monyako xo fihe  
la le chwa. Xasa sa Lexokobu la le tsyga la le la  
hlela kavantte kxakata.

yabarnosela wa seripa.

ngwanenyana

Xale xo be xona le ngwanenyana a tše rwi ke phiri  
xebatho ba ya maternony a şale atseyo maxobe a  
yefai. A re xe a fiha a pple e Ha e je. Ere  
xe e fiha xo yena o moswari le tswel. ngwanen-  
nyana a re & o malesela. E je. A re xe a e yci  
xa e e molše e re na thšemo yeno e xo kac. A  
e botša, ya re ke nyaka xo yo mothaxo diša. E  
zile e sa hla xola mma xe ngwanenyana a tswela  
a e phapha ka moxoma. ya thša ba. ngwanenyana  
xe a re ke ya xo ifa dišo a kwa e re xoye  
na. E wena Ra mothoka tite, mma xo o di phidikile  
a di phidika le phidi la ka. ngwanenyana a thoma  
xo enxa a re ke xo budisë xore xe o bona  
motha a e Ha ka thšemong o thšabe. wena o ile  
wa hloko meta xo hla xola. phiri yeta ya hwa.  
ngwanenyana a Ha a ya xae.

yabasa mosela wa seripa.

K 34/83.

Book 8.

P. 195-234.

S 652  
(4)

TEACHER. EZEKIEL RAMPOLA.

Bolomon Masaba

TRIBAL School

Private Bag.

PIETERSBURG.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 E Rampola.

P. 195-234

652<sub>(4)</sub>

rec. 19.2.44

E. Rampola. 195

Book 8.

Dinanwane

K 34/83

p. 195-234

Ngwanenyana le Nôxa

Xobe xana le ngwanenyana o mangwe  
a tšewa ke nôxa. O be a xana xo tšewa. A  
thoma xare ke ya luala. A re xe bommaxe  
ba ile masemona a ſale a tsoxa. A  
okole titšo a 2apege xo ya fa nôxa ya  
xaxe. Xe a fihla a thoma a re.

— E wena rra mohloka ſika

Tinke uwee tinke mmako o ndi

Pindinkile tinke uwee tinke. A ndi

Pindinka le pindi lame Tinke uwee tinke.  
Xe a dira byalo xo name xo He nôxa.  
A epe dijo. O be atle a re mo noxeng o  
swanerše xare o yo hlaxola tšemmo yešo  
lebakeng laka. Nôxa e name ere  
bošexo e yo lema. Tšalſi le lengwe  
mmako ngwanenyana a bolaya noxa  
yela. Nôxa ya sehlwe e sa ya yare  
xo ngwanenyana mmako o mpoloile  
bofelo.

Banenyana ba ya dipheteng.

Banenyana ba kile bare xo iwa  
dipheteng. Dipheta tše uwe di be di

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P. 195-234

652

196:

K 34/83

bitšwa dikhungwane. Ba Sepela ba rile  
ba sa hoxa ka xae. Mmaxe Moxomana a  
bitša a xe moxomana wee. Moxomana a  
boela ka xae. Mmaxe a mmotsa xore a  
re xo kwa Kapeka a boye. Moxomana a  
Sepela a dukutše tsebe. Ba rile xe ba te  
xore xa naxa Kapeka ya duma yare:

Kapeka banenyana ba nabok-e:  
Moxomana a yeletwa laēla ya mmaxe.  
A re xo banenyana nna ke ya  
sepela. Mma o rile kere xokwa  
Kapeka ke thšabe. Ba mo sēxa ba  
mo kwera bare Sepela xe o Ha re  
duma xosasa xere kxebile re  
thabile re e hlamite. Moxomana a  
na ma a Sepela. A thoma xo hlanola  
dinaō mahlwana a be ale phathaneng.  
A sepela a pharihl a lebile xae. Xe  
a fihla xae a fetela ka maturi a tsena  
ka sešexong. Mmaxe a mmoma le  
basadi ba mtse mmoma. Moxomana o  
rile xe a tsena Kapeka ya kwaxala e  
ija banenyana bale. Mmaxe Moxomana  
a nthša Moxomana ka sešexong e be  
e le wo mosehla.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P. 195 - 234

652

197

K 34/83

Selo sela kapeka sa fetsa banenyana. E  
be e le xona xo botšiswa moxomana. Kwa  
na ma xua thongwa xore ngwana maxana  
xo botša o welše dikomeng a re  
Koma ke tsešo. Le xona xo bolelwa xore  
xabo lefsexaxa-xo llewe xo llewa xa xabo  
moxale. bofelo.

#### Monna le Mosadi

Xobe xona le monna wa mangwe a na le  
mosadi wa xaxe. Batho ba ba be ba na le  
thšemo. Ba be ba He bare xe ba lemile  
xatle nanyane e He ere sekôrô hlakana!  
Sekôrô hlakana; mabêlê hwitring. Xosasa xe monna  
le mosadi wa xaxe ba e Ha mašemang ba be  
ba He ba hwetše thšemo e ſetše e le motala.  
Xwa na dirêxa byalo. Monna a bôha xore  
xa di mo thuše. A re mapama xe letšatsi le  
Sabêla a botša mosadi xore a mo khupetše  
Ka makokota xo Ho bâng selo se se ba  
thswenyang. Mosadi a dira byalo. Nanyane yela  
ya fiha. E be e le dinonyane tše pedi  
enngwe e ke kenna nanyane se nyela  
mafisi se ſee mokholodi wa dinyane.  
Enngwe e re sekôrô hlakana! Sekôrô  
hlakana; mabêlê hwiting. Monna a na ma o

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P. 195-234

198

652

K 34/83

Swara dinonyane tšela. A bolaya yela ya xore. Sekōra hlakana; sekōtša hlakana; mabole' hwiting. A Šala a tšeya yela ya xore ke nonyane se nyela mafsi. A ya le yona xae. Xe a fihla xae a nthša nalete a re: Nka xo hlabahlabar ka nalete ye. Nonyane yare se nhlabe ke nyela mafsi. Nonna a re nyela re xo bone ya Hatša merufsi le merufsan. Ka xabo ngwanenyana wo e be e le xora mo ba jang mafsi feela. Nosexare ngwanenyana wo mongwe le o mongwe a be a He a re: Kxareye ka xae samma ke yo xofa moroxwana. Ngwanenyana wo ka xabo xo bang le nonyane a re: Kxareye ka xae samma ke yo xofa mafsi. Banenyana bare jonna wena mafsi le a tšere kae. A re Kxareng ka xešo le Ha bona. Banenyana kamaka ba tšea maxabé' ba ya ka xabo ngwanenyana wola xo bang le nonyane. Ngwanenyana a fihla a nthša nonyane ka Kanapeng ya papaxe. A nthša le nalete xoba (thšwana) A re xo nonyane nka xo hlabahlabar ka tšwana. Nonyane yare se nhlabe ke nyela mafsi. Ngwanenyana a re nyela re xo bon<sup>g</sup> bone. ya Hatša xohle.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P. 195-234

199

652

K 34/83

Bana le baledi ba bona ba ja ba khara.  
Banenyana ba na ma bare a re tšwetše  
nonyane ye nHe xare e bine. Ba irweša  
dihlwahlwadi ba leša moropa. Nonyane jana  
bina ka xare xa lešaka la banenyana.  
~~ya thoma~~ yare ke bolawa ke kudumela  
nkišeng ka kxorong. Ba e iša ya bina gare  
xe e bina ya pofeb xodimo ya thšaba. Ba  
e latela ya ba timēleta. Ba sepela  
ba ba ba fihla xaxabo matšimo. Matšimo  
a ba thabéla a re basadi ba rena. Xosasa  
ba <sup>xwa</sup> bitsau bitswa ngwanenyana wa mongwe  
bare o yo bôna kokwaxe. Matšimo a  
mmolaya. Ngwanenyana a re! Nama ye  
keya motho, nkane ngwanenyana wola bare  
o yo bôna kokwaxe le xo boyo a boyer?  
Ba lêmoxa xore batHa fela ba rera  
xo thšabela xae. Xo rile bašexo xe xo  
robetswe banenyana ba thšaba. Ba rile  
xe ba thšaba ba tokela dikrapana ka  
xare xa mokxopa. Ba tšeq moropa wa  
matšimo. Ba sepela ba tšwetše nok a  
Hetsé. mošimangana wo a be a ena  
le banenyana a belha nok a ka thupa-  
xwa fethexa tsela ba feta kamoka.

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P. 195-234

200

652

K 34/83

Ba sepe/a. Ba thoma xo letša moropa wa  
Matšimo bare!

Ke moropana wa matšimo Tinti!

Ke ya xo bomma ke lla tinti:

Matšimo ~~a~~ na ~~mo~~ ma a kwa xore  
moropa wa bona o sepetše. A Hoxa a  
kitima a lebile banenyana xo yo tše'a  
moropa wa bona. Bf fihla nokeng bare:  
Sexwaxwa Sexwaxwa khupa meetse refete.  
Sexwaxwa Sa re na le Ha mpho eng?

Bare re Ha xo fa hitelō, a re hitelo ke  
Ha hitthenyang ka yom. Bare o Ha ritela  
fase. Sexwaxwa sa xana. Matšimo a iphosha  
a hwa. A mangwe a ya xae. Banenyana  
bona ba be ba ſetše ba fihla xae. Xoba  
ba fihla xae, xwa dirwa mokete ~~to~~ o  
moxolo. O mongwe le o mongwe a  
hlaba kxomo ka xe ba be ba xopola  
xore bana ba bona ba hwile. Banenyana  
ba ba laodiſetša ka mo ba bangwe ba  
hwilexo ka xona. Botelo.

Monna le mosadi

Xobe xona le monna o mongwe a,  
na le mosadi. Mmaxe ~~mosadi~~ wo e be ele

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P. 195-234

652

K 34/83

201

IexôHô. Monna o ai Hoxa xo ya ſoma  
Borwa. Xwa ya ~~Xwa ya monna~~ a boyar  
Borwa. Xe a ~~Ahla a hweſka~~ mosadi wa  
xaxe a ~~se~~ xona. Ngwana wa xaxe o be  
a dutſe le IexôHô. Monna a fihla a re  
hee; Ke eng selo sa xo dula te ngwana  
waka? A bêtha IexôHô lela. Mosadi wa  
xaxe o be a ile nokeng. Lexôtlâ la thoma  
xo ôpela lere. Iya; Iya; Iya; Iya moxoxodi:

Moxatša Borwa iſolna xa se motho:

E kaba nna Borwa nka ihlatela;

Ka ikela le mma marakong.

Iya; Iya; Tee e; Iya, Iya; Tee.

IexôHô le xe le dira byalo le be le  
lla ka xove monna wa ngwanaxaxe o be  
a mmethile. Mosadi a fihla a roxa Monna  
wa xaxe; A re a zeng o betha mma a  
nhiſaletše le ngwana. Mosadi a ngala a  
Sepela le mmaxe. Bofelo.

Baſimane, ba bedi.

Xa xabo baſimane xobe xo sena pula le  
meetſe ba be ba sa a bone. Ba be ba  
diſa ka ba bedi. Ba fihla xodiſa o mongwe  
a re kenna la Mohlolo. O mongwe a re

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P. 195 - 234

652

202

K 34/83

Ke yena Thathape. Wol a reng ke yena  
Lamohlolo a thoma ~~to~~ opela; A re:

Heele! Heele! Lamohlolo!

Heele! Heele! Lamohlolo!

Pula ya fihla ya na. Ba ahlamisetsa  
melomo ya bona xodimo. Ba nwa. Ba re xoba  
ba kxolwa. F

Thathapi a re: Thathapi ke ya

Thatapisā: Thathapi ke ya Thathapisā.

Pula ya khula lefase la oma. Banna ba  
dio bona dikxomo di diyo kxolwa ba sa  
tsebe xore meetse di ya tsea kae. Ba  
Hoxa ba ya mošate. Banna bare xo  
fihla mošate! Bašimane ba bana<sup>na</sup> le ditaba.  
Kxoši ya nyaka xo bolaya bašimanyana  
bale ba bedi. Banna ba xana bare: Re  
nyaka xo bona selo se bašimanyana  
ba ba se dirang. Bašimanyana ba thoma:  
Ba emišetsa ditsibana tsa bona xodimo.

Lamohlolo a thoma xo opela a re:

Heele! Heele! Lamohlolo!

Heele! Heele! Lamohlolo!

Pula ya na. Bašimanyana le banna le  
kxoši ba nwa ba kxolwa. Ba re Thathapi  
a bolele. Thathapi a re:

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P. 195-234

652

203

K 34/83

Thathapike ya Thathapiša;

Thathapi ke yu Hrathapiša!

Banna le kxos̄i bare o re kobela pula.

Ba. Išea thathapi ba mmolaya! Bofelo.

Mošimane le Mokxekolo

Ka tšatše xobe xoňa le mošimane a dula  
le mokxekolo. Mošimane wo obe a disa.  
Ka tšatši le lengwe mokxekolo a roma  
mošimane xo yo tšea ditħoo xa Kokwaxe. A  
mmotša xore a seke aja Hoo e engwe.  
Mošimane a fihla xa Kokwaxe. Kokwaxe  
a mofa ditħoo tše pedi. Mošimanyana a  
re xo fihla tseleng aja Hoo engwe. A fihla  
xo mokxekolo wola wa xo roma. Kokwaxe  
a re o reng o lle Hoo engwe; Kxane  
Kokwaxe o xo file e tee. A re eng! Mošima  
nyana a ya xodiša ka tšatši le lengwe.  
Xoba a fihla xodiša a bēlēxa ngwana. A  
mo fexa xodimo xa seħlare. Xosasa xo  
xongwe le xo xongwe xe a fihla seħlareng  
a re!

Samma tee; Samma tedi etete!

Ngwana hlare sa mpipi Samma tedi  
etete. Nko lle re xokwe.

Ngwana a re nge ē. Mošimanyana wola

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P. 195-234

204

652

K 34/83

a re e kwa ngwana hlare sa mpipi. Xoba a  
fihla a tšeetee ngwana a mo leša boxobé.  
Xoba a mo leša a mo #hlapiše a mo  
tlotše makhura. A na me a boele dikxomong  
A na me a ye xae. Xosasa Mošimanyana  
o rile a sare:-

Samma tee! Samma tedi etete!

Ngwana hlare sa mpipi Nko lle re xo  
kwe. Ngwana a re hngree. Mošimanyana  
a re ekwa ngwana hlare Sampipi.  
Mošimanyana a mo tšeetee a mo leša a  
mo Hotša ka makhura. Banna ba bangwe  
ba mmôna. O rile xoba a sepele banna  
ba ūala baya; Ba ekiša mošimanyana ola.  
Ba tšeetee ngwana wola ba mo iša xae.  
Ngwana wola ba mmea ka nhong a ba a  
xola. Xosasa ba mošimanyana a fihla  
Sehlareng a re:

Samma tee! Samma tedi etete!

Ngwana hlare sa mpipi. A kwa ngwana  
le xo lla a sa lle. A homa xo lla  
mošimanyana. A re:

Samma tee! Samma tedi etete!

Ngwana hlare sa mpipi. A kwa  
ngwana le xo lla a sa lle.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampaola.  
P. 195 - 234

205

652

K 34/83

A namela a hwets'a ngwana ~~le xo Ha~~  
a se xona. A lla a na - ma ia ya  
xae. A tama a topa dišu. A fihla xae  
thapama. A re xe a dutše a ſupelele  
ſeſhi a thome xolla. A re ke bolawa ke  
moši. Mmaxe a re fetela ka keno  
ngwanaka. Mošimanyana a dira byalo  
xape. Xe a be a lla o be a llena xe a.  
Se a hwets'e ngwana wa xaxe. Mmaxe o  
bile a mmonthša ngwana. Mošimanyana  
a thaba. Bofelo.

Mosadi a Sena bana

Xobe xona le mosadi wo mongwe a  
Sena bana. Tſats'i le lengwe o nile a sa  
dutše. Xwa Ha leeba. La re xa mosadi <sup>o</sup>  
yo Kxa dithupa tſa moreHwa tſe tharo a  
mmonthša xore a ~~seke~~ <sup>be ye</sup> dithupa tſe ka  
ſeſexong. A di thſelele manthſe ka matsats'i  
le matſats'i. Mosadi a kwa taēlo ya leeba.  
A no hluwa a dira byalo ka xe leeba le  
mmuditše. O be a kxele thupa tſe pedi  
tſa xo loka le enngwe ya xo Kkopama.  
Tſats'i le lengwe mosadi a hwets'a dithupa  
tſela e le bana ba barayo. Thupa yela  
ya xo Kkopama e ya ba ngwana wa

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P. 195 - 234

206

652

K 34/83

sexole. A dula le bona ba mo ela nokeng.  
O be a ihluwa a ~~romba~~ wa sexole a re:  
Nka ke motho e byalo P le thupa selo se.  
Ba ba bedi e be e le ba ba bolse.  
Ba tšewa, Kamoka xwa Šala wa sexole.  
Xe ba tšexwei tšatsi le lengwe ngwana  
wa sexole a phuma kxapa. Mmaxe a mo  
roxa a re: Nto ye nka ke motho e  
byalo e lei thupa ya morethwa. Ngwana  
wola wa sexole a Hoxa a hwetsa ngwanabo  
a feela / laupa a re:

O dia le fee<sup>fee</sup> ka lapeng la batho a se  
re mma o rile ke ditšwa maxabeng.  
Ngwanebyana wola a latela wola wa  
sexole. Ba hwetsa o mongwe a fehla  
ba re: O diya le fefehlo-fehlo ka  
malafeng a batho a se re mma o rile  
Ke di tšwa maxabeng. Le yena a  
ba latela. Ba fihla mo ba ba tšereng.  
O mongwe a re nna ke be ke dutše  
fa. O mongwe le yena byalo. Mosadi  
wola ya ba xona xe a Šaile ngwana.  
Bofelo.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P. 195 - 234

652

207

Seveto

K 34/83

Bašimanyana ba morwa sehlabeng!

Ke ba hweditše ba bešitše letsopa!

Kare ke fihla kare le nthsexela!

Ba nthsexela ka morwa seswaswai!

Ka hlwa ke kxanya ka ngwana ke  
disitše. Ke disitše dipudi tšabo mokxotse.

Xa se dipudi ke di ſupa baloi,

Di ſupile kxomo yešo makhwinana:

Ntepetepet ya nkela kxanyeng;

O Ha nthela le patta ya nkxope;

O ya mpona le nna ke kxopame.

Ke kxopamištwe ke xo dira mokwēkwa

Sobora lela la xo rwala letsoto;

O ka le bona le yoroimetša tšela.

Kenna mošidi mokxanbli!

Ngwana o šila ka lualá la sekxwá:

La sesotho le mmolaiša kudumela.

Kenna ngwana mmethi:

Motho wa xa mmetha ka patta mathuding  
a sema.

Kenna ngwana sethusa:

Sa maselhanka tibane.

A xe mothokwa a masebeko

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P. 195 - 234

652

208

K 34/83

Kxoši le MaxôHô le basadi ba lesome

Xobe xona le Kxoši e be e ruile maxôHô a manši, MaxôHô a a be a apeelwa. Mosadi wo mongwe le o mongwe o be a thsolela maxôHô. Le Kxoši. Mosadi wo moxolo o be a thsolela Kxoši ka sexo se sexolo. Kxoši e be e He e re xe e ija. e Hoše lekiko la xodimo e re ke la maxôHô. A fe maxôHô. MaxôHô a je. MaxôHô a a be a dula ka lešakaneng la òna. A be a He a tubelwe ka lexopong la dikolabe. Lexopo e be e le le ke telele. Ba be ba He ba tubi ba tubi lexopo le Hale. Le re xo Hala maxôHô a thome xaja. A re xo Petša xaja ba thšela meetse ka lexopong a nwa. Yare xonwa Kxoši ya a buleta ya-re; Kxareyeng le yo hlapa. Kxoši ya re xoba a hlapa; ya tšea sekamá ya kama maxôHô. Merini ya òna ya Šala e nobetsé xabotsé. A ba a bula maxôHô dit-sela. Kxoši yare; Kxareyeng le boele ntong ya lena. Fi boela ntong. Kxoši ya bitsa basadi! Ya-re xo bôna e Hang le maxôbe. Basadi ba Ha le maxôbê. Ba tubela maxôHô maxôbê a le.

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.  
P. 195 - 234

209

652

K 34/83

MaxōHō a ja. Kxoši ya re robatang lenna ke  
sa yo ja. MaxōHō a robala. Kxoši ya Hoxa  
ya yo ja dijo tša xaxe. Kxoši ya fihla  
ya ja. Ya na ma ya ~~go~~ robala. Xasasa  
Kxoši yare xo tsoxa ya botša basadi  
ya re; ke sa ~~ya~~ ~~to~~ êtela, Koa Tswetla.  
A re basadi ~~baka~~. Basadi bare ~~tho~~ ~~ela~~!  
Kxoši yare ke ya le botša le Šale le efa  
maxōHō dijo. Basadi ba dumela. Kxoši ya  
Hoxa ya Sepela. ~~y~~ re xe ~~or~~ Sepetše  
basadi ba Šala ba tšea meroko ba efa  
maxōHō. MaxōHō a xana xoja maxōHō.  
MaxōHō a Thoma xo òpela a re!

Bokxoši ba ile Thswetla nyewe nyewe:

'Ra Šala re ija sekxwa nyewe nyewe:

Moroko wa difafara nyewe nyewe:

Kxoši ya boyo. A re xe a eHa mokxothē  
ng a kwa maxōHō a òpela a re:

Bokxoši ba ile Thswetla nyewe nyewe:

Ra Šala re ~~ija~~ sekxwa nyewe nyewe:

Moroko wa difafara nyewe nyewe:

Kxoši yare basadi a se le ~~le~~ maxōHō  
dijo. Basadi bare re ~~di~~ ile. Kxoši xana  
yare Ke Ha le swara tšatši le lengwe.

Kxoši yare xe le ka boeletla Ke Ha le bolayn.  
Bofelo.

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 E Rampola.

P. 195-234

210

652

Kxoši le basadi ba yoma! K 34/83

Xobe xona le kxoši e ~~na~~ le basadi.

Tšatsi le lengwe kxoši ya yo tsoma. E rile  
xe e tšo tsoma ya bolaya dikxaka. E  
rile xo di bolaya ya di iša xo mosadi wa  
pele mosadi a di xana. Le wa bobedi le  
yena a di xana. Kamoka basadi ba xana  
xo apeela ~~kxoši~~ dinama tšeа tša dikxaka.

Kxoši ya tšeа dikxaka tšeа ya di fa  
mokxekolo xore a mo apeele tšona.

Mokxekolo a di tšeа a di apea. Basadi ba  
Hoxa ba ya kxonyeng. Ba sepela mosadi  
o mongwē a re; ke lebetše letsua laka  
xae. A Hoxa a yo le tšeа. A hwetsa dinama  
le maxobē a ~~mokxekolo~~ kxoši xomme a  
thoma xaja dinama tšeа. A di fetša a  
šadisa marapō a a khurumela ka boxobē.  
A Kxona a tšeа matswa a sepela a e  
ya kxonyeng. O rile xo sepela kxoši ya  
fihla yare xo mokxekolo mphē meetse  
ke nyana xaja. Mokxekolo a fa kxoši  
meetse a xo hlapa. E rile xo hlapa a e  
fa maxobē. Yare xe e khurumula ya  
hwetsa e le marapō feela. Ya thoma  
xo botšisa mokxekolo yare na nama yaka

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampaola.

P. 195 - 234

211

652

K 34/83

Nonwane

e "we ke eng? Mokxekolo a re a ke tsebe. Nna ke rile xo e apea ka e bea xona mo. Kxoši ya na ma ya laela. mokxekolo xore a mo loxelē lešika le le seše xore a He a bone motto yo a llexo dikxaka. Mokxekolo q le loxa. Kxoši ya na ma yare mosadi o mongwe le o mongwe o swanetsé xo ya nokeeng. Mosadi ola wa xaja dikxaka o rile xe a Hoxa xae q laela ngwana wa xaxe xe a bona sedibelo se e wa q ihšwe a re' o wetše ka nokeng. Xwa Hoxwa xwa iwa nokeng. Xwa ēma mosadi wa pele xodimo xa lona letata leo. A re:

Mantata Mantata

Kxaoxa re bone wa jeleng  
dikxaka tša Kxoši

Mantata Mantata

La se ke la kxaoxa xwa ēma o mongwe  
le yena byalo. Kamoka ba ēma ba  
ntše bare mantata kxaoxa. Mosadi  
wa xaja dikxaka o rile a sare  
Manta la kxaoxa a wela ka nokeng  
Sedibelo le sona sa wa koa xae.  
Bofelo.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P. 195-234

652

212

K 34/83  
Monna le mosadi le ngwana.

Xobe xona le monna a na le mosadi.  
Ba be ba na le ngwana wa ngwanenyana.  
Ngwana wa ngwanenyana wo o be a Šiya  
xoya mašemong. A na ma a thoma xore  
ke ya lwalla. ~~Xe batho ba eya mašemong~~  
~~q thoma xo robala.~~ A dio robatsa mmulta.  
A ihra wo ntereng o robeletsé ~~bolwetsi~~  
elswa a thoma maaka. A ne xe batho  
ba ile Mašemong; A Šale a ksoxa a okela  
maksi. A apee ting ya boxoko. A Hoxe a  
yo pa pitsi dijo kselia. o be a He a re  
xe a Hoxa xae a tše makhura le  
letsoku. Ngwanenyana wo o be a xana  
xo ksewa. E be e le o mmotse. A thoma  
xo kata le pitsi. Kaxe xo ſetſe xo  
boletswe a na me a re xe a yo fihla  
mo pitsi e bang xona a thome xo  
öpela xo bitsa yona pitsi yeo ya xo mo  
ſihisa xo ksewa a te;

Sewawa; Sewawa;

Sewela se xana banna!

Sekata le pitsi naxeng aowa  
Kodintsane Kodi Kororo;

Aowa Kodintsane Kodi Kororo;

Pitsi e na me e He. Ngwanenyana

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P. 195-234

213

652

K 34/83

a fe pitsi dijo. E je ere xo fetša ae  
Hotše ka makhura le ka letsoku. A ba a  
e dira leetse. A na ma a ya xae. Xe  
a fihla xae a hwetsa xo sena motho.  
A na ~~ma~~ a itšeа marapō a lokela ka  
mehlaxareng. A hlapa a Hola ka mešidi.  
Thapama bommaxe ba rile xo boyo bare  
o byang Sewela. Ka xore ngwanenyana  
wo e be ele Sewela. Xe ba ri byalo  
a botša xore ke xona a lwala o bilo o  
tutuxile le mehlaxare. Batswadi bare  
re lwalelwā ke ngwana. Xosasa ba  
tšwa xe xo iwa mašemong. Ngwanenyana  
a Šala a tsoka. A ôkôla byale ka  
maabane. A apea ting ya boxoko. A  
Hoxa a yo fa pitsi. O rile a xoweleta  
pitsi monna. o mongwe a mmora. A  
fihla a botša papaxe. Ngwanenyana  
o rile xe a batamelu a re!

Sewawa: Sewawa:

Sewela se xana banna:

Se Šika le pitsi naxeng:

Rowa Kodintsane; Kodi Kororo:

Rowa Kodintsane; Kodi Kororo:

Selo se be se reng Rowa Kodintsane

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P. 195 - 234

652

K 34/83

214

Kodi Kororo e be e le phiri. Papaxe xoba  
a botšwa tša ngwana wa xaxe a Hoxa  
a yo dira byalo ka yena a re:

Sewawa; Sewawa;

Sewela se xana banna;

Se ſika le pitsi naxeng;

Rowa Kodintsane kodi kororo;

Rowa Kodintsane kodi kororo;

Monna a e bolaya ka selepē sa xaxe.

Xosasa xe xo iwa mašemong a ſaia  
a tsoxa mxajana a xopola nka phiri  
ya xaxe e sale xona. A apea byale ka  
mehleng. A sepela. Xe a yo fihla a  
öpela a re:

Sewawa; Sewawa;

Sewela se xana banna;

Se ſika le pitsi naxeng;

A kwa a sa ſatolwe ke selo. A re hee  
momohla xo diee byang. A thoma xape  
a re a se a nkwe mohlomong o be a  
sa robetše. A thoma xore!

Sewawa; Sewawa;

Sewela se xana banna;

Se ſika le pitsi naxeng;

Xape a se fetolwe ke selo. A Hoxa

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P. 195-234

652

K 34/83

215

a ya mo phiri e be e dula xona. A  
hwets'a phiri e hwile. A thoma xo IIa. A  
ya xae. A fihla a átira molwets'i o  
matala. A lokela marapo ka mehlaxareng.  
Thapama xwa boiwa mašemong. A  
botsišwa xore na o hlwele byang?  
yena a ba fetola ka lentswe le le  
sese a re ke xona ke swerwe. A re  
a sa diee byalo papaxe a re a o  
lwale o lwatšwa ke yona phišana  
yela ya xaxo. Papaxe a mmetha  
mohlathe wo mongwe a nthša  
ngathana ya pudi. Wo mongwe le òna  
byalo. Yabu xona xo bonala xa  
bolwets'i ba ngwanenyana xore xa a  
lwale. A na ma a thoma xo ya  
mašemong. Bofelo.

Banenyana ba ya kxonyeng.

Xo kile xwa direxa taba ya xo malka-  
ts'a. Banenyana ba Hoxa ba ya kxonyeng.  
Banenyana ba ba be ba Sepets'e le  
ngwana wa Kxoši. Ngwana wa Kxoši o be  
a na le myayyana. Le xona o be a  
yndne. Ba sepeia ba fihla Kxonyeng.  
Ba topeléla. Ba na ma ba beelets'a.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P. 195-234

652

216

K 34/83

Ba rile xe bare ye ya xae ba Sepela  
bare xo fihla pele bare a re Khutseng; ba  
Khutsa. Ba rile xe ba Khuditsé banenyana  
ba thoma xoye a re Sobaneng. Ba sobana  
Ba re te nyaka xo bona nnoni. Ba soba  
ngwana wa kxosi ba ba ba mmalaya.  
A ikhwela ngwana wa batho. Bona ba  
haba ba Sepela. Bare te hare xe re  
fihla ~~xao~~ bare: Sekwa onile keya xa  
kokwaxe. Pryanana ya bakwa. ya thoma  
yare:

Huu; Huu; Huu;

Samalekwana:

Ba re a re Sobaneng;

Samalebekwana:

Bare na xo nonne mang;

Samalebekwana:

Bare nonne Sekwa:

Samalebekwana:

Ba bolaile Sekwa;

Samalebekwana:

Banenyana ba na ma ba kwa mpyanyana  
yeo e ba ſetsexo ka sa moraxo. Ba e  
tšea ba e bolaya. Ba thoma xo Sepela.  
Ba rile ba sa sepela. Pryanana ya

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P. 195-234

652

217

K 34/83

tsaxa ya ba latela. Ya thoma xo ôpèla  
e re!

Huu; Huu; Huu;

Samalebekwana;

Bare a re sobaneng;

Samalebekwana;

Bare xo nonne mang;

Samalebekwana;

Bare xo nonne sekxwa;

Samalebekwana;

Ba bolaille sekxwa;

Samalebekwana;

Sekxwa sabo krosi;

Samalebekwana.

Banenyana ba thome xore na mpyangana  
ye e reng? Ba e tsia ba e bolaya ba  
e fisa le ka mollö. Ba na ma ba sepela.  
Ba rile xo fihla xae ba batsišwa. Xore  
na sekxwa yena o ile kae? Banenyana  
ba thoma maaka bare sekxwa o rile  
o ya xa kokwaxe. Ba rile ba sa  
fetsa xo thoma maaka mpyangana  
gela ya fihla. E be e e kwa bohloko  
ka xe mong wa yona a be a hwile.  
Ka xo kwa bohloko ya tama e ôpèla.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P. 195 - 234

652

218

K 34/83

E rile xe e phla mokxotheng yare:

Huu: Huu: Huu:

~~Samalebekwana:~~

Bare a re Sobaneng:

~~Samalebekwana:~~

~~Bare xo nonne mang:~~

~~Samalebekwana:~~

Bare xo nonne Sekwa:

~~Samalebekwana:~~

~~Sekwa Sabo Kroši~~

~~Samalebekwana.~~

Batho bare theeletsang mpyanyana e ya  
botela e ye Sekwa o bolaile ke banenyana.

Ba mo Sobile a na ma a hwa. Ba yile  
xo kwa mpyanyana ba bolaya banenyana  
bale kamoka. Bofelo.

#### Monna le Mosadi

Xobe xona le monna le mosadi. Ba na  
ma bare bay a thotha. Ngwanenyana a re ke  
ya Šala. Ba na ma ba thotha, ba Hoxela  
ngwanenyana. A Šala a dula a te tee.

A botša mmaxe xore a mo Hisetše  
maxobē. Mmaxe a mo Hisetsa maxobē.

Xe a phla o be a He a ôpele.

Košana e e rexo:

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P. 195 - 234

652

219

K 34/83

Tšelane ngwanaka:

Tšelane ngwanaka:

Nka nka boxobē ſebu o je:

Tšelane ngwanaka.

Tšelane a na me, a bulele mmaxe.

Mmaxe a mofe maxobē a je. A na me a boele maraxa. Lekxema le be le laletše.

Lekxema la fihta lare:

Tšelane ngwanaka:

Tšelane ngwanaka:

Nka nka boxobē ſebu oje:

Tšelane ngwanaka.

Tšelane a re: Haa nna mma a nke a diee byalo. Lekxema la Hoxa la yo metša. Hšipi ya xo fiſa. La boyo lare:

Tšelane ngwanaka:

Tšelane ngwanaka:

Nka nka boxobē ſebu oje:

Tšelane ngwanaka.

Tšelane a bulela lekxema a bona nka ke mmaxe. La mo swara lekxema lare o hlwa o nthswenya o xana xo mpulela. Momohla ke xo swere. Lekxema la sepela le ngwanenyana. La mo tšea la mo iša xo xabo. Xe le fihta la laela.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P. 195-234

652

220  
K 34/83

mokxekolo xore a ſale a ~~Kota ngwanie~~  
nyana. A re xo mo Kota a mo rife  
thamo. Mokxekolo a dumela. A ſala a re  
~~xo ngwanenyana a ke xo kote. Ngwanenyana~~  
a re nna xa xeſo ye He re kote  
bakekolo pele. A Kota mokxekolo a mo  
ripa thamo. A mo apea. A na ma a  
apara dikatana tſa mokxekolo. Lekxema  
la fihla lare mina nama e kaep  
Tſelane a re ſe yana ka moraleng.  
Lf e tſeja la ja la sepela. Le rile xo  
sepela xwa ſala xo e Ha Leeba. La  
fihla Leeba la re xo ngwanenyana  
tſea meriri e mengwe o ipelle ka  
mafuri e mengwe ka lapeng <sup>e</sup> ka ſakeng.  
Ngwanenyana a dira byalo. A epela  
meriri. Lekxema le rile xe le boyo xo  
tſo bitsa makxema. La hwetsa ngwanenyana  
a hſabile. La xoeleta lare Tſelane  
meriri ye e baxo ka mafuri yare  
yiee. Le ge e baxo ka ka ſakeng ya  
dira byalo. Ba hwetsa xo sena motho.  
Ba na ma ba bolaya Lekxema lela.  
Ngwanenyana ola a hlakana <sup>e</sup> leeba  
le lengwe. La re xo yena sobia matifikalo

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

p. 195-234

652

221

K 34/83

a mokkalo. O re xe o tlakana le makxema  
a re ke wena mang? Wena ore xe  
bare nkane nka ke wena ngwana ponafona  
Tselane a refENna a se nna ngwana  
ponafona. Kenna ngwana thi MaxetHeng.  
Bare nke o tswe mare re xo bone. A  
re kxenle a matala. It na ma. u Sepela  
A ya morakeng. A dula le bo mmaxe.  
Ba botša bommaxe xore o nyakile a  
hwile. Bommaxe ba mmotša bare re xo  
boditše rare kxareye. morakeng wena  
wa xana. Tselane a lemoxa xore xe  
a kare mo bommaxe ba yang yena  
a re ke ya Šala o Ha hwa. Bofelo.

Banenyana ba yo tuntela

Xo kile xwa dirêxa taba e nngwe.  
Banenyana ba kile bare ba yo tuta. Xe  
ba yo tuta byalo ba Hoxela ngwana wa  
kxoši a ba latela. Ba fihla ba tuta.  
Ngwana wa kxoši a botšiša banenyana  
Xore na ba beile kae maxabi a bona? Ba  
mmotša xore ba a beile ka meetseng.  
Le yena a tšea la xaxe a le pošekša ka  
meetseng. Banenyana ba na ma ba  
tšwa. Ba tšea maxabi a bona a ba

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

p. 195 - 234

652

222

K 34/83

bexo ba a ſupeletſe ka leſukhu hleding.  
Ngwana wa kxoſi a makala. A thoma xore  
ngwana Kakxadi je Ha o nnyakife. A re  
xe o ija. Hſeno tſu makhura He ore  
e Ha reje ngwana rakxadi. Ka mokxwa  
o mobyalo a xana xo mo nyakifa. A  
Kxane kere. ngwana mmame, ngwanq  
mymamoxolo Kamoka ba xana. Ba mo  
Hoxela a sa nyaka lexabi ta xaxe.  
Ba-bé ba buditswe xore ba thſabe Selō  
se Sengue sa maboya sa xo phsinyetsa  
batto. Xe ~~ſe~~ xo phsinyeditſe o Ha ba  
le maboya. Banenyana ba elēlwa taelō  
yeo. Ba thſabela xae. Ngwana wola wa  
kxoſi a be a sa nyaka lexabi, feela  
xa a ka a le bôna. Ke a bôna a sa le  
bone a Hoxa a ya xae. O rile xe  
a eya xae Selō Selā sa xo  
phsinyetsa batto ſa Ha sa mo  
phsinyetsa. A na ma a ba le maboya.  
Xe a fihla a. hwetsa bommaxe ba  
tswaletſe dintlo a re:

Mma-mma mpulele:

Ke phsinyeditſe ke selo:

Ke ya nkxa.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P. 195-234

652

223

K 34/83

Mmaxe a xana xo mmulela. A Hoxa a  
ya xo Kokwaxe. A Fihla a hwetsa. le  
yena a tswalitše. A re:

~~Koko-koko mpulelē;~~

Ke phsingeditšwe <sup>keselō:</sup>

Ke ya inkxa.

Kokwaxe a mmulela. A tsena. O rile  
xo tsena Kokwaxe a tutetša meetse.  
A rile xe a piša a hlapisa ngwanenyana  
ola mmele. Maboya a le a Hoxa le xo  
nkxa mola. Mmaxe a re xo bôna a se  
sane maboya a re: Ngwanaka e Ha  
o dule lenna. Ngwanenyana a xana ave:  
Ke rile ke phsingeditšwe Ke selō kere  
mpulelē wa xana. Ngwanenyana a na  
ma a itulela le Kokwaxe. Kokwaxe a  
mofa lexabi le le botse Kudu. Bofelo.

### Banenyana ba ya Kxongeng

Banenyana ba kile ba Hoxa baya  
Kxongeng. Babe ba na le ngwana wa kxosi.  
Ba fihla kxongeng. Ba topelēla. Bare xo topelēla  
ba Hoxa ba sepela ba fihla pele ba khutsa.  
Ba rile xola ba Hilo Hoxa. Ngwana wa  
kxosi a re na kxare yaka e kab? A re xo  
o mongwe ngwana wa mmaneaxe. Ngwana

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P. 195-234

652

224  
K 34/83

mmane mphelesetše. Ke yo tšeа kxare. A re na xe o ija tšeno tša makhura. He ore ngwana mmane a ~~ha~~ yeje. Kamoka ba a xana. Ngwana ~~wat~~ Kxoši a Hoxa. A sepela a fihla mo eba hlopeləlaxo a hwetsa kxare ya xaxe a e tšeа. A re xo elšeа a sepela. O rile a sa sepela a bona ntò e nngwe. Yare modiadia o tšwa kae. Ngwanenyana a xe!

Ke Modiadia. Ke tšwela lebekwane dimo.

Ke tšo tšeа theledi yaka:

dimo:

Theledi yaka ſupa baloi:

dimo.

Nka xo ſupa ka yona

O ka hwa dimo:

Wa hwa ware tunu

O ijina dimo

Wa fena nkutu

O ijina dimo

Baxobé ka se je

O ijina dimo

Letsatsi ka se ore

O ijina dimo

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P. 195 - 234

652

225

K 34/83

Ntšo yela yare: Bo moxolo ba setha  
bomothou a mmanape. A sepele tseleng  
a hlakana le e. nngwe. Le yona yare  
Modiadia o tšwa kae? A re

Ke modiadia Ke tšwela lebekwane;  
dimo

Ke tšo tšeа theledi yaka dimo:

Theledi yaka ſupa baloi dimo:

Nka xo ſupa ka gona!

O ka hwa dimo;

Wa hwa ware tunu;

O ijina dimo;

Ka fena nkutu;

O ijina dimo;

Boxobé ka seje;

O ijina dimo.

Letsatši kase ore

O ijina dimo.

Le yona yare bo moxolo ba setha  
bo mothou a mmanape. A sepele a  
hlakana le e nngwe. Le yona yare  
Modiadia o tšwa kae? A re:

Ke modiadia ke tšwela Lebekwane  
dimo

Ke tšo tšeа theledi yaka  
dimo

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P. 195-234

652

226

K 34/83

~~34/83~~

Theledi yaka Šupa baloi dimo:

Nka xo Šupa ka yona

O Ka hwa dimo

Wa hwa wave tunu

O ijina dimo

Ka hloboxa nkutu

O ijina dimo

Boxâbê ka seje

O ijina dimo.

Letsatši kase ore

O ijina dimo.

Phôôfôlô yela ya swarwa ke sehlare

Seo ba rexo ke mokxakxa. Ngwanenyana

a re Mokxakxa ntswariše ke Ha xofa saka

Nto yela le yona ere Mokxakxa ntise nama

yaka še. Ngwanenyana a re Mokxakxa

ntise ke Ha xofa saka. Nto yela le yona ere

Mokxakxa ntise nama yaka še. Nto yela ya

swarwa ke mokxakxa. Ngwanenyana a

feta. Ngwanenyana a dula lase xe a dutše

leobu la tšwela. Ngwanenyana a re xo long

O ka se ye mpexêla xae na? Leobu la

Ha xa la ôpêla lare xe le fihla kxorong

la ôpêla lare

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F. Rampola.

P. 195 - 234

652

227

K 34/83

Nna a ndi leobu

Šalabohle; Šalabohle

Leobu la phutha mosela

Šala-bohle, Šala-bohle

Ke Hile <sup>bexa</sup> NataHe a bo ledile

Šala-bohle, Šalabohle.

Bare hee na leobu le lona le reng? La  
tama le opela le e ya ka xae lere:

Nna a ndi leobu

Šalabohle, Šalabohle

Leobu la phutha mosela

Šalabohle, Šalabohle

Ke Hile bexa NataHe a bo ledile

Šalabohle, Šalabohle

La hwetsa mosadi wa Kxoši a Peela  
lwapa. Mosadi a le kxorela kxakala ka  
lefeel. A kwa ntše le re ke Hile bexa  
NataHe a bo Ledile. Ba na ma bare  
banna Šalang leobu le ka sa moraxo. Ba  
le latela la ba isča xo NataHe. Ba mo  
tšeа le leobu ba Ha le yena. Ba fihla  
ka xae le leobu. Ba mmotsisa bare no o  
be o ile le bo mang kxonyeng. A bala  
banenyana ba a bexo a ile nabo. Xosasa  
xona le pitšo. Kotokoto le sexole sa lesiai.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P. 195 - 234

652

228

K 34/83

Ba tsentsha matatte ka xare xa mokxopha.  
Ba re xo banenyana na mottha wo a baxo  
Ka xare xa mokxopha wo ke mang? Ba  
Khunamisetsha dithoxo fase. Ba ye ma boxana  
Iseang dithoka le betheng banenyana ba  
le bo kohwa bona le bo rakkolwa bona.  
Ba na ma ba ba bolaya. Ya ba mokete bolda.

Ngwanenyana le Mošimanyana

Xobe xona le ngwanenyana a dula te  
ngwanabo. Tsalsti le lengue ngwanenyana  
a se apee kapela. Mošimane kaxe xo  
be xona le mokumo a re mošimane  
a mo kxelele kumo tše hlano.

Ngwanenyana a mo Kxelēla. Papaxe  
a Ha a mo iša xa mphakamojabele.

Balho bare na ngwana o o moiša  
kae? Ba Monna a re mmotsišeng.

Ngwanenyana a re:

Ke kxele kumo di hlano

Kumo hlano kumo hlano

Ke Kxelēla Sešimanyana

Kumo hlano kumo hlano

Sešimanyana hšaba kwano

Kumo hlano kumo hlano

A iša ngwana ola xa mphakamojabele.

A fiha a bolawn. Bofelo

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

p. 195-234

229

652

K 34/83

Dreams

1. Maseka xo sekama a pele a moraxo a tšeа ka tšeа.  
Ke xore xo ithuta xa se xo Kxona, xo Kxona ke xo boeletsа.
2. Lentšu la Kxoši le axēlwa lešaka.  
Ke xore Se boletseng ke motho o moxolo se swanetsе xo hlôkômêlwaxaxolo.
3. Makhura a ngwana ke xo rongwa.  
Ke xore bothakxa ba ngwana ke xo rongwa.
4. Bošexo bo lle Hou le dinaka.  
Ke xore lefsifsing xa xo sepelexe.
5. Moeletsа serathana a re ka maso se nkeletsе.  
Ke xore thuša ngwana le yena o Ha xo boxo thuša boxolong.
6. Xo leka noka xase xo wela.  
Ke xore leka se o se dirang o se ke ware ke Ha ſitwa
7. Hlôxô meetse e lbtwa ke mong.  
Ke xore motho a ipoloke a se ke a rumula batho.
8. Xabo lefsêxa xaxo llewe.  
Ke xore o ike Hêlê ditaba o SeF ke wa wela-wela.

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampaola.

P. 195 - 234

652

230

K 34/83

9. Serokolwana ſe se nyane ſe e  
Koketša ka monkxō.  
Ke xore le xe motho e le yo monyane  
o tsebēxa ka mediro ya xaxwē.
10. O ſe bone xo akalala xa lexong xo  
wa fāſe ke xa tona.  
Ke xore yo ſe bone ikxodiſaxo o Ho  
Kokobetšwa.
11. Maſataſatō a kxwale ke a ka moswana.  
Ke xore dira modiro e ſe xosasa.
12. Lexōtlō le le maselō mabe le wetſe  
Xanong xa setsēlſe.  
Ke xore xe o ſepela Kudu o Ha  
wēla dikotſing.
13. Bana ba monna ke marapā a hšukudu  
Xa ba apswe ka pitša.  
Ke xore o ka ſe dire tſe ntſi  
Ka nakō e tee.
14. Mokxonyana hšoloxa tſa boxwē  
di a ya.  
Ke xore mokxonyana thusa ba xa  
mmatswale a xo.
15. Lehu rc hwile la pitšana la ſexwana  
le a rokwa  
Ke xore & ke xe o wetſe bothateng  
xo Sa kxonexe ſelō.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P. 195 - 234

652

K 34/83

231

16. Lapa la mošatē le boreledi.  
Ke xore lapa la mošatē xa le  
Hwaelwe ke mang le mang.
17. Pudi ya ja ~~leotsa~~ e fetetsa dingwe.  
Ke xore ~~xe~~ o dira molato o na le  
balto le bôna ba Ho Swarwa.
18. Monthsepetša bosexo ke mo lebox.  
Ke mo leboxa xo sele.  
Ke xore xe motho a xo eleeditše  
tabeng o mo leboxe.
19. Se rule phaxa xo nanya, xo hseithsêma  
Ke xa yona.  
Ke xore o se ke wa ruta hwana  
tše dimpe..
20. Moruswana mothselo lexora o bitsa  
o mongwe.  
Ke xore xe o ~~ße~~ fa motho selô sa  
xaxo, le yena ka mosô o Ha xofa.
21. Khudu e mekôka mebedi e pharoxa  
nôka.  
Ke xore o ka se dire dilo tše ntsi  
ka nako e tee.
22. Tloxa Hoxa e ya rôt, nônyane e  
Hoxa pele e tsewa ke pêkwa.  
Ke xore ke xe motho a Kitimela xo  
dira selô Pele o Ha wêla.

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

P. 195 - 234

652

232

K 34/83

23. Ngwana monna molaô o tšea kxorong  
ke xore bana ba tšea molaô xo  
baxclo ba bôna.
24. Xo bolêla xa se xo lema.  
Ke xore xo kwa xa xo dulelwe.
25. ~~Maradi radi~~ mahlwana a ngwetsi  
mmôna di mosexô.  
Ke xore ngwetsi xe e fihlile boxadi  
e tšeya molaô xo mmatswale.
26. Sebetlwa Se betlwa bathong, Mahlasedi  
a lhëla batho.  
Ke xore xe o kxôna selô o se ke  
wa boifa, O se dire pepeneneng.
27. Naxadibo o se mpoule e šita le  
xare xa batho o se nthêmë ka  
lexare.
28. Ke xore o Ka no ntseba medirô  
yaka, Peila o se nthsenye' pele xa  
batho.  
Ke xore ithute xo dira Setho  
xoba botse xo Hoxa byaneng ba  
xaxo.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
P. 195-234

652

233

K 34/83

Monna le Mosadi

Xobe xona le monna le mosadi. Tšatsši le lengwe moratho wa mosadi a Ha xo etèla ngwanabo.. O rile xo fihla xosasa a tsoxa a ya kxonyeng. O rile xe a ile kxonyeng a hwetsa ba bolaile ngwanabo. O rile xe a fihla ba mo ſebetsa ka nama. A re e nama ye ke ya motho. A Hoxa a ya ka nHong a hwetsa ba E le nama ya ngwanabo. A Hōma xo lla a Sepela a tama a ôpēla, a re

Jojo, Jojo Jojo jojo

Ba xa ~~apha~~ ka joo joo

Ba bolaile moxolo waka joo joo

Ba nthitela mabetyana joo joo

Mabetyana a moxolwaka joo joo

Monna a re E re du molamo wame E re du. La duma la boxwē baka la nthitela ka dithule. Ba tswalelala monna o la ka nHong. Ba tsuma ntho. Monna o la a hwela ka nHong. Boſelo.

Ngwanenyana, le kxelethu

Xobe xona le mosadi a na le ngwanenyana. Ngwanengana a o ya xa Moxolwake. O be a na le ngwana. Mmaxe a mmotsa xore a tšeet selo ya xodimo. A

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

P. 195 - 234

652

234

K 34/83

nyatša moliz wa mmaxe a tše a ka tsela  
ya k. pase. Xwa tšwe/a selo sa mašukhu  
se se xolo. Sare kxelethu kxelethu.

Ngwanenyana a re:

A mma kxelethu mama  
A mma kxelethu  
Monar o rile a mpotsa  
A mma kxelethu  
Tselo o tše ya xodimo  
A mma kxelethu  
ya pase e na le kxelethu  
A mma kxelethu.

ya fihla a e fa ting. Ya ja ya fetša. A  
tsena pase. A re a sa kitima ya mfiha  
a e fa seropyan sa ngwana. Ya selo  
ya se fetša. ya mo latela a e fa maraxo  
a ngwana. ya a ja ya a fetša. ya ma latela  
a e fa mmele. ya ja ya fetša. A e fa matso  
xwana. ya a fetš. Nosadi a kitima a e fa  
thetho. A e fa le diele. ya di feša. A hoxa  
ka lebelo ya mo Šala nthaxo. ~~be~~ be a  
šetše a batamēla xae. A hlabi mokxoši  
Banna ba mokwa. Ba tšwa ka dilipe. Banna  
ba e ripa molala. Nosadi a tsena ka lepunu.  
Ba mo rekela dikobo. Bofelo.

K 34/83.

S 652<sub>(4)</sub>

Book 9<sup>x</sup>

P 235-250<sup>x</sup>.

TEACHER. EZEKIEL RAMPOLA .

Bolomon Masaba

TRIBAL School

Private Bag .

PIETERSBURG.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F. Rampola.  
p 235-250\*

652 <sup>rec. 19.2.44.</sup> Seuwela le muedzi <sup>E. Rampola. 235</sup>

P.P. 235-250.

K 34/83

Book 9 Katōatōi le lengue scobe sconate  
ngwananyana yomony yole ina  
lascarese e le seuwela  
anale papasse le muzarewe  
Kana ho yewo xo be oshasco  
lwemmatēmo byale ngwananyana  
yewe are xe abōsi biltowuci  
gasceawie are ke galata  
www tempo cesaffle byalo  
bonubalona nka oya levata  
Kantemasco olorile mcaano  
obe apē enwe tēnōca  
yevo le ina layona Ele sco  
ramakhatkhatsep  
katsalé le le ngwe ationci  
aya se dibeng a dwene boxōbē  
xe ta fibla sedibeng alhomci  
scobisē are cuxna ramakhatkhat  
- semp tindé abe tindé muna  
en nasa ye wo yalle yafic  
boxobé bola basewela  
Moxa aboyela xal  
Keilōbē a llosa aboye lencō  
- na xwabe monna yomony  
avemci ammone abisē  
moca yevo atoxca monna

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
p 235-250\*

652

K 34/83

236

cuso bolša papaswe  
pupaxwa amataha kuchi  
batlosca barna baune  
bababedi batibla mowe  
menica yewe abe are-mcu  
xona balale la ngwanyanya  
~~yewe~~ bammanca cebilša  
Katsati le le ngwe  
papaxe ngwanyanya zo  
allora awere boxole  
atibler sedibeng le yena  
utuoma so opela yaller  
etekabe lela kaselepe  
divaenai

pota kamo kepole kamo  
re rata swi de lebalelo

Molita na wa ntsa diyan  
obena mung wa ntsadienne  
de kuselbewane

Koko o hweše Kamatuni  
Senda satala maseer  
Kebyalwa

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
p 235-250\*

652 Sewela le Banayana<sup>237</sup>  
K 34/83

Kxale Kocale xebe xonsale  
banayana batula  
umotseng utee ele banayana  
bansii ketsalsii teleng bulbo  
xa Guya xoneloka bare xe  
barella bangnyala banana  
ba troma + o sebene score  
~~bawate~~ Sewela Kanoteng  
Kleonetse babe ba towanaloka  
ketkuwa xanotka banana  
Baswanana bare seba sibla  
xane xanotka bale sa. Sewela  
menwecu watiscoši Kocel  
sewela use pelale moksi yew  
reatihla pele noku yamotsowa  
ayakantle moksha leuneng  
anna score matsoati esema  
kai Nonna yoppeng are xe ci  
remia ammisa sebheng  
arama abisza monna yala  
monna yala umotsen amo  
isaoce Nonna yala cibisa  
kocosi are xokxosi elia o bone  
Kexore metse patta ebete  
Kocosi yare maceng wattle  
nayo monna are feye bobo

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
p 235-250\*

652

K 34/83

238

Kuelu nasaibaya kantlong  
ahumang sewela awetile  
kuelu arama hamonna zole  
dikomo ure hamonna zola  
ure ale le lele sewela scodina  
kocisi ~~edilenaye~~ xotihlela  
~~erong~~ mohla unang  
yubito piiso wochocolo yare  
moltio yomony le yomony  
yane xo'le le secole  
batto batte Kamoka xwalla  
a mopsisong banana  
batseye sewela anonne kuelu  
banana yana bale baxo  
motodesia secilca babe ba  
saraotselbe bare xowena  
kocetha banana ana ~~babes~~  
xobassalewena abantba  
Kamoka banana yana bare  
baepelswa molete babe ts  
mthsia koxakayoma  
bantba tehe lele wene  
sewela abahlaba ka le  
nao. batunyamahlo  
Kamoka

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F. Rampola.  
p 235-250\*

652

K 34/83

239

dinuwane

- 1 monyane nats'extöesce sebea  
nae base keditloos.
- 2 banna bano-letöi xebeuse.  
pelabane hanter kediwyethiake  
na-
- 3 galoi balalei ba bina  
mabellweng kepula.
- 4 natsabane osama  
hadilukoko keletowa
- 5 kolobe yeso kare xekelba  
kare xene dusca sasale  
entbosca kempshaka.
- 6 Dikolobe ts'a mnolo wela  
dihweimela diboeler  
kemane
- 7 kaya xama xasöla haben  
haboya ke legukhuttleci
- 8 Selutwingsana Sepale lowe  
ke Seeliba
- 9 Suntang setarame  
Kele pale

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

p 235-250\*

652

240

K 34/83

- 10 Kubetha mpeain aba upheyama  
keboritu
- 11 monenyang zwamithabeng  
kare keya uswara wascas'esa  
kettoek
- 12 Sebete fave kret'set'e mokatlo-  
ng sunnatsika Kellerne.
- 13 mmupucung xole fisi. kahora  
xwats'wa tantang dat'wa  
mmittu xoth'abang ke bennua  
nhlatane
- 14 kwa fave mokatluwa  
ke kscowa le yeme kasethuza  
ke leselima
- 15 Marapo uhsawall sothlo  
ke ntu sceeweto'e drasca
- 16 Keke diele mmimor roderene  
mhute pulu kephanyesco
- 17 Kathuremelle theksuwa na  
kotu kapaleluu koso etswele  
leda ke keschluu seosc remile

S 652<sub>(4)</sub>, K 34/83 F Rampola.  
p 235-250\*

652

241

K 34/83

- 18 bana barnelle bawele  
ntekere o Bale be lets'e  
kemarela
- 19 xonale bana ba makasorwa  
basorwa leme ngwats'e  
yabotra egaswang kemahlotlo
- 20 thswen thswen mmotswaneng  
Kemono
- ya lexola
- 21 Alku phootolo \* Selolosa ka male  
ke' letse kemel'e te atolosce  
mattapeng
- 22 At keduts'i byalo ke etulets'i  
Keoxe molho asena ngurung  
setimela sa Messing  
okasebale maolo  
useng ke desokeloshi
- 23

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Ramphala.

p 235-250 \*

652 Secreto Satlow yabumoxale<sup>242</sup>  
K 34/83

Henna le tsape lasolwe  
lesena diakolo  
le se ntsé dipele bgee masale  
nacabaleolele tetkorosí  
yamexolo mitwya mitala  
waremneleba nkotx xetemo  
Swantbosé kxomo aphere  
uborphale le le vataelma la  
xocimo kese illoschwang  
sachikarabomalo e  
Gone le Pekelkobebotsa malose  
ditaba masale kxehuna  
alalepita mantwe amelwut-  
bucku kerengabana basca  
mamoja kule scora bare  
retleya lersoura le bösce  
mabutsa newee barnamo  
tlana phini kerile xose  
nyexile matkaleng cosa  
swana le maebarne basca  
muoi alhunya mosescare  
diakobo scateko dijeler  
aiteleng.

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F. Rampała.  
p 235-250\*

652 dineo

243

K 34/83

1 Kesekai Ke sebonellang sañctiori  
barety baenipile diisobé Keitaber  
elsasongwabyalo

2 Kesekai Ke sekceri San ko lubetseng  
bañadi ba xa lecwaber

3 Kesekai Ke seboté sunnala wommise

4 Kesekai Ke kxomerixkaxa Sekralobyq  
Nabwana athöela ditteq

5 Kesekai Kenala mmale pelleka  
kluyapbolo yamošale  
ketwu

6 Kesekai Ke tsokolla sonolla boloi  
Sañckhu olleng

7 Kesekai Ke bleiben matxabeleng  
nkebe esle maleba phale  
lsalla modisq wa  
misseumo utswa natso

Kesekai Ke romane molia tier  
nillo yalehola Motskeoni  
mming le le koly abasaleq

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
p 235-250\*

- 652 reservata cinnoides 244  
3 Kava molse yale tsela notebele monyosawa papa  
K 34/83 " "  
10 Sebolaisi samangana Swana  
yabacisi bobosolo Kesabolaissi  
11 Ke thsumu ntu yaloleseman  
thsumu ero bille gerek kafase xamaisi  
man kapandla kafatele  
ntha  
12 Nthai yoxallote mowen mo  
volantlo ng iusinyetsang maleo  
nthai  
Serato  
Ke impudungware naeise  
malakasapepe lode xw  
Senasco nyuedi cleoce le tsitsi  
sclg. cle xole-ho lampya  
scle kcole cle modici  
wamancabala xelbo onpya  
xure make sevoneuro  
modici wamancabala  
banabele  
13 Malebele usamokopane abolea  
He krowa  
Tecithaxei

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
p 235-250\*

652

K 34/83

245

13. ngwanapapo letsa mafubla  
ke kaise

14. moxu huleng ramanyobu  
malanxa yasona e satopla  
ke ~~ma~~ manapo

15. koko chwetie namatuni  
Halyalua.

~~nonnale~~ nonnale diphotolo

digitized by

xole sonale nonna yonong  
yaalemileng thóemo ebucelo  
byale sonaw-photolo dieja  
mabéle axatlo e byall  
nyonna yo obesaticebe  
xox maaka reng. byale kalsálc  
letengue ayuselbarung berba  
nyut barn maa maanó  
axo bolaya diphotolo thóewé  
butux ~~et~~ bubuntsi barate  
letsá ~~th~~ thóemo ~~ye~~ bune  
bawé, bebolaya diphotolo  
töc cintsi kueli Kamaka  
2 xwathisaba diphotolo cisera  
-e feler

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampaola.

p 235-250\*

652

246

K 34/83

Kaxo bane abe a homile lexe:  
- tindā lekisi yasana kosi ye zw  
yatiči moločo waxire molo  
zo-chomilesco kuchi ciphextoló  
el felci byang kexx monna  
yaamatule blyena alhoma lexemano  
are esale kufela aktiselsa feli  
~~wabethuse sele bonisi byadinku~~  
~~tsa sele baoing abolaya ese~~  
~~musebello.~~

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.  
\*  
p 235-250

652

K 34/83

247

Krale Krale scobe sconale  
basimane bangwe badiisa  
mehlape ementši dikromo le  
elinku dipholi ditontsi le cimella  
~~babe dantso~~ mohlapo omoxolo  
kuen byale ketsatsi teceny  
brisimang gas bâmoner scobwa  
lebabangwe kamotka xade tamwlo  
vte befragwe ba vva scongwe  
babangwe tle long tâowa scobo  
takla kuritsi folo scobee Kamotka  
Kallengwe tibburna nitwa  
babe babana byang byale  
Gâthoma scobwa byelo Kamatsatsi  
Kamatsatsi baba ba boloya yomongwe  
batroma scornatale bayal  
xebatihla baba bitsisa base oile  
xamatolake tva bale sascobie byale  
babonanka oile scobie xamatolake  
babona scobela matâtsi amaritsi  
baronella mofiso amohloka abayele  
scob

S 652<sub>(4)</sub> K 34/83 F Rampola.

\*  
p 235-250

652 Lanoani

248

K 34/83

Kgale kgale gohe gona le  
mosadi. Seina la ga gal e  
be e le M mafrebami.  
Byale mosadi yoo ayakxonyeng  
ahwetsa Bana batan kallecolonq  
atsea fiquana yomong asepella  
le nesipha yomongut ayaraye  
xab ahlakana le tau tseling  
Byale tau yabutsoiā mosadi yoo  
yare naatswa kae thabeng  
mymafebami atthoma xoo  
pela kosa yaxasew are  
Kemmafebami konotswa kae  
thabeni. Kotswa mabupudung  
ntane le toxwana le ksetsi  
mosadi afetola are  
xawelabo tau le khwi kela  
Go tau marwalelo  
Byale mosadi afela are yaxae  
tsatsi le ayascape thabeng  
afihla atse yaxape mquq  
uialu tape ahlakana le  
tau xape tain yam mafisici  
ycue oitswe kae thabeng.  
Ketswa mabubudung  
afela ayaxal.

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

p 235-250\*

652

249

K 34/83

bana batan ~~galela~~ ba  
rata.

Katsatsi le tang scobe sconci  
le ngwana nyena yomong  
yaa niale le disc ball  
bana nyana babangwe  
~~banotbiscut~~ harmonia  
cycle ball xabaya veloka  
barell ueball masing  
balq makeng ekolo  
batto maxonaleka  
barell xabareloka rebukisca  
mci gera basi monisee  
banthscut komotscuna  
se baoya xol banotwala  
asali oetla alctel koscobare  
babe basano rata.

S 652<sub>(4)</sub>

K 34/83 F Rampola.

p 235-250\*

652

K 34/83

250\*

Kxale Kxale xobe xonale  
Gaximane baba bedi  
yomony ele yomoscelo  
xononyele yomonyane  
Gxale yomoscelo oclisa  
dipuett yomonyane adisa  
diksonos gale yomonyane  
alindpa kattatsi ele ngwe  
mama althoma ditsele ele  
are ditsamo ditampenya  
ana kenyaka dipuett yomo  
xolox thoma ditsele akena  
ditampenya ketse dirisi

Ends 652.